

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de l'Agriculture

ADMINISTRATION DES SERVICES AGRICOLES

ANNUAIRE
MÉTÉOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE
1958



CONTINUATION D'UNE SÉRIE DE PUBLICATIONS ANNUELLES
COMMENÇANT PAR CELLE DE L'ANNÉE 1949

PUBLIÉ PAR LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE NATIONAL

LUXEMBOURG
1 9 5 9

TABLE DES MATIERES

PREMIERE PARTIE

METEOROLOGIE

	Pages
1. Table des Matières	3
2. Légende	7
3. Liste des Stations météorologiques et postes pluviométriques	9

OBSERVATIONS

journalières des stations météorologiques de
Luxembourg/ville, d'Echternach et
de Clervaux

4. Observations journalières	11
5. Relevés mensuels et annuels des observations de toutes les stations météorologiques luxembourgeoises	49
6. Températures "MAXIMA" et "MINIMA"	59
7. Observations pluviométriques	73
8. Températures du sol de différentes stations météorologiques	81

DEUXIEME PARTIE

HYDROGRAPHIE

9. Légende	98
10. Liste des stations limnimétriques	99

Hauteurs limnimétriques
journalières de différentes stations

BASSIN de la MOSELLE

11. Station limnimétrique sur la "Moselle" à Remich	102
12. " " " " " à Grevenmacher	103

Bassin de la "SURE"

13. Station limnimétrique sur la "Sure" à Insenborn	106
14. " " " " " à Michelau	107
15. " " " sur la "Sure" à Gilsdorf	108
16. " " " sur la "Wiltz" à Gœbelsmühle	109
17. " " " " " Clerve " à Kautenbach	110
18. " " " " " l'Ernz noire " à Grundhof	111

LUXEMBOURG (VILLE)

Janvier 1958
 Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Université)

H = 336.7 m.
 λ = E 06° 03'
 φ = N 49° 37'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP TATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	NSQ DE NEIGE	NSQ LATIONS	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13					21
	Heures																			
1	3.6	5.2	2.9	3.9	725.6	725.4	725.7	94	10	2	SW3	W3	NW1	1.7	.	.	.			
2	1.0	3.4	0.9	1.8	725.7	727.4	730.7	90	10	10	W2	W2	N2	0.2	4 ⁰⁰	.	.			
3	-2.5	-0.3	-1.8	-1.5	734.4	736.2	737.7	86	8	8	E3	E2	E3	0.3	1 ⁰⁰	.	.			
4	-3.0	-0.3	-1.2	-1.5	737.2	734.8	733.2	80	2	8	SE2	E2	SE1			
5	2.5	6.3	4.2	4.3	727.7	724.1	718.1	90	10	10	S3	S4	SW3	1.5	.	.	.			
6	3.2	3.5	10.2	5.6	724.9	719.6	714.2	96	10	8	SW3	S5	SW5	14.0	1 ⁰⁰	.	.			
7	2.0	3.6	2.8	2.8	711.2	718.8	723.6	80	10	10	W5	W6	W4	15.0	.	.	.			
8	1.5	3.5	3.3	2.8	731.9	734.2	734.5	87	10	10	W3	SW3	W3	2.0	.	.	.			
9	2.8	3.2	3.8	3.2	725.3	722.1	723.2	96	10	10	W4	W3	W2	13.5	1 ⁰⁰	.	.			
10	2.0	3.7	3.0	2.9	726.8	726.6	715.3	82	9	10	W4	W4	W3	10.8	.	.	.			
11	5.0	5.2	3.0	4.4	706.5	706.9	710.4	96	10	10	W6	W4	W2	7.4	.	.	.			
12	0.0	1.0	0.5	0.5	716.7	718.8	724.5	86	4	8	N2	NE2	E2	4.3	3 ⁰⁰	.	.			
13	0.5	3.0	2.5	2.0	728.8	730.7	733.7	87	9	10	NW2	N3	NE2	0.1	1 ³⁰	.	.			
14	2.3	3.5	2.0	2.6	735.3	738.3	740.5	88	10	10	NE2	NE2	E2	0.1	0 ³⁰	.	.			
15	-0.8	-0.3	-0.6	-0.6	742.5	743.2	744.4	97	10	10	E1	E1	E1			
16	-1.8	-0.8	-0.3	-1.0	744.6	745.1	744.0	97	10	10	SE1	SE1	SE1			
17	0.2	1.0	1.2	0.8	741.5	740.3	738.4	100	10	10	S1	SW2	SW2			
18	1.5	3.0	3.6	2.7	736.5	733.2	728.2	100	10	10	W1	SW2	W5	0.3	.	.	.			
19	1.0	1.4	0.5	1.0	721.3	721.5	721.5	96	10	8	W2	W3	W2	7.0	1 ⁰⁰	.	.			
20	-4.0	-1.4	-1.6	-2.3	719.9	722.8	726.0	85	8	10	N2	W3	SW2	7.9	.	.	.			
21	4.0	-1.0	-0.9	-2.0	724.0	724.3	723.3	95	10	10	SW2	S3	S2	2.3	16	.	.			
22	-0.5	-0.1	-3.9	-1.5	718.5	721.0	723.4	95	7	0	S6	S2	S2	0.5	13	.	.			
23	-9.1	-0.1	-5.0	-4.7	726.3	727.9	728.1	76	4	2	S1	S1	S1	0.2	1 ⁰⁰	.	.			
24	-4.4	-0.6	-3.0	-2.7	725.1	726.2	734.9	94	10	10	S1	W3	S1	3.0	5	.	.			
25	-6.5	-2.0	-2.4	-3.6	738.8	737.3	736.9	97	10	2	SE1	E1	SE1	3.7	4 ⁰⁰	.	.			
26	-3.2	0.9	1.7	-0.2	735.4	736.2	737.1	80	10	10	SE1	E3	S2	0.6	.	.	.			
27	1.2	2.7	3.4	2.4	739.7	740.8	740.7	100	10	10	SE2	SE2	SE1	2.9	14	.	.			
28	-1.0	2.4	-0.1	0.4	739.5	738.9	738.3	81	10	0	E2	SE2	SE1	1.1	6	.	.			
29	-4.8	3.5	0.0	-0.4	737.5	738.1	739.6	75	0	0	S1	SE2	SE1	.	3	.	.			
30	-4.5	3.5	1.0	0.0	740.6	741.6	742.6	96	0	1	E2	NE2	NE1	.	2	.	.			
31	-3.2	3.0	-0.6	-0.3	742.6	742.6	741.7	98	10	2	SE1	E2	E1	1.2	1.5	.	.			
Moyennes	-0.5	1.9	0.9	0.7	730.0	730.5	730.8	86	8.7	8.1	7.4	8.7	8.1	7.4	100.4	Total	44 ⁰⁰			

H = 164 m.
 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$
 $\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Janvier 1958
 Observateur : M. BESENIUS
 (Instituteur)

JOUR	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLATIONS Heures	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	6.0	7.4	4.5	6.0	740.4	740.7	740.2	85	81	88	10	10	8	SW2	SW3	SW2	0	0	0
2	1.8	4.2	2.4	2.8	740.8	743.3	746.3	95	90	79	10	10	10	SW2	SEO	N3	0	0	0
3	-1.8	0.8	-1.4	-0.8	751.0	752.9	754.8	80	61	66	6	5	3	N1	N3	NE1	0	0	0
4	-5.6	0.9	-2.0	-2.2	753.2	751.5	748.1	90	74	84	5	9	8	SE1	SE1	EO	0	0	0
5	0.0	8.0	6.8	4.9	742.2	736.3	731.9	95	83	84	10	10	10	S2	S3	SW5	0.5	0	0
6	4.0	5.0	11.0	6.7	740.7	733.9	727.0	91	91	85	10	10	10	SW3	SW4	SW3	15.5	0	0
7	5.0	6.4	5.2	5.5	730.4	731.4	737.1	65	55	65	5	10	8	SW4	NW3	NW4	15.6	0	0
8	2.5	5.4	4.6	4.2	746.7	749.4	749.9	95	73	87	6	9	10	SW1	SW3	SW3	3.5	0	0
9	4.8	4.7	5.5	5.0	740.1	735.4	738.4	88	94	90	10	10	10	SW5	SW3	SW2	4.0	0	0
10	4.2	5.1	4.8	4.7	741.5	738.2	729.3	68	72	80	8	5	10	SW2	SW3	SW4	6.5	0	0
11	5.4	7.0	4.6	5.7	718.5	721.4	725.3	94	93	90	10	10	10	S3	S3	SW2	13.0	0	0
12	2.0	3.8	2.0	2.6	732.6	733.9	738.4	92	70	80	8	9	0	SW1	NW2	NW2	5.8	0	0
13	1.8	5.0	4.2	3.7	744.4	746.4	749.6	93	77	81	10	10	10	NW0	NW2	NW1	0	0	0
14	3.7	4.8	2.6	3.7	751.7	753.7	756.3	86	83	84	10	10	10	NW2	NO	NW2	0	0	0
15	0.8	1.3	0.8	1.0	758.1	758.9	760.1	90	93	95	10	10	10	NW1	NO	NO	0	0	0
16	-0.2	0.6	1.6	0.7	760.2	760.8	759.7	91	91	92	10	10	10	NE0	NE0	NW0	0	0	0
17	1.8	3.2	3.4	2.8	756.7	755.4	753.1	95	95	97	10	10	10	SW0	SW2	SW0	0	0	0
18	2.6	5.2	5.8	4.5	751.5	748.3	741.8	98	75	70	10	8	10	SW2	SW3	SW4	3.5	0	0
19	5.0	2.4	1.0	2.8	735.5	735.0	736.0	86	90	66	10	10	10	SW4	SW4	SW0	0	0	0
20	-2.0	0.4	-0.1	-0.6	734.6	736.9	737.5	86	69	81	0	8	5	SW0	SW3	SW0	2.0	0	0
21	-2.0	0.0	0.6	0.5	738.7	738.0	736.8	88	87	84	10	10	10	S2	SE3	SW3	5.5	0	0
22	0.6	1.8	-2.0	0.1	732.7	735.2	738.4	90	55	70	10	5	0	SEO	SE2	SEO	4.0	0	0
23	-12.0	-6.2	-10.0	-9.4	742.4	742.6	743.7	92	90	91	3	0	0	SW2	SW0	SW0	0	0	0
24	-3.0	0.4	1.4	-0.4	739.7	741.2	750.2	95	91	75	10	10	10	SE2	SW0	SW0	5.0	0	0
25	-7.5	-3.4	-10.5	-7.1	754.9	754.1	753.3	88	90	91	10	10	10	SW0	SW0	SW0	3.5	0	0
26	-4.8	3.2	2.8	0.4	750.8	752.6	753.6	96	80	90	8	10	10	SW0	SW0	NW0	1.5	0	0
27	2.3	2.8	2.2	2.4	755.3	755.7	756.4	98	98	98	10	10	10	NW0	NW0	NW0	0	0	0
28	-1.4	4.0	-2.2	0.1	755.3	754.3	754.4	100	55	88	10	0	0	NW0	NW0	NW0	0.5	0	0
29	-6.2	1.6	-3.2	-2.6	753.4	754.1	755.3	90	64	81	0	0	0	NW0	N1	NO	0	0	0
30	-5.4	1.0	-2.3	-2.9	757.2	757.4	758.7	98	94	92	10	0	0	NO	N1	NO	0	0	0
31	-5.8	1.2	-2.4	-2.3	757.7	758.0	757.7	93	92	88	0	5	0	N1	NO	N1	0	0	0
Moyennes	-0.1	2.8	1.3	1.3	745.4	745.4	745.8	90	81	83	8.0	7.5	6.8				89.4		42

C L E R V A U X

Janvier 1958

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye Saint-Maurice)

H = 454 m.
λ = E 06° 01'
φ = N 50° 03'

JOURS DE MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures		
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21	
1	4.8	4.8	4.0	4.5	713.0	713.3	713.5	95	98	96	10	10	9	S6	SW5	SW5	4.6			
2	2.6	2.8	-1.0	1.5	714.5	716.6	719.6	99	95	81	10	10	9	S3	N5	N3	2.6		5 ⁰⁰	
3	-4.0	-0.2	-3.0	-2.4	724.1	725.8	727.1	85	61	64	3	5	5	N4	E4	E6				
4	-4.4	-0.8	-1.2	-2.1	726.4	724.8	722.6	75	70	80	3	9	8	E3	SE5	N3				
5	2.2	5.8	4.4	4.1	715.9	711.2	705.1	98	94	90	10	10	10	SW5	SW8	SW7				
6	2.6	3.0	8.0	4.5	712.9	707.3	701.7	95	99	80	10	10	10	S6	S8	W9				
7	1.8	3.0	2.2	2.3	703.9	706.6	711.3	85	71	85	9	10	10	W9	W8	W8				
8	0.8	1.6	2.6	1.7	720.8	723.1	723.1	99	95	95	10	9	10	W5	SW5	SW5				
9	2.4	4.8	3.4	3.5	713.3	710.3	709.5	96	95	90	10	10	10	W9	W6	W7				
10	1.8	3.4	1.8	2.3	715.3	712.8	705.2	80	75	97	10	7	10	SW5	S5	S8			1 ⁰⁰	
11	3.4	4.6	2.0	3.3	694.1	695.0	698.0	99	96	91	10	10	10	S8	SW4	S5			0 ⁰⁵	
12	0.2	1.0	0.6	0.6	704.9	707.4	712.5	92	89	92	9	9	10	W5	NW3	N3				
13	1.0	2.0	2.0	1.7	718.4	720.1	723.1	100	95	91	10	10	10	N5	N4	N5				
14	1.4	2.6	0.0	1.3	726.0	727.8	729.6	94	89	97	10	9	10	N5	N2	N3				
15	-2.6	-1.2	-0.8	-1.5	731.7	732.5	733.1	98	99	99	10	10	10	N2	N2	N2				
16	-2.6	-1.2	-0.2	-1.3	733.4	733.4	733.1	97	99	99	10	10	10	N1	N3	N2				
17	0.0	2.2	2.6	1.6	730.5	729.3	727.7	99	99	100	10	10	10	S2	SW2	SW1				
18	1.2	2.2	3.2	2.2	725.2	723.1	717.9	96	84	89	10	10	10	W2	SW4	SW8				
19	3.0	0.8	-0.8	1.0	709.4	709.0	708.8	95	86	74	10	10	10	SW6	W6	W4				
20	-3.8	-1.8	-2.4	-2.7	707.1	710.4	712.2	96	85	93	4	10	10	NW2	S4	S3				
21	-3.4	-2.0	-1.2	-2.2	711.8	711.4	710.7	96	93	94	10	10	10	S6	S4	S4				
22	-1.2	-1.4	-5.0	-2.5	705.8	708.1	711.2	96	80	91	10	10	0	SW6	SW8	W6			4 ⁴⁰	
23	-10.6	-2.2	-5.6	-6.1	714.0	715.6	716.5	96	85	88	3	5	0	S2	S6	S5			6 ¹⁵	
24	-5.2	-2.0	-1.2	-2.8	712.8	714.4	721.6	96	96	90	10	10	10	SE5	SW5	NW6			1 ¹⁵	
25	-6.4	-2.0	-3.6	-4.0	727.7	727.6	726.0	95	94	70	10	10	0	S3	SE4	SE4			4 ³⁰	
26	-1.8	1.2	3.2	0.9	723.9	724.8	725.9	58	87	97	9	10	10	SE6	SE4	SE4				
27	2.6	3.2	3.8	3.2	729.2	729.9	729.9	99	99	99	10	10	10	S3	SE4	SE5				
28	-0.6	4.2	0.4	1.3	728.5	727.9	727.2	90	53	60	2	0	0	S4	SE2	SE3			8 ⁰⁰	
29	-2.8	5.6	1.0	1.3	726.6	727.6	728.4	64	46	70	0	0	0	SE2	SE3	SE2			8 ⁰⁰	
30	-4.0	7.4	1.4	1.6	730.1	731.3	731.5	94	54	93	0	0	5	S1	SE1	N1			7 ¹⁵	
31	0.4	0.6	-0.2	0.3	731.6	731.9	730.9	97	94	90	10	10	0	NE2	SE3	E1				
Moyennes	-0.7	1.7	0.7	0.6	718.8	719.0	719.2	92	86	88	8.1	8.0	7.6				Total		Total	41 ⁴⁵

Février 1958

CLERVAUX

H = 454 m.
 λ = E 06° 01'
 ϕ = N 50° 03'

Observateur : R. P. BENOIT
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOURS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO-	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				mm
1	-4.0	-1.4	-2.4	729.8	730.0	730.5	97	98	98	5	10	10	N	1	S	1	3	330	
2	-4.6	-0.2	-1.0	731.7	731.9	730.6	96	99	94	10	0	10	S	2	S	2	2.5	720	
3	2.0	3.6	-0.4	730.4	733.3	735.0	98	61	79	10	0	0	W	3	S	3	2	010	
4	-4.4	1.0	-1.6	732.5	729.8	725.7	94	74	97	3	9	10	S	2	SW	7			
5	1.4	1.8	4.0	718.2	715.4	712.0	99	97	95	10	10	10	SW	8	SW	5			
6	-0.2	0.6	-2.0	712.4	712.4	710.8	89	72	91	9	10	10	W	4	W	5			
7	-3.0	-1.2	-3.6	710.0	711.7	709.4	94	84	94	10	10	10	W	2	E	3			
8	-0.8	4.0	7.4	708.1	707.8	705.8	99	100	98	10	10	10	SE	2	SW	3			
9	5.0	8.0	7.4	713.4	715.8	715.5	96	85	90	6	8	8	W	1	S	5		400	
10	5.8	13.0	10.6	713.5	713.2	710.9	97	61	70	10	5	9	S	5	S	6		615	
11	8.2	8.4	6.6	708.8	709.6	712.0	96	94	89	10	10	0	S	3	S	3			
12	7.4	8.2	9.4	714.6	714.2	714.2	76	92	95	10	10	10	S	7	SW	9			
13	4.8	8.2	10.0	722.8	723.4	722.2	96	99	96	9	10	10	N	2	E	2			
14	9.8	14.0	10.4	726.0	728.9	730.3	93	59	89	5	4	6	S	6	SW	3		640	
15	7.8	14.6	11.0	731.3	730.5	728.0	91	56	84	3	6	8	S	2	SW	3		530	
16	9.2	10.6	4.6	722.7	721.2	720.3	96	94	89	10	10	10	W	6	W	6			
17	2.4	0.8	-0.4	718.1	718.3	719.0	81	88	75	10	8	9	W	6	NW	4			
18	-1.8	-1.6	-2.6	718.2	717.2	717.4	90	79	92	10	4	10	W	3	NW	5		605	
19	-2.8	0.2	-1.0	719.9	720.7	719.8	91	85	90	9	10	10	NW	5	W	5		230	
20	1.0	2.6	3.0	716.2	718.0	716.9	99	90	95	10	10	10	W	5	W	4		030	
21	4.2	3.4	3.0	715.4	715.7	714.0	94	94	98	10	10	10	NW	6	SW	3		805	
22	-1.4	0.8	-2.0	713.3	717.3	717.6	86	69	80	9	8	0	N	8	W	2			
23	-2.2	1.2	5.2	714.1	710.9	708.7	98	99	98	10	10	10	S	2	W	5			
24	3.8	5.8	7.4	710.1	709.9	708.1	96	99	97	9	10	10	W	2	SW	6			
25	6.4	6.8	5.0	705.4	703.3	701.2	95	95	95	10	10	10	SW	7	SW	2			
26	-4.8	-4.6	-6.0	706.5	713.3	718.0	96	96	86	10	10	9	N	6	N	4			
27	-3.4	-2.4	-3.8	722.8	722.9	724.9	94	89	90	3	10	3	NW	1	NW	1		015	
28	-12.2	-2.2	-2.0	726.1	726.2	724.4	92	84	80	5	10	10	N	1	S	1			
29																			
30																			
31																			
Moyennes	1.0	3.7	2.7	718.3	718.7	718.0	93	85	90	8.4	8.3	8.3				Total		Total	
																			5050

Mars 1958
Observateur : E. LAHR
(Professeur à l'Athénée)

LUXEMBOURG VILLE

H = 336.7m
λ = E 06° 03'
φ = N 49° 37'

JOURS DE MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. mm	COUCHE cm	INSO- LATIONS	Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
	Moyennes																		
1	-3.5	4.5	0.2	734.3	731.4	731.6	80	45	56	2	0	0	S1	SE1	E2	4	8 ⁰⁰		
2	-3.2	4.8	2.7	733.3	733.5	734.8	87	74	85	10	10	10	E1	NE1	NE2	2	1 ⁰⁰		
3	2.0	5.0	2.8	737.2	737.4	739.5	88	77	80	10	7	4	E1	E2	E1		4 ⁰⁰		
4	0.8	7.2	5.0	740.7	740.3	739.4	88	68	66	10	6	0	SW1	SW1	W1		5 ⁰⁰		
5	-1.0	6.4	4.2	737.2	735.6	733.8	97	76	88	10	10	10	SE1	W3	W2		6 ⁰⁰		
6	4.0	1.6	0.5	729.2	728.6	729.5	98	97	97	10	4	4	SW6	W3	NW2	1.0	1 ⁰⁰		
7	-1.5	2.6	-1.2	728.2	727.6	726.2	98	65	88	8	4	8	W2	W1	W2	1.8	4 ³⁰		
8	-1.5	2.0	-2.0	723.2	723.0	721.9	97	78	70	10	10	0	W3	W4	N1	3.5	4 ³⁰		
9	-4.0	-1.6	-3.0	720.4	720.7	722.0	86	82	84	10	10	10	NE2	W2	NW1	0.2	3 ⁰⁰		
10	-8.4	-1.6	-4.0	722.0	722.5	722.2	93	75	88	8	10	0	NE1	SW2	N1	0.3	0 ³⁰		
11	-8.2	0.0	-2.4	721.1	721.5	724.5	95	55	68	10	10	0	E2	E2	N1	0.5	2 ⁰⁰		
12	-5.6	-0.2	-1.4	727.3	728.5	728.2	95	72	74	10	10	0	W2	NW2	N1	1	1 ³⁰		
13	-3.5	3.5	1.7	723.8	723.6	724.3	95	94	97	10	10	7	S2	W4	W2	3.5	0 ⁰⁰		
14	-0.2	1.5	-0.5	726.6	728.3	730.4	97	78	82	10	9	0	W1	W2	E1	0.3	1 ⁰⁰		
15	-6.5	3.5	-1.2	731.5	731.7	733.0	92	42	63	0	3	0	E1	E1	E1		9 ⁰⁰		
16	-5.0	4.0	0.0	733.0	731.9	731.3	88	43	65	0	1	0	E1	E2	E2		9 ⁰⁰		
17	-3.4	4.0	-0.1	729.0	728.7	729.3	72	44	60	3	1	0	E2	NE4	E2		9 ³⁰		
18	-4.3	5.3	0.2	728.8	728.5	729.4	75	47	68	0	0	0	E4	E2	E1		9 ³⁰		
19	-3.5	2.1	-0.5	729.0	728.3	727.9	85	66	68	10	9	7	E1	SE2	E1		9 ⁰⁰		
20	-4.5	1.0	-2.2	729.9	731.8	733.9	90	60	70	10	6	0	NE1	NE1	E1		3 ⁰⁰		
21	-4.5	0.4	-2.0	736.8	737.6	738.3	86	52	70	8	5	10	E2	NE2	NE2		5 ⁰⁰		
22	-5.8	0.5	-2.5	738.0	738.4	737.4	94	64	75	10	8	4	E2	W2	NE2		5 ⁰⁰		
23	-7.5	1.6	-2.0	736.0	735.3	732.8	70	42	55	0	0	0	E2	SE1	E2		9 ³⁰		
24	-3.8	7.5	3.5	729.6	727.5	725.9	60	32	48	2	3	2	E1	SE3	SE2		9 ⁰⁰		
25	0.5	12.0	7.2	723.2	721.5	721.4	60	45	58	6	6	9	SE1	SE1	SE1		6 ⁰⁰		
26	3.5	9.4	8.9	721.2	722.0	722.3	85	95	95	10	10	10	S2	S1	S1		6 ⁰⁰		
27	7.0	14.0	8.5	720.7	718.8	718.7	97	50	96	5	10	10	S3	SW4	SW3		4 ³⁰		
28	7.2	11.5	10.1	721.9	722.7	723.1	97	75	79	10	8	7	S3	S2	S2		4 ³⁰		
29	6.0	14.0	9.6	723.9	724.3	724.5	95	56	67	8	5	0	S3	SE2	SE1		4 ⁰⁰		
30	4.6	16.4	11.4	725.5	726.1	727.8	90	42	54	0	7	2	NE2	SE1	NE1		9 ⁰⁰		
31	4.4	7.1	4.7	730.1	730.0	729.5	94	77	76	10	10	7	E1	SE2	NE3		2 ⁰⁰		
Moyenne	-1.6	4.8	1.8	728.8	728.6	728.8	88	63	74	7.1	6.7	3.9				22.5		140 ³⁰	

ECHTERNACH

Mars 1958

Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

H = 164 m.
λ = E 06° 25'
φ = N 49° 49'

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATIONS
	T			P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	-4.7	5.0	0.0	0.1	749.2	746.4	748.4	93	40	80	0	0	SWO	SWO	2.8	.	8.30	
2	-4.5	6.0	4.0	1.8	748.3	748.5	750.3	95	90	75	5	10	NWO	NW1	.	.	1.00	
3	3.4	6.6	4.0	4.7	752.3	753.5	755.3	80	68	75	8	9	NO	NE3	.	.	1.00	
4	1.8	8.0	1.2	3.7	755.9	755.5	754.5	80	50	85	0	10	NWO	SWO	.	.	2.00	
5	1.0	5.7	6.0	3.2	752.5	750.4	748.2	95	90	86	10	10	SWO	SEO	.	.	3.00	
6	6.4	4.2	1.5	4.0	744.5	743.5	744.2	90	87	85	0	10	SWO	NW1	.	.	2.00	
7	0.8	3.5	-0.1	1.4	742.9	741.2	740.3	85	45	80	0	6	SWO	W3	0.5	0.5	2.00	
8	0.5	3.2	0.0	1.2	737.2	736.2	736.7	91	65	61	0	7	SWO	SW3	0.5	0.5	2.00	
9	-2.5	-0.8	-1.6	-1.6	735.1	736.2	736.6	92	88	81	10	10	SWO	NW2	2.2	0.5	2.00	
10	-7.2	1.8	-3.0	-2.8	737.6	737.3	737.9	91	45	85	0	8	WO	S2	.	.	2.00	
11	-9.8	0.6	-2.5	-3.9	736.5	737.9	739.4	92	51	87	0	2	NWO	NEO	1	1	8.00	
12	-5.0	1.7	0.0	-1.1	742.4	743.1	744.6	89	69	70	0	10	NWO	SW2	1.6	1	1.00	
13	-1.6	5.2	2.6	2.1	738.6	737.0	735.5	93	86	92	5	10	SO	SW2	6.3	.	1.00	
14	2.0	3.0	-1.6	1.1	740.7	743.4	746.4	90	71	81	0	10	SWO	N2	.	.	1.30	
15	-7.4	3.7	-1.6	-1.8	747.0	746.8	748.0	94	40	84	0	2	NO	NE3	.	.	6.00	
16	-5.8	4.4	0.8	-0.2	748.5	747.6	746.4	95	42	61	0	3	NWO	N1	.	.	9.00	
17	-4.6	5.0	1.2	0.5	744.6	743.6	744.7	80	40	55	0	0	NE1	E2	.	.	9.00	
18	-3.4	5.0	1.5	1.0	744.0	746.3	744.4	80	43	60	0	2	NO	N3	.	.	9.00	
19	-3.0	3.0	0.8	0.3	743.6	742.9	743.4	94	51	71	10	10	NO	NE2	.	.	2.00	
20	-3.5	2.2	-1.2	-0.8	744.6	746.0	750.5	92	54	70	10	9	NWO	N3	.	.	1.00	
21	-2.0	1.4	0.5	0.0	753.7	753.5	754.3	72	46	62	7	5	N2	N3	.	.	3.00	
22	-7.4	2.6	-1.5	-2.1	753.8	754.2	753.1	94	36	61	0	6	NO	NE3	.	.	5.00	
23	-5.5	1.5	-1.0	-1.7	752.3	751.4	748.5	73	36	44	0	0	NE2	E3	.	.	10.00	
24	4.8	9.0	1.4	5.1	745.8	744.9	741.2	76	26	56	1	1	E2	NE1	.	.	10.00	
25	-0.6	14.2	10.0	7.9	738.0	736.5	735.9	71	35	55	10	10	SE2	SEO	.	.	8.00	
26	4.6	12.7	9.0	8.8	735.8	736.4	736.7	88	62	91	10	9	SO	S0	0.5	0.5	1.00	
27	6.0	17.5	10.2	11.2	735.1	734.1	733.4	96	75	85	0	7	SO	SWO	1.5	1.5	4.00	
28	7.0	15.0	10.5	10.8	736.1	736.6	738.0	91	62	80	3	3	SWO	S2	2.5	2.5	5.00	
29	3.6	16.6	6.5	8.9	739.6	738.2	741.2	98	40	85	3	3	SO	NW1	.	.	8.30	
30	1.4	18.2	11.0	10.2	740.6	741.0	742.0	92	30	50	0	1	NWO	NWO	.	.	10.00	
31	5.6	9.6	4.0	6.4	745.2	745.0	744.2	87	60	75	10	9	NE1	E2	.	.	3.00	
Moyennes	-0.9	6.3	2.3	2.5	743.9	743.7	744.1	88	55	73	6.1	5.5	3.2	17.9	Total	.	136.00	

CLERVAUX

H = 454 m.
 $\lambda = E 06^{\circ} 01'$
 $\phi = N 50^{\circ} 03'$

MARS 1958
 Observateur : R. P. BENOIT
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS DE NEIGE mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	-2.8	4.2	-1.0	0.1	721.7	720.3	720.7	60	1	0	S1	SE3	NE1		3	10 ³⁵		
2	-1.8	3.4	1.2	0.9	722.3	722.9	724.4	92	10	10	N2	NW4	NW4			0 ⁴⁰		
3	0.8	3.8	0.8	1.8	725.9	727.8	728.9	85	10	9	N6	N4	N5			0 ⁰⁰		
4	-1.6	7.0	3.8	3.1	729.6	729.8	728.8	60	10	0	W1	SW2	N1	0.1		2 ³⁵		
5	0.4	4.4	3.8	2.9	726.1	724.8	722.6	98	10	10	S3	SW2	W6			6 ³⁰		
6	4.4	2.2	-0.8	1.9	717.6	717.0	717.8	97	10	8	SW2	W6	W4	3.7		2 ⁰⁰		
7	-2.0	1.0	-1.6	-0.9	716.3	715.4	714.0	94	8	10	W3	W3	SW2	5.4		6 ⁰⁰		
8	-1.6	-1.0	-3.2	-1.9	711.0	710.2	710.3	94	9	6	W1	W4	N1	1.6		2 ⁰⁰		
9	-4.2	-2.8	-4.6	-3.9	708.7	709.3	710.4	92	10	10	NW2	NW3	NW3	2.6		2 ⁰⁰		
10	-9.4	-3.0	-5.2	-5.9	710.6	710.9	710.9	93	10	8	W1	W2	W1	1.4		2 ⁰⁰		
11	-11.4	-1.2	-3.8	-5.5	709.9	710.4	712.4	80	2	6	N1	W3	N2	0.5		5 ³⁰		
12	-7.2	-1.2	-2.2	-3.5	715.3	716.5	716.7	92	10	8	W1	W3	S2			1 ⁰⁰		
13	-3.8	2.2	1.0	-0.2	711.4	711.1	712.5	95	10	6	S6	SW4	W5	2.1		3 ⁰⁰		
14	0.4	0.0	-2.4	-0.7	714.3	716.1	719.5	92	10	4	W5	NE3	N2	5.0		8 ⁴⁵		
15	-12.4	1.0	-1.2	-4.2	720.4	720.7	721.2	92	2	0	W1	N4	NW1	1.6		9 ⁰⁵		
16	-8.0	1.8	-1.6	-2.6	722.3	721.6	719.9	45	3	0	N1	NE5	E4			11 ¹⁰		
17	-3.8	1.6	-0.6	-0.9	717.8	717.6	717.4	43	2	0	E6	E7	E8			11 ¹⁰		
18	-5.6	3.2	-1.0	-1.1	717.4	718.1	718.4	48	0	0	NE1	N5	W4			0 ⁰⁰		
19	-3.6	0.2	-2.0	-1.8	717.3	716.7	716.7	55	10	7	E1	N2	N4			3 ¹⁰		
20	-3.4	-1.4	-3.4	-2.7	718.3	720.5	722.8	92	10	10	N6	NW3	N3	0.1		7 ⁰⁵		
21	-5.2	-1.8	-4.6	-3.7	726.6	726.7	727.3	76	10	7	N1	N6	N1	0.1		4 ¹⁵		
22	-8.0	-1.6	-3.6	-4.4	727.2	727.1	726.5	72	10	7	N2	N3	NE2			11 ³⁵		
23	-7.8	-1.0	-2.2	-3.7	725.3	724.6	722.3	44	0	0	E5	E5	E3			8 ⁰⁰		
24	-4.4	6.2	2.8	1.5	717.8	716.4	714.6	35	3	5	SE4	NE4	E4			6 ⁰⁰		
25	0.2	11.4	8.4	6.7	711.4	710.0	710.2	45	8	10	SE2	SE4	SE4			3 ⁰⁰		
26	4.8	7.6	8.2	6.9	709.7	710.6	710.7	88	10	10	SE2	SE2	S2			3 ³⁵		
27	6.0	13.8	8.0	9.3	708.8	707.6	707.0	47	9	10	SE2	SE2	S2	0.9		6 ⁰⁰		
28	6.4	11.8	10.2	9.5	710.0	711.2	711.2	96	8	9	S1	S4	S2	2.0		4 ³⁰		
29	4.8	14.4	10.4	9.9	712.8	713.0	713.5	47	7	4	S1	E2	SE1	0.3		4 ⁰⁵		
30	7.0	15.6	11.0	11.2	714.8	715.6	716.5	39	2	0	N1	E3	E1			10 ⁰⁵		
31	3.2	5.6	3.8	4.2	719.3	719.4	718.7	74	10	1	E1	E6	E5			3 ⁰⁰		
Moyennes	-2.2	3.5	0.9	0.7	717.3	717.4	717.6	89	7.2	6.7	76	64	76	27.4		Total	150 ⁰⁰	

H = 336.7 m.
 λ = E 06° 03'
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

AVRIL 1958

Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITE RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRECIPITATIONS mm	COUVERTURE cm	DUREE Heures	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	-2.0	6.1	2.8	728.9	729.3	731.5	80	44	49	10	0	5	NE3	E3	NE1	30			
2	-3.1	5.1	0.4	732.0	731.6	729.6	77	46	71	5	2	3	E1	N3	NE2	930			
3	-2.5	7.3	6.9	725.9	723.4	721.5	86	57	99	9	10	10	E1	E3	E1	900			
4	5.4	13.5	8.6	721.7	721.5	721.1	97	60	89	10	7	10	S2	E2	SE1	130			
5	6.1	3.3	4.0	721.9	725.6	726.8	90	85	76	10	10	9	SW5	SW2	S1	515			
6	2.8	9.0	4.5	727.3	728.2	730.2	85	65	90	10	10	10	SE2	SE2	NE5	045			
7	2.5	5.6	2.6	731.5	732.2	733.6	90	52	80	10	10	9	NE2	E3	E1	030			
8	1.0	5.3	2.8	733.5	733.3	733.6	86	70	75	8	9	9	E1	N4	NW3	330			
9	0.0	6.4	3.0	734.6	734.8	734.5	90	50	84	4	8	10	W1	W2	W2	500			
10	-1.5	4.6	-0.7	734.6	733.0	733.1	94	65	93	4	6	2	NW2	W3	N2	700			
11	-2.5	2.5	0.6	733.4	734.5	735.7	94	68	80	10	9	2	NE3	NE4	NE2	600	2		
12	-1.0	5.0	2.7	735.3	735.0	734.1	87	52	55	10	2	0	E5	E5	E2	200			
13	-0.8	12.0	5.7	732.2	732.1	730.4	80	40	40	0	0	0	E3	NE3	NE3	800			
14	2.2	14.9	10.0	727.0	725.6	725.7	85	38	86	0	4	10	E2	E2	S3	1130			
15	6.0	15.0	10.1	725.4	724.4	723.3	85	47	50	4	7	10	N6	N5	NW4	800			
16	3.4	7.7	3.2	725.1	727.4	731.4	94	53	77	10	8	9	NW2	N2	NE3	500			
17	1.5	7.0	4.0	733.2	733.4	733.9	87	50	60	6	8	5	S1	N2	N1	4			
18	0.7	6.2	5.8	733.8	733.8	734.3	87	75	93	10	10	10	SW2	SW2	SW2	030			
19	6.3	9.1	9.8	734.8	736.1	737.7	98	93	83	10	10	9	SW2	W2	SW1	000			
20	7.0	16.6	13.2	738.8	738.7	737.7	97	42	50	5	7	1	SW3	SW3	W2	1200			
21	8.2	16.0	11.5	737.2	736.5	735.3	76	45	60	5	8	1	SW2	NW3	W2	1030			
22	4.5	9.5	6.5	732.8	731.8	731.8	90	74	94	10	10	0	SW2	NW3	N1	000			
23	3.0	13.0	10.0	732.2	732.4	732.9	90	43	45	0	2	0	E2	E2	SE1	1200			
24	1.0	17.0	12.8	733.8	733.3	732.7	90	33	38	0	0	0	E1	SE1	SE1	1215			
25	8.5	7.5	6.5	730.9	731.9	734.9	94	94	70	10	10	0	SW3	SW3	S1	0			
26	6.6	8.6	7.8	731.7	729.5	727.5	95	96	99	10	10	10	SW4	SW6	SW6	2.0			
27	4.0	7.8	3.6	727.2	730.0	732.1	96	87	92	7	10	6	NW4	W5	W3	19.0			
28	3.6	10.5	8.5	733.8	732.9	733.5	96	57	96	10	10	10	SW3	W4	W3	4.4			
29	6.5	14.0	11.0	737.2	738.9	740.5	97	48	60	2	8	0	E2	E1	E1	2.0			
30	7.8	18.0	12.9	742.3	741.6	742.7	82	43	59	0	4	5	E1	SE1	E1	.			
31																			Total
Moyennes	2.8	9.5	6.4	731.7	731.7	732.1	89	59	73	6.6	7.0	5.5				46.7		Total	167

AVRIL 1958

ECHTERNACH

H = 164 m.

λ = E 06° 25'

φ = N 49° 49'

Observateur : M. BESENIUS
(Insuffiteur)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITE RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRECIPITATIONS mm	COUCHE cm	INSOLATIONS Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	-1.0	5.2	5.0	3.1	744.4	744.6	746.2	74	30	45	5	0	0	N3	NE3	NE2	9.00	
2	-3.5	5.0	1.0	0.8	748.4	747.5	743.4	89	38	81	0	3	5	NE0	NE2	NE0	10.00	
3	-4.5	10.0	7.2	4.2	738.5	737.8	735.0	91	35	91	10	10	10	NW2	W2	SW3	3.00	
4	5.8	15.5	11.6	11.0	737.8	737.2	735.7	90	35	65	3	10	10	SW2	SW3	S2	0.30	
5	4.0	6.3	6.2	5.5	739.8	740.9	741.2	95	70	77	10	9	10	SW1	SW2	S0	0.30	
6	3.6	12.0	7.0	7.5	742.7	742.8	745.2	91	42	80	10	8	10	SW0	NW1	NW3	2.00	
7	4.0	7.2	4.6	5.3	747.2	747.2	748.8	81	47	70	10	10	10	NE2	NE2	NW2	1.00	
8	2.8	7.0	3.0	4.3	748.9	749.1	749.3	76	55	80	9	10	0	NW2	NW3	NW2	5.30	
9	1.7	7.2	4.0	4.3	750.2	749.9	749.4	88	41	81	9	8	10	NW2	NW2	NW2	6.00	
10	1.0	6.2	0.4	2.5	749.0	748.5	748.0	81	70	91	1	5	0	NW2	NW2	NW1	10.30	
11	0.1	5.2	3.2	2.8	749.8	751.2	752.4	86	41	71	10	5	10	NW4	NE4	N3	11.30	
12	2.0	6.4	5.0	4.5	750.7	750.5	748.8	64	43	41	9	3	0	NE4	NE4	NE1	8.00	
13	3.5	12.0	9.6	8.4	747.8	745.2	745.2	51	28	34	0	0	0	NE2	N2	N1	8.00	
14	5.5	13.8	11.0	10.1	742.7	740.7	740.2	62	40	70	0	0	10	NE2	NE4	N0	8.00	
15	6.7	15.5	12.0	11.4	739.2	738.1	737.3	80	40	42	7	6	10	NW2	NW2	NW2	4.30	
16	5.0	9.6	5.0	6.5	740.6	742.4	747.2	84	44	70	10	8	5	N3	N4	N3	7.00	
17	3.4	8.2	2.3	4.6	748.9	749.2	749.7	76	39	71	10	7	0	NW2	NW2	NW0	•	
18	-2.6	8.6	7.0	4.4	749.3	748.6	749.1	94	58	83	10	10	10	NW0	SW1	SW0	•	
19	7.6	11.3	11.6	10.2	749.6	751.6	751.8	95	83	81	10	10	10	SW1	SW2	S0	10.00	
20	10.2	17.2	11.3	12.9	753.5	752.9	752.9	88	33	62	8	7	0	SW0	NW2	SW0	1.30	
21	3.9	17.0	12.8	11.2	752.2	750.9	750.2	92	38	51	8	9	2	SW0	NW2	NW0	0.30	
22	4.2	11.0	9.0	8.1	749.0	747.5	746.0	90	60	88	10	10	0	NW1	NW2	NW0	•	
23	1.2	13.8	10.2	8.4	747.7	748.2	747.0	93	35	42	0	1	0	NW0	NE2	E0	12.00	
24	-0.6	18.5	12.0	10.0	749.0	748.0	747.1	91	35	45	0	0	1	E0	SE1	S0	12.00	
25	7.0	8.5	6.5	7.3	745.7	747.5	749.5	75	60	86	10	10	0	S0	S2	SW0	•	
26	8.0	10.4	10.6	9.7	746.4	744.0	741.6	91	91	90	10	10	10	SW3	SW4	S4	4.30	
27	6.8	7.7	6.3	6.9	742.0	744.4	746.9	72	60	76	10	8	9	NE4	W3	W2	•	
28	4.8	12.0	9.0	8.6	749.0	747.9	747.0	90	46	90	10	10	10	SW2	SW2	SW1	•	
29	4.6	14.6	8.8	9.3	751.8	753.9	756.1	97	41	77	3	6	0	W0	NE2	SE0	11.00	
30	2.8	19.2	14.8	12.3	758.6	757.4	757.5	97	34	60	10	7	5	SE0	E2	SE0	12.00	
Moyennes	3.3	10.7	7.6	7.2	747.0	746.8	746.8	84	47	70	7.1	6.6	5.2	47.1	Total	Total	149.00	

CLERVAUX

H = 454 m.
 $\lambda = E 06^{\circ} 01'$
 $\phi = N 50^{\circ} 03'$

AVRIL 1958
 Observateur : R. P. BENOIT
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS DE NEIGE	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION	
	T			P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	-2.8	6.2	2.6	2.0	718.1	718.8	720.1	76	35	55	6	0	0	E4	NE6	N2	.	.	11.30
2	-4.2	1.2	0.6	-0.8	721.3	720.7	719.2	88	64	80	6	8	10	N1	N2	N1	.	.	3.00
3	-3.8	7.0	5.6	2.9	713.8	712.2	709.6	75	60	98	3	10	10	N1	SE5	S2	.	.	4.30
4	5.6	11.4	7.8	8.3	710.2	710.1	709.2	96	70	80	10	9	10	S5	S2	S3	1.5	.	4.10
5	6.6	2.6	4.4	4.5	710.4	714.1	714.7	92	91	79	10	10	9	S2	S3	S2	6.1	.	0.40
6	1.2	7.8	3.4	4.1	716.1	717.3	719.8	91	70	95	10	7	10	N2	N6	N6	0.5	.	2.30
7	1.4	4.8	2.2	2.8	720.9	721.7	722.5	90	54	83	10	10	9	N3	N6	N2	.	.	4.40
8	-0.4	3.6	0.6	1.3	722.8	722.3	722.7	90	60	90	9	7	7	NW3	N5	NW3	.	.	3.00
9	-0.6	2.8	0.8	1.0	723.8	723.8	723.1	90	73	96	8	7	10	NW2	NW3	NW4	0.5	.	3.35
10	-2.4	-0.2	-2.0	-1.5	722.9	721.4	721.6	95	100	88	9	9	6	W2	W6	N2	1.8	3	6.35
11	-2.6	2.0	-0.4	-0.3	723.0	724.7	725.4	87	60	80	9	7	8	N8	NE6	N6	3.3	3	6.30
12	-0.6	3.0	2.2	1.5	725.2	724.8	723.6	79	56	59	8	6	0	N6	E8	N5	.	.	7.30
13	0.8	10.4	6.2	5.8	722.1	721.1	719.8	71	36	69	0	0	0	N6	E7	NE8	.	.	12.30
14	2.8	13.4	11.2	9.1	716.9	715.0	714.3	79	41	49	0	5	10	NE6	N8	N5	0.1	.	9.15
15	6.4	13.0	8.0	9.1	714.3	713.1	712.9	75	44	80	6	4	9	N3	N7	N8	.	.	9.40
16	2.6	5.6	1.8	3.3	714.9	717.3	719.7	84	49	90	10	6	10	N8	N9	N8	.	.	7.10
17	0.2	3.2	2.4	1.9	722.1	723.0	722.9	90	69	70	6	7	6	N7	NW6	NW4	1.1	.	8
18	0.2	2.8	4.2	2.4	722.5	722.8	723.1	95	98	99	9	10	10	S2	S4	S2	.	.	10
19	5.6	9.8	10.0	8.5	724.0	725.2	726.3	99	92	79	10	10	10	S3	S2	W2	4.0	.	0.25
20	6.8	14.8	11.8	11.1	728.1	727.9	727.1	90	44	74	10	5	5	SW2	W4	W2	0.5	.	10.35
21	7.4	12.8	9.4	9.9	726.3	726.5	725.0	81	54	68	3	9	6	N2	NW5	NW2	.	.	5
22	3.2	8.6	6.0	5.9	722.5	721.5	720.6	94	74	96	10	10	5	NW2	N6	N1	.	.	1.45
23	3.2	12.0	9.2	8.1	721.6	722.1	721.6	89	39	45	2	4	0	E2	E3	E2	.	.	13.50
24	3.4	15.4	13.0	10.6	723.1	722.7	722.1	83	34	40	0	3	4	SE2	N2	W2	1.3	.	13.30
25	8.0	6.4	6.6	7.0	719.6	720.6	722.8	55	91	66	10	10	3	S2	W7	W4	.	.	3
26	5.8	8.0	8.2	7.3	719.6	717.3	716.0	95	96	97	10	10	10	S7	S8	SW3	5.8	.	1.10
27	3.4	6.4	3.8	4.5	715.8	718.0	721.5	90	69	83	8	6	8	W6	W8	NW4	26.7	.	10.50
28	3.4	8.6	7.6	6.5	722.5	721.8	721.2	95	69	85	9	10	9	W2	SW6	NW5	1.3	.	3.30
29	5.4	12.0	10.2	9.2	726.6	728.3	729.5	91	50	69	7	8	1	N4	N3	N2	4.4	.	10.00
30	4.0	17.0	13.2	11.4	731.5	731.9	731.4	95	45	73	0	3	0	N2	NE3	NE1	0.1	.	12
Moyennes	2.3	7.7	5.7	5.2	720.7	720.9	721.0	87	63	77	6.9	7.0	6.5	Total	Total	Total	58.2	.	189.05

MAI 1958

LUXEMBOURG VILLE

H = 336.7m
 λ = E 06° 03'
 φ = N 49° 37'

Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	HEURES
	T			P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	7.5	19.5	15.1	14.0	743.1	743.1	741.4	93	42	54	0	1	5	SE2	SE2	SE1	12 ⁰⁰	
2	8.0	23.0	18.0	16.3	740.2	737.0	736.2	94	33	42	0	1	0	SE1	SE1	E1	12 ⁰⁰	
3	11.5	20.0	13.0	14.8	735.4	734.6	735.0	80	57	54	5	8	10	E2	NE3	NE3	11 ³⁰	
4	2.5	17.2	13.0	10.9	736.8	736.6	735.2	93	27	37	0	0	0	E1	SE1	SE1	12 ¹⁵	
5	8.5	21.4	13.5	14.5	733.2	731.6	732.7	65	44	90	3	10	8	SE1	SW4	N3	5 ⁰⁰	
6	12.6	15.3	13.0	13.6	733.0	732.1	732.1	95	93	94	10	8	10	W4	SW3	W3	3 ⁰⁰	
7	12.5	15.2	15.0	14.2	733.0	735.7	735.0	97	83	84	10	10	1	W3	SW2	S2	2 ³⁰	
8	12.4	23.0	17.0	17.5	732.6	732.4	732.8	80	56	85	7	10	9	SE1	S1	S1	3 ³⁰	
9	14.5	19.8	16.8	17.0	734.8	734.0	731.8	95	75	94	8	9	10	SW2	SW3	S2	3 ⁰⁰	
10	14.6	19.5	17.0	17.0	732.9	732.8	729.7	94	65	96	10	8	10	W3	S3	S2	2 ⁰⁰	
11	14.0	13.2	10.4	12.5	729.4	730.8	731.6	97	94	95	10	10	10	SW3	SW3	S2	2 ⁰⁰	
12	9.4	8.0	8.5	8.6	730.0	731.5	733.2	98	96	96	10	10	7	E2	W3	W3	2 ⁰⁰	
13	8.0	15.0	12.1	11.7	735.0	733.0	733.0	97	62	92	6	10	7	E1	E1	E1	3 ³⁰	
14	10.2	14.5	14.5	13.1	730.3	728.4	727.0	97	85	89	10	10	10	E1	S3	N1	0 ⁰⁰	
15	10.2	12.4	11.4	11.3	726.2	726.5	727.0	97	78	90	10	10	10	E1	W4	W4	2 ⁰⁰	
16	6.5	10.0	8.5	8.3	714.8	715.5	723.3	98	78	98	10	10	10	S4	SW6	N4	9 ³⁰	
17	6.2	13.0	11.2	10.1	733.7	736.3	735.8	72	50	68	2	6	10	N2	W4	W3	2 ⁰⁰	
18	9.5	14.0	13.6	12.4	736.8	737.4	737.5	97	85	80	6	10	10	W6	W4	W3	9 ³⁰	
19	11.5	17.4	16.5	15.1	738.7	737.7	734.4	93	70	72	10	5	0	S1	SE1	S1	2 ⁰⁰	
20	8.5	25.2	17.8	17.2	731.6	730.0	729.4	96	42	80	0	4	10	SE1	SW3	NE2	6 ³⁰	
21	9.2	13.0	11.0	11.1	731.3	734.0	735.6	98	65	77	10	6	9	W3	NW2	W2	10 ⁰⁰	
22	5.0	16.8	14.0	11.9	735.5	733.5	731.4	98	43	56	0	5	10	E1	E1	E1	5 ⁰⁰	
23	9.0	19.0	15.8	14.6	730.6	729.5	729.4	94	46	62	3	8	2	S1	S3	S1	9 ³⁰	
24	13.0	15.5	11.6	13.4	729.3	728.5	729.7	94	88	90	10	10	10	S1	SW2	SW1	10 ⁰⁰	
25	10.6	14.5	12.5	12.5	731.1	729.6	727.2	95	85	97	10	10	10	E2	SE1	NE2	1 ⁰⁰	
26	10.6	15.5	12.5	12.9	730.1	732.1	733.8	97	50	64	10	4	6	S3	W4	W2	9 ³⁰	
27	9.5	12.7	10.5	10.9	735.0	734.0	733.2	90	80	85	10	10	10	NW2	SE1	N1	5 ⁰⁰	
28	8.2	16.5	11.9	12.2	733.7	734.7	735.8	96	50	84	0	10	9	E1	NW2	S1	5 ⁰⁰	
29	6.5	20.6	15.4	14.2	735.4	732.6	731.4	98	40	58	0	5	9	S1	S1	E1	11 ³⁰	
30	13.0	13.2	13.4	13.2	730.1	730.8	732.6	80	84	70	10	10	4	S3	SW5	S2	1 ¹⁵	
31	11.5	21.4	16.0	16.3	733.0	733.0	733.0	94	36	55	0	2	1	SE1	SW3	SE1	8 ⁰⁰	
Moyennes	9.8	16.6	13.6	13.3	732.8	732.5	732.5	92	64	77	6.1	7.4	7.3		138.0		161 ⁰⁰	

H = 164 m.
 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$
 $\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

MAI 1958

Observateur : M. BESENIUS
 (Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSON- LATIONS Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	4.8	21.0	15.0	13.6	759.1	757.3	755.8	95	34	57	0	0	0	SEO	NE1	NO	12 ⁰⁰	
2	5.5	24.0	18.0	15.8	755.5	752.8	750.6	91	27	40	0	2	1	NO	NW2	NWO	12 ⁰⁰	
3	7.0	18.5	12.8	12.8	749.9	751.1	749.9	91	55	50	0	10	7	NWO	N2	NO	5 ⁰⁰	
4	3.0	15.6	12.5	10.4	752.0	751.9	750.7	66	27	42	0	0	0	N1	SWO	NO	12 ⁰⁰	
5	3.7	23.0	14.4	13.7	748.3	745.5	747.5	88	31	80	0	10	0	NEO	SW1	SW2	4 ⁰⁰	
6	14.5	16.0	14.5	15.0	747.2	745.4	746.4	86	82	90	10	10	10	SW2	SW3	SW3	1 ⁰⁰	
7	13.6	18.0	14.6	15.4	748.6	749.9	749.2	88	62	86	8	9	0	SW2	SW3	SWO	3 ⁰⁰	
8	12.5	22.5	16.0	17.0	747.4	746.8	746.4	92	65	90	7	10	8	NWO	NW1	W2	3 ⁰⁰	
9	12.2	22.0	16.5	16.9	745.9	745.6	745.7	91	70	86	10	10	10	SW2	SW3	S2	7.0	
10	16.5	21.7	18.0	18.7	747.3	745.7	743.3	86	55	92	9	6	10	SW1	SO	S1	6.5	
11	16.0	15.4	11.8	14.4	744.0	745.0	746.3	88	85	95	10	10	10	SW2	SW2	S2	5.0	
12	11.8	9.9	9.0	10.2	744.9	746.5	748.0	90	90	93	10	10	0	S2	NW1	NWO	6.5	
13	10.6	17.0	14.0	13.9	750.1	749.0	748.3	94	42	88	9	6	10	SO	SO	SO	3 ³⁰	
14	12.0	16.6	17.0	15.2	744.3	742.7	740.6	94	75	85	10	10	10	S1	SO	W1	4 ⁰⁰	
15	11.0	14.5	13.4	13.0	740.0	740.5	740.4	91	72	80	10	10	10	WO	SW2	SWO	2 ⁰⁰	
16	9.5	11.5	10.0	10.3	729.7	730.5	737.0	95	85	88	10	9	9	S5	W1	NWO	4.8	
17	6.8	14.6	13.0	11.5	740.4	751.0	750.3	74	41	56	0	5	10	NW1	NWO	SW1	5.8	
18	13.0	17.1	15.8	15.3	750.8	751.5	752.2	60	65	70	7	9	10	SW1	SW2	SW3	6 ⁰⁰	
19	13.6	19.9	15.6	16.4	753.0	753.1	749.6	85	60	80	8	6	1	S2	S1	SO	3 ⁰⁰	
20	9.6	25.7	21.4	18.9	746.5	743.6	743.5	94	34	63	10	0	10	SO	S3	NW4	9 ⁰⁰	
21	10.8	13.7	13.0	12.5	745.4	748.7	750.9	90	40	64	10	8	9	NW2	SW3	WO	10 ⁰⁰	
22	6.4	19.6	15.4	13.8	751.0	747.7	745.9	97	30	70	10	6	9	WO	NE1	EO	4 ⁰⁰	
23	9.8	20.3	15.0	15.0	745.1	744.4	743.5	95	37	76	0	6	0	NEO	NE2	NO	7 ⁰⁰	
24	13.4	18.8	14.4	15.5	742.9	744.4	745.3	90	70	80	10	9	8	NWO	NW2	NWO	10 ⁰⁰	
25	13.0	15.0	16.5	14.8	746.5	745.0	744.7	90	77	90	9	10	10	SWO	NWO	SW3	1 ⁰⁰	
26	12.8	16.4	11.3	13.5	745.4	747.1	748.8	91	45	80	10	5	2	SW3	SW2	SW1	6.0	
27	9.0	15.0	12.4	12.1	749.4	748.3	748.2	93	70	75	9	10	10	WO	NW3	NWO	22.4	
28	10.6	16.8	12.8	13.4	748.4	749.5	751.2	90	41	80	6	10	1	NWO	NW1	NWO	0.9	
29	7.7	22.2	15.4	15.1	750.8	747.8	746.1	94	33	70	10	4	4	NWO	NE1	EO	3.8	
30	10.6	15.2	12.4	12.7	745.3	745.4	747.4	92	76	80	8	10	0	EO	S2	SWO	7 ⁰⁰	
31	7.8	21.6	17.8	15.7	748.9	747.8	747.4	95	33	65	10	7	0	WO	S1	SWO	10 ³⁰	
Moyennes	10.3	18.0	14.5	14.3	747.2	747.1	747.1	89	55	75	7.1	7.3	5.8	121.2	Total	Total	154 ⁰⁰	

CLERVAUX

H = 454 m.
 λ = E 06° 01'.
 φ = N 50° 03'

MAI 1958

Observateur : R. P. BENOIT
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS DE NEIGE	INSO- LATION		
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	10.4	18.6	14.6	14.5	722.9	732.8	731.1	69	40	61	0	0	NE2	7	13	21	-	-	14.30
2	8.4	21.0	16.0	15.1	729.8	728.6	725.8	95	36	50	0	5	N2	7	13	21	-	-	14.40
3	8.6	14.2	9.4	10.7	724.8	725.3	724.4	99	61	58	10	9	N2	7	13	21	-	-	13.35
4	4.0	14.6	11.8	10.1	725.8	725.6	724.3	75	28	39	0	5	NE2	7	13	21	-	-	13.50
5	10.2	17.6	10.2	12.7	722.5	720.7	721.8	49	55	90	4	10	S4	7	13	21	-	-	13.00
6	12.0	14.2	12.0	12.7	721.5	721.2	720.6	96	81	92	10	9	S6	7	13	21	9.5	9.5	5.00
7	11.4	15.0	13.0	13.1	723.0	724.5	722.2	89	69	93	7	8	W6	7	13	21	11.0	11.0	1.40
8	13.8	20.0	14.6	16.1	721.6	722.2	721.6	91	61	91	8	9	S4	7	13	21	0.2	0.2	3.30
9	12.8	18.8	14.6	15.4	724.3	723.8	720.6	97	69	95	9	8	S2	7	13	21	-	-	4.05
10	13.8	18.2	15.4	15.8	722.0	721.0	719.2	94	64	95	9	10	S5	7	13	21	4.6	4.6	3.00
11	13.4	11.4	8.8	11.2	718.1	719.7	720.8	95	96	97	9	10	S5	7	13	21	4.7	4.7	3.00
12	9.2	8.4	9.2	8.9	720.3	720.7	721.4	97	94	93	10	10	S2	7	13	21	11.6	11.6	0.35
13	8.4	13.8	10.8	11.0	724.5	724.0	722.2	94	52	85	7	8	W2	7	13	21	11.7	11.7	1.00
14	9.8	16.2	13.2	13.1	719.6	718.2	715.8	96	60	94	9	6	N2	7	13	21	0.9	0.9	5.00
15	8.6	11.4	10.2	10.1	714.8	715.5	715.2	96	75	95	10	9	N2	7	13	21	6.0	6.0	4.25
16	7.0	8.4	7.8	7.7	704.3	703.8	711.1	99	95	94	10	9	N2	7	13	21	10.0	10.0	0.40
17	5.0	11.8	10.2	9.0	723.5	725.4	724.9	78	50	70	5	7	S8	7	13	21	7.9	7.9	3.05
18	10.8	14.2	12.6	12.5	725.3	726.4	726.6	84	85	91	10	9	N6	7	13	21	0.2	0.2	9.30
19	10.8	17.6	15.4	14.6	728.2	727.3	724.8	94	55	70	10	7	SW3	7	13	21	1.0	1.0	0.45
20	14.2	23.2	15.0	17.5	721.3	720.0	718.2	80	39	93	0	5	S2	7	13	21	0.1	0.1	8.40
21	7.8	12.6	9.4	9.9	720.4	723.0	724.4	95	50	84	10	7	NW2	7	13	21	7.2	7.2	12.50
22	7.2	13.8	12.6	11.2	725.4	723.9	721.2	96	49	69	1	10	S2	7	13	21	2.7	2.7	4.30
23	10.2	17.4	13.8	13.8	719.1	718.4	717.8	85	46	65	0	7	SE2	7	13	21	-	-	7.20
24	11.8	13.8	11.0	12.2	718.3	717.7	718.2	93	89	94	9	10	S3	7	13	21	-	-	8.00
25	9.6	13.0	11.4	11.3	720.5	720.3	717.3	95	80	96	10	10	E2	7	13	21	6.4	6.4	1.00
26	10.0	13.8	12.2	12.0	718.9	721.0	722.3	99	54	70	10	7	SW8	7	13	21	16.6	16.6	0.30
27	9.2	12.0	9.4	10.2	724.4	723.7	722.1	89	74	91	9	10	NW2	7	13	21	0.2	0.2	10.00
28	8.2	14.2	11.0	11.1	722.8	723.7	724.6	94	54	90	8	10	NW3	7	13	21	0.2	0.2	0.50
29	9.8	18.2	14.8	14.3	724.7	723.8	721.6	89	41	69	1	6	SE2	7	13	21	0.1	0.1	7.30
30	13.2	11.2	9.2	11.2	719.1	720.1	720.9	76	91	96	6	10	E4	7	13	21	-	-	4.00
31	10.2	18.2	14.4	14.3	722.5	722.7	722.6	94	41	55	3	6	S2	7	13	21	2.8	2.8	13.30
Moyennes	10.0	15.1	12.1	12.4	722.1	722.1	721.5	89	62	81	6.6	7.9	7.0	115.6	Total	Total	115.6		181.30

H = 336.7m
 λ = E 06° 03'
 ϕ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

JUIN 1958

Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	HEURES D'ENSOLEILLEMENT
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	11.0	24.2	20.0	18.4	732.1	732.0	732.1	80	42	50	4	2	0	SE2	SE3	SE1	12 ⁰⁰	
2	18.5	22.9	15.5	19.0	731.8	731.4	732.1	70	48	91	3	9	8	E1	SW3	SW1	7 ⁰⁰	
3	13.2	19.0	16.0	16.1	733.7	733.7	733.8	90	43	66	10	7	9	W2	S2	SW1	6 ³⁰	
4	11.8	16.0	12.5	13.4	734.8	735.0	734.5	85	66	81	10	8	8	S3	NW3	NW2	5 ³⁰	
5	9.0	18.5	14.9	14.1	735.0	734.0	733.6	98	56	70	9	5	0	S2	S2	S2	6 ⁰⁰	
6	10.0	22.4	19.2	17.2	732.7	732.1	730.6	96	41	50	3	6	9	E1	E2	SE1	9 ⁰⁰	
7	16.0	21.6	15.2	17.6	732.2	734.0	735.3	94	52	82	10	6	7	W3	SW6	SW2	4 ³⁰	
8	12.5	15.5	15.3	14.4	736.1	736.0	734.3	80	67	66	7	9	10	W2	NW3	S1	5 ³⁰	
9	7.0	19.9	16.5	14.5	733.1	732.2	731.0	77	48	65	0	6	9	SW1	S2	E1	7 ⁰⁰	
10	14.0	16.5	14.0	14.8	729.8	729.4	730.2	84	68	68	10	10	10	N2	E3	E1	2 ⁰⁰	
11	7.0	17.7	15.2	13.3	731.9	732.4	734.2	94	48	60	0	0	0	NE2	N3	NE2	12 ⁰⁰	
12	9.0	14.4	11.4	11.6	736.1	736.0	736.0	94	74	77	10	10	10	E2	E3	E2	5 ⁰⁰	
13	6.6	17.5	13.6	12.6	736.8	737.4	738.2	82	50	60	9	5	8	E2	E2	E1	5 ³⁰	
14	13.0	19.6	15.9	16.2	738.9	738.8	738.5	75	40	53	10	8	8	E1	SE2	E2	8 ⁰⁰	
15	9.0	22.5	18.4	16.6	738.6	737.6	736.7	90	32	48	0	1	4	E2	E2	E1	12 ⁰⁰	
16	10.5	25.0	20.7	18.7	735.8	734.4	733.1	92	36	53	0	1	0	E1	SE3	SE2	12 ³⁰	
17	15.0	27.2	20.5	20.9	731.6	731.2	731.9	90	36	70	0	8	10	SE1	SW4	S2	8 ³⁰	
18	14.0	14.5	14.0	14.2	734.4	735.3	736.8	95	90	88	10	10	10	W3	NW2	NE2	1 ³⁰	
19	13.5	18.5	17.0	16.3	735.4	733.2	730.7	90	70	80	4	10	10	E1	E1	E1	.	
20	12.8	13.2	14.0	13.3	725.9	724.1	724.1	96	96	96	10	10	8	W6	W4	W3	.	
21	9.5	14.5	12.8	12.3	724.2	724.6	724.9	98	76	86	10	10	10	W4	SW4	W3	7 ⁰⁰	
22	9.7	16.7	13.0	13.1	725.6	725.5	725.2	97	75	66	6	8	8	W3	S3	SW4	7 ³⁰	
23	10.5	16.0	13.5	13.3	726.4	727.6	728.2	95	52	65	6	4	6	W3	W4	SW3	7 ³⁰	
24	11.0	13.0	10.3	11.4	727.9	727.9	730.2	91	87	97	10	10	10	SE2	NE2	W2	4 ⁰⁰	
25	8.0	16.4	15.2	13.2	732.6	731.5	727.6	98	58	72	10	10	8	SE2	SW4	S1	4 ⁰⁰	
26	13.0	16.2	14.5	14.6	724.3	722.1	718.0	97	92	97	10	10	10	SE2	SE2	S2	2 ⁰⁰	
27	9.5	14.5	12.9	12.3	720.4	715.4	724.5	95	65	80	10	9	8	W6	SW6	S2	2 ³⁰	
28	12.0	15.0	14.0	13.7	728.9	730.8	731.7	79	75	84	8	10	10	W3	W4	S4	2 ⁰⁰	
29	13.0	20.0	17.6	16.9	730.7	730.1	729.3	95	64	75	10	5	10	SW2	S2	S1	2 ⁰⁰	
30	14.8	22.0	19.5	18.8	728.4	728.6	727.7	94	55	73	5	10	10	S1	SE1	SE1	5 ⁰⁰	
Moyennes	11.5	18.3	15.4	15.1	731.5	731.1	731.2	89	60	72	6.8	7.2	7.6	Total	Total	Total	157 ⁰⁰	

ECHTERNACH

H = 164 m.

λ = E 06° 25'

φ = N 49° 49'

JUIN 1958

Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSONDATIONS Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	11.8	26.3	16.4	18.2	747.7	746.5	746.8	86	30	75	0	1	SO	SE1	SO	12.00		
2	11.5	25.5	17.0	18.0	746.5	746.6	746.7	91	38	83	1	7	SO	S2	SO	7.00		
3	13.6	20.0	15.0	16.2	748.1	749.5	748.3	92	55	80	10	6	SWO	SE0	NO	7.00		
4	12.6	19.2	15.6	15.8	749.7	749.2	749.7	93	47	72	10	8	NWO	SW3	WO	6.00		
5	10.5	21.4	16.2	16.0	749.8	749.4	748.4	95	35	76	10	3	NWO	NE0	NE0	10.00		
6	10.0	23.4	18.2	17.2	747.8	746.1	745.2	95	36	72	10	8	NO	SE1	SE0	10.00		
7	16.4	21.5	17.1	18.3	746.7	748.9	749.9	91	60	70	10	5	NE0	SW2	SWO	8.00		
8	13.7	19.2	15.6	16.2	750.7	750.4	749.3	80	50	70	8	6	SW2	SW2	SWO	6.00		
9	9.0	19.7	17.8	15.5	748.2	746.6	745.4	95	47	69	2	9	SWO	NW1	NE0	8.00		
10	12.8	19.4	14.8	15.7	744.2	743.6	744.9	95	56	60	10	8	NE0	NW3	NWO	5.00		
11	9.8	20.4	14.4	14.9	747.9	747.2	749.9	74	36	70	0	0	NO	NW2	NO	12.00		
12	8.8	15.0	13.7	12.5	752.1	750.8	751.4	92	67	65	10	5	NO	NE2	NO	3.00		
13	6.2	19.2	14.6	13.3	752.0	752.4	753.2	92	38	60	8	0	NO	N3	NO	7.00		
14	7.4	20.8	14.0	14.1	754.0	753.0	753.7	89	34	66	6	0	NO	NE0	EO	10.00		
15	13.8	23.8	15.8	17.8	753.6	750.0	751.3	65	25	70	0	1	EO	NE2	EO	14.00		
16	10.5	26.0	16.9	17.8	750.6	748.7	747.7	85	32	74	0	2	EO	SO	SO	14.00		
17	12.4	27.7	22.0	20.7	746.4	745.0	747.1	89	30	72	0	5	SO	SW1	WO	8.00		
18	16.1	16.1	15.2	15.8	749.0	750.2	751.7	90	85	80	10	10	WO	NO	N1	1.00		
19	12.9	19.8	18.0	16.9	750.2	747.7	744.7	88	57	80	0	10	NE0	SWO	SWO	3.7		
20	15.0	14.8	15.3	15.0	740.3	738.2	737.3	88	87	89	10	5	SW3	SW2	SW2	4.9		
21	13.8	16.1	14.4	14.8	737.8	738.2	740.0	81	64	74	10	5	SWO	SW2	SWO	3.7		
22	13.4	18.8	15.2	15.8	739.3	740.3	738.4	80	43	60	8	7	SW2	S2	SO	10.00		
23	13.0	17.6	15.2	15.3	741.2	741.6	743.1	76	42	62	10	2	SW2	SW3	SWO	7.00		
24	11.4	14.6	12.0	12.7	742.2	741.3	744.7	89	82	88	10	10	SWO	SE2	SWO	4.00		
25	9.4	18.2	16.7	14.8	747.6	746.0	741.6	91	54	70	10	10	SWO	S2	SE0	8.1		
26	15.0	19.2	14.8	16.3	737.9	734.8	731.8	90	75	90	10	10	S2	SE2	SE0	3.3		
27	11.6	13.0	14.4	13.0	733.0	737.5	739.9	90	70	75	10	8	SW4	SW1	SWO	13.0		
28	13.4	17.1	14.8	15.1	744.5	745.1	746.5	73	64	74	0	7	SWO	SW1	NWO	1.00		
29	13.2	19.8	18.4	17.1	746.9	743.2	743.7	82	64	80	8	10	SWO	S2	SWO	3.3		
30	14.6	24.0	19.4	19.3	743.3	741.6	741.5	90	46	81	10	9	SWO	NE0	SE0	4.00		
Moyennes	12.1	19.9	16.0	16.0	746.3	745.6	745.8	87	51	73	6.7	7.0	6.2	Total	Total	Total	186.3	

H = 454 m.

λ = E 06° 01'

φ = N 50° 03'

CLERVAUX

JUN 1958

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye Saint-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS DE NEIGE mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	16.0	23.4	18.0	19.1	722.1	721.4	721.1	61	49	3	2	SE2	S6	S1	..	15 ⁰⁵		
2	18.8	23.8	14.8	19.1	721.3	720.7	720.7	59	85	4	5	SE2	SE7	S3	..	10 ¹⁰		
3	12.0	18.0	14.2	14.7	723.2	723.7	723.0	84	80	6	9	W2	E2	E2	..	7 ⁰⁰		
4	10.4	12.8	11.4	11.5	724.1	724.2	724.0	96	90	6	9	W2	W3	NW2	4.2	1 ⁰⁰		
5	10.6	17.2	14.6	14.1	724.5	724.1	723.3	91	75	8	9	NW2	N2	E1	2.2	5 ¹⁰		
6	13.8	20.6	17.2	17.2	722.4	721.8	719.9	74	60	4	4	E2	E3	E2	..	13 ³⁰		
7	14.6	19.6	14.6	16.2	721.6	723.5	724.1	96	84	7	10	S3	S6	W2	1.6	7 ³⁵		
8	11.2	14.6	13.4	13.0	725.3	725.5	723.7	86	74	9	9	W5	W6	W2	0.6	5 ³⁰		
9	10.4	16.6	14.4	13.8	722.6	721.9	720.7	83	77	7	7	W6	NW6	N2	..	5 ⁰⁵		
10	11.2	16.4	12.2	13.2	719.5	719.1	720.1	94	71	6	6	N5	N5	N3	..	1 ⁰⁰		
11	8.4	17.4	13.4	13.0	721.7	722.5	723.9	79	75	3	4	N5	E5	N6	..	13 ⁰⁰		
12	7.4	13.2	10.0	10.2	725.7	725.9	725.5	94	69	9	10	N2	N3	N4	..	1 ³⁵		
13	7.8	15.2	11.6	11.5	727.2	727.3	727.8	80	70	6	9	N6	N5	N3	..	7 ³⁵		
14	11.4	18.4	15.2	15.0	728.6	728.9	728.2	75	50	1	3	E2	E2	E1	..	7 ³⁵		
15	14.4	20.2	16.8	17.1	728.7	727.9	726.6	56	35	2	0	E2	SE3	E2	..	10 ⁰⁵		
16	14.8	23.4	20.2	19.4	725.5	724.2	723.0	68	48	5	0	N2	S2	E2	..	15 ³⁰		
17	16.4	24.0	19.0	19.8	721.0	720.6	721.2	71	74	4	4	SW1	S4	SE1	..	15 ³⁵		
18	13.4	13.8	12.2	13.1	723.6	725.4	726.1	95	91	10	10	N4	N3	N4	..	7 ⁰⁰		
19	10.0	16.8	16.0	14.2	725.0	723.0	720.1	98	74	9	2	E2	SE4	N3	3.2	0 ³⁵		
20	12.6	12.0	13.4	12.6	715.0	713.0	712.5	96	96	10	10	S6	SW5	S3	1.7	3 ⁰⁰		
21	10.4	14.2	12.2	12.2	712.1	712.7	713.7	95	89	5	10	W6	W6	SW6	5.4	0 ⁰⁵		
22	10.4	15.0	11.8	12.4	713.9	714.1	713.4	88	84	7	6	S6	SW8	W3	5.0	2 ³⁰		
23	9.6	11.6	14.2	11.8	715.2	716.5	717.1	94	81	6	10	SW6	SW5	S5	2.1	10 ⁰⁰		
24	9.8	13.4	10.0	11.0	716.6	717.8	719.1	91	95	10	9	SE1	SW2	W3	5.0	5 ³⁰		
25	7.2	14.0	14.4	11.8	722.5	720.9	717.1	99	70	10	10	S2	S5	W3	2.8	0 ⁰⁰		
26	12.8	15.4	14.2	14.1	712.1	710.9	707.1	98	96	10	10	SE5	S4	S3	5.1	3 ⁰⁰		
27	9.2	13.6	12.2	11.6	707.1	710.7	714.0	96	85	7	10	SW6	W6	SE5	6.3	0 ³⁰		
28	10.8	14.6	13.8	13.0	718.2	719.5	720.9	84	91	9	9	S2	W4	W2	16.1	2 ⁵⁰		
29	12.4	17.8	16.2	15.4	720.2	719.0	718.6	93	75	10	10	W2	NW1	N1	0.1	2 ¹⁵		
30	16.0	20.4	19.0	18.4	718.0	717.6	717.1	80	76	8	6	E2	SE2	NE1	..	0 ³⁵		
Mois	11.8	16.9	14.3	14.3	720.8	720.8	720.4	85	76	7.1	7.1	7.5	7.1	61.4	Total	176 ¹⁵		

JUILLET 1958
 Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

LUXEMBOURG (VILLE)

H = 336.7 m
 λ = E 06° 03'
 φ = N 49° 37'

JOURS DE MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLATIONS Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	16.5	24.5	15.5	727.3	725.9	725.8	94	60	95	10	9	10	E1	E1	S1	6.00		
2	14.0	20.3	15.6	726.0	726.3	727.1	95	54	72	9	4	9	S2	SW3	SW2	8.00		
3	13.5	15.0	15.0	727.4	727.6	728.6	95	82	92	10	10	10	E3	E3	S2	1.30		
4	12.3	17.2	15.4	729.1	729.2	729.8	97	68	74	6	10	5	SW3	W2	N2	2.00		
5	13.8	17.8	16.6	731.2	731.8	731.9	93	76	94	10	10	10	S2	SW3	S2	1.00		
6	15.5	21.6	19.5	732.9	733.8	735.1	95	60	66	10	6	7	NE2	W3	NE1	7.00		
7	12.5	21.5	14.8	736.4	737.1	738.1	97	55	85	10	6	0	NE2	NE2	NE2	8.30		
8	13.0	21.6	18.5	740.3	740.0	739.4	95	55	64	10	8	5	E3	E2	NE2	5.00		
9	12.2	23.0	21.8	738.6	736.6	734.8	95	46	53	8	2	5	SE1	E3	SE1	8.00		
10	16.2	25.2	20.5	731.9	733.1	731.9	96	50	66	0	6	10	SE1	NE2	NE1	8.00		
11	16.5	26.6	22.4	730.9	729.4	729.1	93	52	58	0	7	6	SE1	E3	SE1	10.00		
12	20.0	27.6	23.5	729.9	729.8	730.1	94	48	70	6	5	5	S1	SW3	S2	8.00		
13	18.4	23.4	18.6	730.2	730.3	732.7	91	65	65	5	5	3	S2	SW5	SW6	8.00		
14	15.0	19.7	17.7	735.4	735.1	734.3	90	50	58	3	4	0	SW3	W3	SE1	11.00		
15	13.0	22.1	20.5	732.7	731.2	730.3	86	72	90	3	10	10	SE1	SE1	SE1	4.00		
16	17.5	20.5	14.0	728.8	729.9	733.1	97	73	92	10	10	10	W3	SW3	W3	4.00		
17	10.4	17.5	16.2	737.5	739.0	739.2	97	60	68	6	9	0	W2	W3	S1	9.00		
18	10.0	21.8	17.0	739.2	738.9	736.7	97	40	64	0	2	0	E1	E1	E1	12.00		
19	15.0	25.0	21.0	735.0	732.9	731.5	88	46	75	0	6	0	SE1	SE1	SE1	11.00		
20	17.0	19.4	15.2	730.0	730.2	730.6	93	84	88	6	10	2	E1	W2	S2	6.30		
21	11.8	15.5	15.6	729.7	728.7	726.8	96	85	80	10	4	5	SW3	SW3	SW3	0.00		
22	12.5	16.6	13.5	722.1	722.5	723.5	96	79	92	10	4	5	SW4	W6	SW5	6.30		
23	12.0	14.7	11.6	725.7	726.9	728.0	85	58	90	10	10	10	W3	W2	SW2	5.00		
24	12.0	16.5	13.3	728.7	731.5	734.6	80	55	65	3	9	2	SW1	W5	E1	9.00		
25	12.5	18.0	17.0	736.3	735.8	735.4	95	53	65	5	7	6	SW2	W1	SE1	6.30		
26	12.2	21.8	16.6	733.1	732.7	732.6	90	70	95	10	8	4	SE1	W3	SW2	4.00		
27	16.5	21.2	18.8	733.4	733.1	731.9	97	60	65	8	10	8	SW2	W3	S1	7.00		
28	16.8	23.0	20.5	728.8	729.3	729.2	96	88	82	10	5	8	SW5	SW4	SW2	2.30		
29	15.8	21.4	18.0	729.5	732.6	733.9	97	56	64	6	4	0	W3	W3	E2	10.00		
30	15.5	22.3	18.0	734.5	734.9	735.5	90	57	74	10	7	2	SW2	W3	S1	4.00		
31	15.5	23.2	17.5	737.5	737.5	735.9	95	46	70	3	2	2	S2	W3	SE1	12.00		
Moyennes	14.3	20.8	17.4	731.9	732.0	732.1	93	61	75	6.7	6.9	5.2				52.2	205.00	

H = 164 m.

$\lambda = E 06^{\circ} 25'$

$\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

JUILLET 1958

Observateur : M. BESENIUS

(Instituteur)

JOURS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSONS Heures	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	14.8	26.0	16.5	19.1	741.2	732.6	737.7	90	70	85	9	10	10	SEO	SEO	S2	6.00		
2	14.5	21.2	17.2	17.6	739.7	740.6	741.2	85	48	80	8	8	8	SWO	SWO	SWO	6.00		
3	13.7	19.3	16.1	16.4	741.4	742.4	742.6	90	57	83	10	8	7	SWO	W2	SWO	2.00		
4	15.0	19.2	15.2	16.5	743.7	743.6	744.6	82	57	85	8	7	7	SWO	NW1	WO	5.00		
5	13.2	21.4	17.5	17.4	746.4	746.5	747.0	90	51	80	9	10	0	WO	NWO	NWO	6.00		
6	16.2	22.1	16.7	18.3	747.2	748.5	749.2	88	52	82	10	9	0	NWO	NW1	NWO	9.00		
7	13.4	22.5	17.0	17.6	751.4	751.5	753.4	90	50	76	10	6	5	NW1	NW1	N1	9.30		
8	14.6	22.9	20.1	19.2	755.3	754.6	755.1	83	48	60	10	6	1	EO	EO	NO	11.00		
9	12.4	23.8	18.5	18.2	754.7	752.2	750.6	91	44	80	10	1	0	NEO	NEO	SO	11.00		
10	14.5	27.0	23.0	21.5	749.7	747.0	746.6	85	40	70	5	2	9	SW1	SW1	NEO	11.30		
11	14.9	28.7	22.6	22.1	745.6	744.1	742.9	90	47	78	10	8	10	NWO	SE2	SO	9.00		
12	16.4	27.6	24.0	22.7	744.5	744.9	744.4	90	47	73	10	5	3	SWO	SO	SO	10.00		
13	21.0	23.8	21.4	22.1	744.0	744.4	746.4	70	74	45	5	3	3	SWO	S2	SW2	6.00		
14	14.6	21.8	15.8	17.4	749.9	750.5	747.5	75	38	75	1	5	0	S2	SW1	SWO	9.00		
15	12.7	25.0	21.5	19.7	747.6	745.5	743.5	88	56	88	2	8	9	WO	EO	NWO	5.00		
16	19.2	23.4	16.8	19.5	742.6	744.5	746.5	90	62	85	10	9	10	WO	W1	SWO	6.00		
17	14.1	18.1	18.5	16.9	752.6	754.2	753.6	75	58	68	1	7	3	NWO	SW2	SWO	8.00		
18	10.4	23.3	17.4	17.0	754.4	752.6	751.7	92	34	70	10	3	0	SWO	E1	NEO	12.30		
19	11.5	27.3	24.2	21.0	749.9	747.6	745.5	88	34	63	0	7	3	NEO	SE1	SE0	12.00		
20	17.5	22.4	17.0	19.0	744.0	744.5	745.0	86	72	80	5	7	3	SE0	SW3	SW1	6.00		
21	14.8	17.1	17.0	16.3	744.2	742.7	740.5	82	72	70	9	8	9	SW2	SW1	SW1	3.00		
22	14.8	18.0	15.0	15.9	736.7	737.2	737.7	87	58	85	7	5	7	SW2	SW3	SW1	6.30		
23	14.0	16.5	13.0	14.5	739.4	741.1	742.2	75	45	70	6	8	10	SW2	SW2	SW1	6.00		
24	12.6	18.8	16.6	16.0	743.4	746.8	748.8	83	40	53	5	6	2	NW1	SW2	WO	8.00		
25	8.8	20.1	16.8	15.2	751.4	750.8	749.8	94	39	76	8	7	9	WO	SW2	SWO	8.00		
26	13.0	21.5	20.0	18.2	748.5	747.2	745.6	94	65	85	10	10	10	SWO	SWO	SW1	3.00		
27	15.4	23.3	21.0	19.9	747.7	747.0	746.0	92	49	80	6	9	10	SWO	NWO	SWO	5.00		
28	18.5	22.8	22.8	21.4	743.0	743.1	743.0	91	74	68	10	8	9	SW2	SW2	SW3	4.00		
29	18.5	23.3	18.0	19.9	744.5	745.7	749.1	71	44	77	5	4	8	SW2	SW3	WO	11.00		
30	16.4	24.0	20.5	20.4	748.5	749.5	751.3	90	50	75	8	6	6	S1	SW2	WO	5.00		
31	13.5	24.8	19.4	19.2	754.1	753.0	750.5	96	34	70	8	1	0	WO	W2	NWO	12.00		
Moyennes	14.9	22.5	18.6	18.6	746.7	746.3	746.4	86	52	75	7.3	6.6	5.3	Total	Total	Total	143.7		224.00

CLERVAUX

H = 454 m.
 λ = E 06° 01'
 φ = N 50° 03'

JUILLET 1958
 Observateur : R. P. BENOIT
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOURS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO-LATION
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	17.4	23.4	18.7	716.2	715.3	714.5	75	51	95	6	7	10	E3	SE4	S6	67.0		30
2	13.6	18.2	15.3	715.2	715.3	716.6	96	65	89	9	7	5	S5	S5	W2	0.7		940
3	11.8	11.4	12.3	716.1	717.7	717.8	95	96	89	8	10	5	S2	N2	S2	25.6		610
4	11.2	17.2	14.7	718.4	718.8	719.4	97	59	79	9	9	9	SE2	NW2	N2			650
5	12.6	19.2	16.1	720.4	721.5	721.6	95	56	89	10	7	10	N2	NW6	NW3			240
6	14.6	18.8	16.6	722.2	723.9	723.8	90	61	85	8	8	2	N3	W1	N2	1.6		530
7	13.4	17.8	15.4	726.3	726.7	728.3	96	66	89	10	10	8	W1	NW5	N5	0.1		850
8	11.4	21.0	17.2	730.2	729.8	729.5	90	46	77	10	5	4	N2	N5	N4			430
9	15.4	22.8	19.8	728.2	726.0	724.9	81	46	74	0	6	6	N2	NE3	N3			1235
10	14.4	24.8	18.2	723.8	722.9	721.8	92	39	71	0	5	2	N1	NW5	N4			1130
11	17.8	25.0	21.4	720.1	719.9	718.3	80	44	72	0	3	5	NE1	S2	SE1			1330
12	14.6	25.0	22.2	719.6	719.7	719.3	97	48	67	10	5	4	S1	S3	S2	0.1		1110
13	19.0	21.8	17.0	719.0	719.1	721.5	85	55	62	9	4	2	S4	SW6	S5			930
14	11.8	18.8	16.0	724.5	724.3	723.8	78	40	58	3	5	1	W3	NW3	N1	2.0		615
15	13.6	22.8	19.4	722.8	721.0	720.3	69	59	91	9	9	10	N2	SE3	N3			1300
16	16.8	20.0	16.6	718.3	719.2	721.2	96	70	92	10	9	10	S2	SW4	NW6	8.6		600
17	11.0	13.4	14.4	727.2	728.6	728.3	89	64	81	6	9	0	W3	W4	N3			330
18	8.6	19.4	17.4	728.6	728.3	726.8	98	45	61	0	5	0	N2	S2	E3			815
19	15.2	24.4	22.0	724.8	723.6	721.2	69	43	61	0	7	0	E5	SE6	E3			1345
20	17.4	20.8	17.7	719.4	719.7	719.8	82	65	80	5	10	6	S3	SW6	W5			1420
21	12.0	15.2	14.4	718.7	717.8	715.0	91	75	87	10	9	10	SW6	S6	S6	6.2		805
22	12.4	14.6	12.0	710.7	710.3	711.3	94	84	95	9	9	8	S6	SW7	S4	6.2		100
23	10.6	13.4	10.0	713.7	715.8	716.7	84	54	93	8	6	10	W6	W6	SW6	4.8		850
24	9.6	15.0	12.0	717.3	720.1	723.5	94	55	76	9	7	9	SW5	W6	NW2	0.4		405
25	8.2	17.2	15.0	726.0	726.3	725.4	96	47	65	8	8	8	S3	S3	SE2			930
26	13.8	19.2	18.0	722.6	722.0	722.0	80	76	94	9	6	9	SE3	S4	W3			640
27	12.0	18.6	17.6	722.8	722.5	721.4	97	66	89	7	8	10	SE1	SW3	SE1	12.7		110
28	15.8	20.2	19.4	717.6	717.9	718.1	96	75	89	10	8	9	S6	S8	S5	0.3		435
29	16.0	19.4	15.2	718.3	720.6	722.9	89	60	71	6	6	7	W6	W5	SW2	5.8		445
30	14.8	19.6	16.4	723.5	724.3	724.6	89	60	84	8	9	3	S3	W3	S2			1125
31	12.0	21.0	17.8	727.1	727.6	726.1	93	44	65	1	5	2	SW1	SW2	N1			630
Moynnes	13.5	19.3	16.4	721.3	721.5	721.5	87	58	80	6.7	7.1	5.9				142.1		248.35

AOÛT 1958

Observateur : E. LAHR
(Professeur à l'Athénée)

LUXEMBOURG VILLE

H = 336.7 m
λ = E 06° 03'
φ = N 49° 37'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLATIONS Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	12.8	26.2	18.0	19.0	734.1	732.7	732.6	94	0	10	4	S2	SW2	SW2	6.5	7.00		
2	11.8	18.7	15.1	15.2	736.0	736.8	737.8	86	7	4	3	W3	W4	W2	8.30			
3	11.6	14.5	13.7	13.3	739.5	739.5	739.0	86	10	10	9	NW2	SW1	SW1	3.00			
4	9.0	19.7	17.5	15.4	739.9	739.3	737.9	95	0	10	8	S1	W3	S1	7.00			
5	14.6	19.8	19.8	18.1	736.9	735.0	732.7	93	10	10	5	S2	S2	SE2	2.30			
6	15.9	20.0	16.7	17.5	730.6	730.6	730.4	92	5	10	8	SW3	W3	W3	7.30			
7	12.0	17.8	13.5	14.4	730.1	730.2	729.3	96	10	9	10	SW3	W3	S2	4.00			
8	12.4	18.4	16.0	15.6	731.2	731.2	731.5	98	10	7	10	W2	SW3	SW3	5.00			
9	18.0	19.7	19.8	19.2	733.4	734.5	735.3	94	10	10	8	W2	SW2	S2	6.00			
10	18.0	25.7	23.4	22.4	734.7	733.0	732.5	98	10	8	8	SE1	SE1	SE1	0.00			
11	20.5	23.6	16.0	20.0	732.6	731.5	730.3	95	8	9	10	S1	S2	W2	5.15			
12	14.5	15.1	13.5	14.4	730.4	730.8	731.9	92	10	9	9	SW3	W2	W2	0.00			
13	14.6	17.3	14.2	15.4	732.5	733.4	733.0	90	10	8	10	SW3	SW2	SW2	3.00			
14	14.2	17.4	17.9	16.5	730.7	731.7	732.3	96	10	10	10	SW2	SW2	W3	5.00			
15	16.4	23.3	19.5	19.7	733.3	733.0	732.3	94	10	6	6	SW2	S4	W2	4.30			
16	17.0	20.3	16.3	17.9	731.0	732.1	731.8	92	10	8	0	W4	W3	W2	6.00			
17	13.5	22.8	18.2	18.2	733.0	732.3	731.0	95	5	6	7	E1	E2	E1	8.30			
18	15.2	24.0	21.8	20.3	728.5	727.6	727.6	94	3	10	6	SE1	W5	S2	3.00			
19	15.8	20.2	16.6	17.5	726.6	726.4	725.3	88	8	7	10	S2	SW3	SW2	5.30			
20	15.0	18.5	14.4	16.0	725.5	725.5	726.0	96	10	4	6	S3	SW5	SW2	4.00			
21	12.0	17.5	13.5	15.0	725.3	723.6	722.3	92	10	10	10	S3	SE1	S1	1.00			
22	12.0	15.8	13.5	13.8	721.5	721.8	723.4	97	10	9	7	S1	SE3	S2	1.15			
23	13.5	17.8	12.4	14.6	727.8	729.1	732.3	92	10	5	10	SW3	W4	W2	4.00			
24	11.0	15.5	13.8	13.4	732.6	732.0	730.6	97	6	9	10	SW2	SW1	S2	3.00			
25	13.0	15.0	13.0	13.7	729.1	729.2	728.8	97	10	10	10	S2	S3	S2	4.00			
26	11.8	16.9	14.0	14.2	733.5	735.0	735.1	93	4	9	2	W4	S1	SE1	2.30			
27	10.2	21.6	17.0	16.3	733.4	730.8	731.8	97	3	2	0	SE1	S2	SE1	9.00			
28	13.0	26.5	21.4	20.3	730.7	730.3	730.0	94	5	5	0	SE1	SE3	S1	9.00			
29	16.5	24.8	20.5	20.6	729.7	730.2	730.3	95	5	4	5	S4	S2	SE1	4.00			
30	17.2	27.6	22.6	22.5	730.7	730.8	730.2	96	1	5	2	E1	SE1	NE1	10.00			
31	19.5	26.7	20.2	22.1	729.4	728.8	729.3	96	5	0	8	S2	SE1	E1	9.00			
Moyennes	14.2	20.3	16.9	17.1	731.4	731.2	731.1	94	7.1	7.5	6.8	7.1	7.5	6.8	143.2	148.0		

ECHTERNACH

AOUT 1958
Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

H = 164 m.
λ = E 06° 25'
φ = N 49° 49'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATIONS
	T			P			U			N			DF					
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	13.0	26.6	19.0	749.3	746.3	746.4	87	56	90	5	10	1	NW0	SW0	SW0	8.00		
2	12.9	20.5	17.2	751.8	750.9	751.9	85	40	55	6	6	6	W1	SW2	SW0	11.00		
3	13.8	18.0	14.5	754.6	754.1	753.9	72	55	82	9	10	2	SW0	SW0	SW2	4.00		
4	9.6	21.4	18.5	754.8	753.9	752.6	96	43	72	10	10	5	W0	SW1	SW0	4.30		
5	15.0	22.4	19.4	751.0	749.6	746.7	90	60	85	10	10	8	SW0	S2	S0	6.00		
6	17.4	21.2	19.0	744.7	745.6	744.8	91	63	71	8	6	9	S0	S3	W0	5.00		
7	15.2	18.3	16.0	743.7	743.6	743.7	88	53	90	6	10	10	SW0	SW1	W2	6.00		
8	13.8	20.4	17.4	745.2	746.9	745.9	97	48	89	10	7	10	W0	SW3	S3	5.30		
9	19.2	21.5	20.3	746.8	749.4	749.4	88	78	90	10	10	10	SW0	W1	W1	0.00		
10	18.1	27.8	22.0	749.7	748.2	747.3	70	48	82	9	5	5	S1	SW1	W0	6.00		
11	18.0	25.0	17.4	747.4	746.1	745.3	94	47	83	3	8	10	W0	NW2	W4	7.00		
12	16.0	17.9	15.0	744.9	744.4	744.3	92	73	85	10	10	10	S2	SW3	SW2	5.00		
13	15.7	19.0	15.0	746.6	747.2	748.1	89	68	88	10	7	5	SW0	S1	S2	6.00		
14	16.8	20.0	19.1	745.8	746.2	747.0	91	50	85	10	10	10	SW2	SW3	SW3	3.00		
15	15.6	23.3	18.7	748.4	747.6	746.1	94	82	93	8	5	0	S1	S3	SW2	5.00		
16	15.7	22.0	20.5	745.1	747.1	748.1	95	55	90	10	8	0	SW0	NW3	SW0	5.00		
17	16.0	23.4	18.4	748.1	747.0	746.2	80	43	85	7	6	10	SW0	NE0	NO	8.00		
18	15.0	26.2	22.0	742.6	741.3	740.3	93	47	81	3	9	8	NO	SO	SO	9.30		
19	16.3	21.0	16.8	741.0	740.9	741.2	95	60	85	5	7	10	SO	SW1	SW2	5.00		
20	16.0	19.8	15.7	742.1	741.4	740.6	82	56	90	10	5	9	SW0	SW0	SW0	4.00		
21	13.6	20.3	15.0	738.6	735.6	736.0	94	47	89	10	10	10	SW1	SE1	SO	5.00		
22	14.2	19.6	15.2	734.7	735.1	737.3	94	64	90	10	8	9	SO	SO	SO	1.30		
23	15.2	19.9	16.0	741.0	743.4	746.4	88	57	85	10	8	6	SW1	SW2	S1	0.00		
24	12.8	17.7	15.2	747.2	746.3	745.8	90	56	82	9	8	10	SW0	SW2	SO	4.30		
25	14.7	17.1	14.4	742.6	743.8	743.7	93	80	85	9	8	10	SW1	SW2	SO	4.30		
26	14.2	17.5	16.6	748.6	749.3	749.8	83	70	82	9	6	7	SW1	SW2	SW0	6.00		
27	12.6	24.4	17.2	748.4	746.6	746.7	93	40	80	10	0	0	SW0	SE1	SE0	10.00		
28	11.4	28.0	19.4	745.4	744.7	744.1	92	50	89	10	5	2	SE0	SE2	SE0	10.30		
29	15.0	26.2	22.4	744.1	744.3	745.0	94	46	90	10	8	6	SE1	SW1	SW0	5.00		
30	16.8	28.2	22.6	745.2	744.3	744.3	95	50	87	10	2	0	W0	W0	W0	9.30		
31	18.6	28.6	21.4	743.6	742.7	744.3	93	38	80	10	1	8	NW0	SE0	N1	9.30		
Moyennes	15.0	22.0	18.0	745.9	745.6	745.6	90	55	84	8.6	7.2	6.6				120.9		165.00
																Total		Total

C L E R V A U X

A o û t 1958

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye Saint-Maurice)

H = 454 m
λ = E 06° 01'
φ = N 50° 03'

JOURS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	15.0	24.8	15.0	18.3	724.3	722.6	721.8	79	59	96	4	4	5	N1	S5	NW2	8.0	
2	10.8	17.0	14.0	13.9	725.4	725.9	726.6	93	50	70	9	5	8	SW3	SW6	SW2	11.0	
3	11.4	15.2	13.0	13.2	728.9	728.9	728.8	82	66	75	9	10	4	SW2	SW1	W2	3.25	
4	9.4	17.4	16.0	14.3	729.1	728.7	727.9	92	58	81	0	9	10	S1	S2	S1	6.10	
5	15.0	19.0	19.2	17.7	726.1	725.3	722.4	95	72	85	10	9	8	S1	S4	S2	5.00	
6	15.2	18.0	15.0	16.1	719.9	720.2	719.9	97	61	89	8	7	9	W2	SW6	NW3	6.15	
7	9.6	14.0	13.4	12.3	719.1	718.7	717.9	96	79	95	0	10	10	N2	SW5	S2	4.00	
8	11.6	17.4	16.4	15.1	719.9	721.1	720.5	96	60	96	10	7	10	S1	S6	S3	5.10	
9	17.2	19.6	20.2	19.0	722.7	724.1	724.4	95	90	91	10	9	10	SW3	SW4	W2	1.50	
10	17.2	22.6	22.2	20.7	724.9	723.9	722.2	96	68	85	10	7	9	SE3	E3	S2	4.35	
11	17.4	23.4	15.6	18.8	722.2	720.1	720.2	97	57	91	10	8	10	NW1	S4	W3	3.35	
12	14.2	16.4	13.0	14.5	719.1	719.8	720.3	96	75	95	9	9	5	S2	W6	S2	4.40	
13	13.0	16.0	13.0	14.0	721.3	722.5	722.3	96	76	90	10	9	10	W2	SW6	S3	0.00	
14	15.4	17.4	17.4	16.7	720.1	720.8	721.6	96	96	95	10	10	9	SW3	SW5	NW4	0.00	
15	15.6	20.2	17.6	17.8	722.4	722.8	721.7	95	70	95	9	9	10	SW2	SW3	SW2	1.30	
16	17.2	19.4	14.6	17.1	719.9	721.3	722.0	96	59	80	10	8	3	SW2	SW5	W1	6.30	
17	10.6	20.4	16.0	15.7	722.7	722.2	720.7	96	96	80	8	5	5	S1	NE2	N1	10.45	
18	17.0	22.0	20.0	19.7	718.1	717.1	716.2	80	69	84	3	10	6	E1	SE4	S2	9.35	
19	15.2	19.6	17.8	17.5	715.6	715.7	714.0	96	70	94	10	9	6	S2	SE5	SE2	4.30	
20	14.2	16.6	13.0	14.6	713.4	714.0	715.1	95	78	95	10	7	7	S6	SW6	SW2	3.30	
21	10.4	16.2	12.8	13.1	713.7	711.6	710.8	95	69	95	10	9	10	SE2	SE4	SE5	3.00	
22	12.4	15.8	13.0	13.7	709.8	710.3	711.5	96	84	97	10	8	7	SE3	S2	S1	2.35	
23	13.0	16.2	12.0	13.7	716.2	718.9	719.8	96	68	86	9	9	5	S2	SW6	S2	3.40	
24	9.2	15.2	11.6	12.0	721.0	721.3	720.0	97	61	91	10	8	9	SE1	SW2	S2	5.00	
25	12.0	15.4	11.8	13.3	717.0	717.6	717.4	91	71	95	6	8	10	SW5	S6	S6	8.15	
26	12.0	17.6	14.0	14.5	721.9	724.4	724.7	94	54	90	8	6	7	W4	W5	SW1	7.30	
27	11.4	20.8	16.0	16.1	723.2	722.4	720.8	96	47	68	8	3	0	SE1	E6	SE2	11.25	
28	15.0	24.8	22.6	20.8	720.0	719.8	719.0	81	50	70	3	5	6	S2	SE5	S2	12.00	
29	17.6	24.4	20.0	20.7	719.0	720.2	719.9	86	54	90	7	6	5	S2	SE5	S2	8.25	
30	15.4	27.4	20.2	21.0	720.5	720.9	720.2	95	48	94	4	4	10	N2	N2	N2	9.20	
31	18.6	24.8	20.4	21.3	718.8	718.8	719.0	87	49	70	8	4	10	E1	SE3	NE6	9.20	
Moyennes	13.9	19.2	16.0	16.4	720.5	720.7	720.3	93	65	87	7.8	7.4	7.5			Total	158.6	180.45

Septembre 1958

LUXEMBOURG (VILLE)

H = 334 m.
 $\lambda = E 06^{\circ} 03'$
 $\phi = N 49^{\circ} 37'$

Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

JOUR	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLENCE Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	15.2	24.0	19.5	19.6	730.0	729.7	730.7	90	47	72	2	1	6	SE	1	E	1	11.00
2	14.0	23.5	18.2	18.6	730.7	731.0	731.0	92	52	76	2	2	0	E	1	E	11.00	
3	15.0	23.8	17.5	18.8	731.6	732.0	733.2	93	50	66	0	0	0	E	1	E	11.00	
4	13.6	22.2	18.3	18.0	734.0	734.2	735.1	92	57	73	4	8	0	SE	2	SE	8.00	
5	14.0	26.5	21.2	20.6	736.4	736.3	735.9	92	50	66	0	0	0	SE	1	E	12.00	
6	14.5	26.5	21.5	20.8	734.9	734.2	735.3	92	58	83	0	4	0	SE	1	SE	10.00	
7	15.5	24.0	19.0	19.5	736.3	737.3	737.3	95	58	75	5	4	7	S	1	SE	9.00	
8	16.0	19.5	15.0	16.8	735.3	735.9	736.5	92	65	75	7	8	0	S	1	W	4.30	
9	11.0	20.0	13.8	14.9	736.5	735.2	736.3	86	55	85	5	6	0	W	2	W	17.00	
10	10.5	17.8	14.0	14.1	736.3	735.6	736.1	97	60	84	9	6	0	NE	2	E	3.00	
11	10.4	18.3	13.0	13.9	737.5	737.2	737.7	98	56	84	4	10	6	NE	2	NE	4.00	
12	11.6	18.3	11.6	13.8	738.2	738.2	738.3	94	50	84	10	1	0	E	2	E	8.00	
13	8.0	22.0	15.9	15.3	738.4	738.5	738.1	96	43	76	0	0	0	SE	1	E	10.00	
14	10.5	24.3	17.5	17.4	737.4	736.4	734.7	97	45	80	0	5	0	SE	1	E	10.00	
15	15.0	24.2	17.0	18.7	733.7	733.0	733.5	93	70	94	0	10	10	SE	2	SE	10.15	
16	12.2	16.4	13.9	14.2	734.8	735.4	735.9	98	78	90	10	10	7	S	2	W	4.00	
17	13.4	18.5	14.6	15.5	735.8	735.2	735.8	97	75	90	10	9	8	NE	1	E	3.00	
18	14.0	19.3	13.9	15.7	735.9	734.7	735.5	96	57	88	10	5	7	E	1	SE	1.00	
19	10.5	17.0	14.5	14.0	735.6	733.7	733.5	97	77	90	10	7	5	E	1	SE	4.00	
20	12.6	16.1	14.8	14.5	731.1	731.7	732.4	97	88	91	10	10	10	S	3	S	4.00	
21	12.6	13.5	12.9	13.0	730.8	727.7	730.9	97	98	93	10	10	3	SE	1	NW	0.30	
22	9.5	15.2	9.6	11.4	730.7	729.9	732.2	97	68	93	10	5	10	S	3	W	1.3	
23	9.8	13.0	12.4	11.7	734.4	735.3	735.4	97	88	88	10	10	10	W	3	SW	3.8	
24	11.8	14.0	14.9	13.6	731.7	731.8	731.7	97	99	99	10	10	10	SW	4	W	5.0	
25	11.0	13.5	11.5	12.0	730.1	729.5	730.5	94	68	88	10	9	10	W	5	W	4.0	
26	10.0	13.5	9.8	11.1	733.2	734.1	736.7	95	70	84	8	6	0	NE	3	W	14.2	
27	8.5	15.7	10.2	11.5	737.2	737.5	736.9	94	54	85	10	4	0	E	3	NE	1.6	
28	7.6	17.2	14.2	12.9	734.6	733.5	732.0	94	70	72	0	3	2	E	2	E	3.00	
29	11.2	19.5	16.5	15.7	730.0	728.5	725.7	97	60	78	8	9	4	SE	1	S	3.00	
30	14.0	15.2	13.5	14.2	723.9	722.6	722.5	94	83	87	10	10	10	SE	2	S	8.00	
31																		4.30
Moyennes	12.1	19.1	15.0	15.4	733.9	733.5	733.9	95	65	83	6.1	6.1	4.1	Total			Total	159.45

H = 164 m.
 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$
 $\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Septembre 1958

Observateur : M. BESENIUS
 (Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLATION Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	14.7	25.0	18.5	19.4	744.7	744.8	745.3	92	40	82	2	0	2	E 0	E 0	E 0	10.30	
2	11.8	26.0	19.0	18.9	746.7	745.1	745.4	91	39	80	0	0	0	E 0	NE 1	NE 0	11.00	
3	13.4	25.6	19.2	19.4	745.7	746.0	748.5	94	40	68	0	0	8	E 0	E 1	E 0	10.00	
4	14.1	25.0	17.4	18.8	749.6	749.6	750.0	90	38	84	8	0	0	NE 0	NE 0	E 0	8.00	
5	11.3	27.4	20.0	19.6	751.1	751.8	750.2	93	35	82	0	0	0	NE 0	SE 1	SE 0	11.00	
6	12.3	28.2	22.8	21.1	750.7	748.8	749.2	94	45	85	10	0	7	SE 0	SW 0	SW 0	9.00	
7	17.8	26.0	21.5	21.8	750.6	750.9	751.4	95	41	65	10	0	0	SW 0	SW 0	SW 0	8.30	
8	14.8	21.6	16.0	17.5	750.4	750.9	751.2	92	46	75	8	0	0	SW 0	S 1	SW 0	8.00	
9	10.4	19.7	15.3	15.1	750.7	749.9	750.2	96	52	85	10	0	0	SW 0	SW 0	SW 0	8.00	
10	11.5	19.1	15.4	15.3	751.2	751.3	750.7	95	56	82	10	0	0	W 0	NW 0	NW 0	6.00	
11	9.6	18.9	14.2	14.2	752.2	752.5	753.0	94	46	80	10	0	3	NW 0	NW 0	NW 0	7.00	
12	8.3	20.2	12.4	13.6	753.4	753.6	753.6	96	42	80	10	0	0	NW 0	NE 1	NE 1	4.00	
13	5.6	23.8	16.6	15.3	754.0	752.8	753.5	93	36	80	0	0	0	NE 0	S 1	SW 0	10.30	
14	10.0	26.7	18.4	18.4	752.1	751.7	750.6	90	50	84	10	0	0	SW 0	SW 1	SW 0	8.00	
15	12.3	26.3	20.1	19.6	749.3	747.0	749.4	90	52	88	10	0	10	W 0	SW 0	SW 2	6.00	
16	13.2	18.4	15.2	15.6	751.0	750.9	750.7	90	68	85	8	0	5	NW 0	NW 0	W 0	7.00	
17	14.6	19.8	16.4	16.9	754.7	750.3	750.4	91	70	87	9	0	10	W 0	NW 2	NW 0	2.00	
18	14.6	21.0	14.8	16.8	749.8	750.0	750.1	89	72	85	10	0	0	N 0	NW 0	NW 0	7.00	
19	10.7	18.0	14.3	14.3	750.0	748.9	747.9	95	80	88	10	0	0	W 0	W 0	NW 0	5.00	
20	12.8	19.0	15.0	15.6	745.5	745.8	745.6	93	68	88	10	0	0	NW 0	SW 0	SW 0	0.30	
21	14.0	15.6	14.0	14.5	746.0	743.8	745.4	88	89	88	10	0	0	S 0	SE 0	SW 2	1.00	
22	10.0	16.2	9.5	11.9	745.3	747.0	746.8	95	58	93	10	0	10	SW 0	SW 0	SW 2	3.00	
23	12.3	16.2	13.2	13.9	748.0	748.9	749.5	90	65	86	10	0	6	SW 3	SW 2	SW 2	1.00	
24	12.8	15.5	16.0	14.8	745.1	746.0	746.2	86	91	95	10	0	10	SW 3	SW 2	SW 3	10.1	
25	13.4	15.0	13.0	13.8	745.2	744.0	745.0	75	60	85	0	0	10	SW 3	SW 4	SW 3	5.3	
26	11.7	14.3	10.0	12.0	746.1	748.5	750.9	87	70	90	10	0	8	SW 0	W 2	W 0	3.00	
27	10.8	16.4	8.6	11.9	752.4	752.4	752.0	94	55	94	10	0	0	W 0	NE 0	NE 0	3.00	
28	8.8	17.7	10.8	12.4	749.7	748.9	746.4	96	50	90	10	0	3	NE 1	SE 1	SW 0	4.00	
29	8.6	21.0	18.4	16.0	744.1	742.3	739.0	95	54	74	10	0	7	SW 0	S 2	S 2	8.00	
30	15.4	17.6	15.2	16.1	737.1	736.2	737.7	90	81	85	10	0	9	SW 2	S 3	SW 2	2.00	
31																		
Moyennes	12.0	20.7	15.7	16.1	748.7	748.3	748.5	92	56	84	7.8	6.2	3.6	Total	33.7	Total	171.00	

CLERVAUX

Septembre 1958
 Observateur : R. P. BENOIT
 (Abbaye Sain-Maurice)

H = 454 m.
 λ = E 06° 01'
 φ = N 50° 03'

JOURS DE MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	15.4	22.2	18.0	18.5	719.6	720.0	720.4	84	50	74	3	0	E1	E5	E2	E2	40	
2	14.6	22.0	17.0	17.8	721.0	720.9	720.8	84	54	75	0	0	N1	E3	E2	E2	1115	
3	15.0	22.0	17.0	18.0	721.2	722.1	722.9	88	51	60	3	5	E6	E6	E3	E3	1135	
4	14.6	21.4	17.2	17.7	723.4	724.3	724.7	85	57	74	7	2	E6	E5	E3	E3	1035	
5	15.2	25.0	20.0	20.1	726.0	726.4	725.9	71	49	71	3	0	E2	SE2	E2	E2	530	
6	15.8	25.4	19.8	20.3	724.9	724.4	723.9	70	54	90	0	1	SE1	SE5	S2	S2	1240	
7	15.6	22.8	16.0	18.1	726.0	726.5	726.3	96	52	82	5	9	S1	W5	SW2	SW2	1010	
8	14.0	18.8	13.2	15.3	725.5	726.0	725.5	96	50	85	7	0	S2	SW6	W2	W2	750	
9	8.6	15.8	13.6	12.7	725.1	724.9	725.8	96	70	90	4	10	SW2	W3	W4	W4	630	
10	9.6	16.4	12.4	12.8	725.6	725.4	725.8	97	61	93	10	0	N2	NW4	N2	N2	600	
11	10.4	15.6	11.0	12.3	726.8	727.3	726.8	96	67	88	1	0	N2	N1	N2	N2	530	
12	9.2	16.0	11.0	12.1	727.6	727.7	728.1	97	51	79	3	1	N1	E3	NE2	NE2	350	
13	8.8	19.8	13.0	13.9	728.1	728.1	728.0	95	42	70	2	0	NE1	SE2	S2	S2	910	
14	12.2	23.6	19.0	18.3	727.2	726.5	725.2	86	41	75	1	0	E1	S2	S1	S1	1150	
15	15.4	23.6	15.6	18.3	723.4	723.2	723.5	89	68	91	2	9	E1	S1	S2	S2	1030	
16	12.6	16.2	13.8	14.2	724.6	725.3	725.3	93	74	90	9	8	NW2	W4	W2	W2	535	
17	13.8	15.6	14.0	14.5	725.3	725.7	725.5	96	86	92	10	10	NW2	N3	N1	N1	0	
18	12.2	17.6	11.4	13.7	725.1	725.1	725.3	97	54	95	7	0	N1	N2	N1	N1	35	
19	7.4	17.4	13.8	12.9	725.3	724.2	723.3	98	65	93	10	5	N1	S4	S2	S2	540	
20	12.8	17.6	14.0	14.8	720.1	720.6	721.9	96	65	84	9	6	SE2	NW6	W2	W2	515	
21	11.4	13.4	12.6	12.5	720.2	718.0	719.3	95	96	95	9	8	S2	S6	W2	W2	3	
22	9.4	15.2	10.0	11.5	719.9	719.0	720.0	98	70	95	10	7	SE5	S7	SW3	SW3	330	
23	9.8	14.0	11.6	11.8	722.6	724.6	724.9	95	76	93	9	10	SW5	SW5	S4	S4	345	
24	11.2	14.2	14.6	13.3	719.8	720.4	720.5	96	96	96	10	10	S8	SW6	S5	S5	0	
25	10.0	12.8	10.8	11.2	718.2	718.4	718.8	85	68	90	6	10	SW5	W8	SW6	SW6	105	
26	9.8	12.0	9.4	10.4	720.9	723.4	725.4	92	71	89	9	9	W6	W5	NW3	NW3	130	
27	9.4	14.2	10.0	11.2	727.0	727.2	726.9	96	57	83	10	9	N0	E2	E1	E1	05	
28	8.4	16.2	12.8	12.5	724.4	723.1	721.2	94	51	80	0	3	E1	SE5	SE2	SE2	130	
29	11.6	18.2	16.8	15.5	718.9	717.0	714.0	99	69	75	10	7	S2	SE6	SE6	SE6	1025	
30	13.8	14.6	12.8	13.7	712.0	711.5	711.1	94	95	94	10	9	SE6	SE7	S6	S6	3	
Moyennes	11.9	18.0	14.1	14.7	723.2	723.2	723.2	92	64	85	6.0	6.6	4.8	Total	Total	Total	Total	16430

Octobre 1958

LUXEMBOURG (VILLE)

H = 334 m.
 λ = E 06° 03'
 φ = N 49° 37'

Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

JOUR MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUVERTURE DE NEIGE cm	INSOLENCE Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	12.2	13.5	12.2	720.9	720.9	722.7	98	93	97	10	10	7	SW 2	SW 2	SW 2	13.0		0.15
2	11.0	13.5	12.2	724.7	724.9	727.4	96	85	94	10	10	5	S 2	S 2	S 1	0.1		0.00
3	9.2	15.0	12.4	731.7	730.8	728.5	97	65	80	10	4	0	S 1	S 1	S 1	5.2		0.30
4	13.2	14.0	11.5	725.9	728.1	728.9	75	90	96	10	10	8	S 2	S 4	W 4			5.00
5	11.3	14.4	11.5	731.6	731.9	730.2	84	67	84	9	8	10	W 4	SE 1	SE 1	1.4		2.00
6	9.9	11.6	7.1	729.7	733.9	736.4	94	70	86	10	6	0	W 3	W 4	NW 1			2.00
7	2.0	12.7	8.8	737.8	737.6	738.5	100	60	83	10	8	0	SE 1	S 2	S 3			6.00
8	4.3	15.0	12.0	739.7	739.0	739.4	96	56	76	0	2	10	SE 2	S 4	S 1			
9	10.0	14.8	15.0	739.5	738.6	738.4	90	86	90	10	10	10	S 2	SW 2	S 2			
10	10.0	14.7	14.4	735.5	733.6	732.6	97	90	94	8	10	10	S 1	S 1	S 1			1.00
11	12.0	15.8	14.6	734.5	733.7	732.9	94	83	93	10	10	10	SE 1	SW 2	SW 2	11.7		
12	11.0	12.3	10.0	732.4	733.4	734.8	95	72	83	10	7	10	W 3	W 3	W 1	12.2		1.00
13	8.2	8.5	9.2	734.8	734.7	732.9	90	85	96	10	10	10	S 2	S 2	SW 2	0.3		
14	11.4	10.4	9.0	730.1	731.0	733.6	97	98	90	10	7	2	W 5	W 2	W 2	4.8		0.30
15	12.5	13.6	8.9	732.9	733.8	735.0	90	80	84	10	6	5	W 3	W 3	W 2	0.3		5.00
16	8.0	8.0	5.7	729.6	730.5	730.2	90	75	85	7	6	4	W 3	NW 5	W 4	2.1		2.30
17	5.1	9.4	6.5	730.8	731.3	733.9	92	78	93	10	6	2	NW 3	NW 4	NW 2	2.5		1.00
18	4.2	8.2	6.3	736.9	736.9	739.1	97	89	97	5	3	10	N 1	E 2	N 2	3.3		2.00
19	5.0	8.2	7.4	740.2	740.0	739.8	98	75	90	7	8	9	W 2	NW 3	W 2	6.9		1.00
20	7.5	10.7	8.0	735.8	736.8	739.9	97	70	82	10	6	0	W 2	W 2	W 1	1.3		3.00
21	7.5	10.4	6.6	736.7	736.3	740.1	97	94	94	10	10	7	W 3	NE 2	NE 2	3.0		
22	3.8	9.0	9.1	742.0	742.6	743.5	97	90	99	8	10	10	E 2	E 2	E 2	1.6		
23	7.0	9.5	9.0	745.7	746.3	747.4	97	98	99	10	10	6	NE 1	SE 1	E 1	0.8		
24	6.4	13.0	8.0	747.0	746.2	746.0	98	75	92	10	0	10	NE 1	NE 2	NE 1			6.00
25	7.4	9.5	8.6	744.9	744.1	744.3	97	92	92	10	10	10	E 2	E 2	E 2			0.15
26	7.5	8.8	8.5	745.3	745.2	745.4	97	93	97	10	10	10	E 3	SE 2	E 1			
27	3.0	13.5	8.1	743.3	742.3	741.4	99	63	90	10	0	0	E 2	SE 1	E 1	0.1		6.00
28	2.5	13.0	8.7	739.9	739.3	739.6	99	85	85	10	0	0	S 1	SE 1	S 1			6.00
29	1.8	4.4	4.3	737.7	737.3	736.1	99	99	94	10	10	10	SE 1	SE 1	NE 2			
30	2.4	6.5	6.5	734.2	733.4	733.5	99	94	100	10	10	10	S 2	S 3	S 1	0.1		1.15
31	5.5	7.5	6.0	731.2	729.6	732.7	99	99	90	10	10	6	S 2	S 2	SW 4	Total		
Moyennes	7.5	11.2	9.2	735.6	735.6	736.3	95	82	90	9.1	7.3	6.5				72.2		58.15

ECHTERNACH

OCTOBRE 1958
Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

H = 164 m.
λ = E 06° 25'
φ = N 49° 49'

JOURS DE MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLEN- TION Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
	Moyennes																	
1	13.6	15.9	14.4	734.8	735.7	737.1	85	85	90	10	10	8	SWO	SWO	SWO	4.0	1.00	
2	12.0	14.3	13.4	739.3	740.1	741.3	93	85	90	10	10	10	S2	S2	SW2		4.00	
3	10.2	16.5	12.2	745.1	746.2	743.2	95	55	92	10	7	8	SWO	SE1	SO	8.8	1.00	
4	13.8	16.0	11.0	742.1	742.2	743.1	86	86	95	10	10	9	S2	S3	SWO		1.00	
5	13.0	16.2	10.3	746.8	746.1	744.7	85	62	92	5	7	10	S3	S2	SW1	0.9	5.00	
6	12.6	13.7	7.5	746.0	748.3	750.7	93	66	91	10	8	0	SWO	NW2	NWO	1.0	2.00	
7	3.8	13.6	7.4	752.9	753.8	753.8	96	60	91	10	7	0	NWO	S2	SO		3.00	
8	3.9	16.4	9.2	754.9	753.6	754.3	97	46	89	10	2	10	SWO	SE2	SO		5.00	
9	11.2	16.4	15.5	753.9	754.4	752.7	83	75	92	10	10	10	S2	S2	SO		2.00	
10	9.2	17.0	14.8	749.7	748.0	747.6	94	74	92	10	7	10	SO	S1	SW3	6.5	3.00	
11	14.6	16.8	14.6	749.0	748.6	747.6	95	88	92	10	10	10	S2	S2	SW2	11.2	3.00	
12	13.2	13.1	8.6	746.8	748.7	750.1	92	72	92	10	8	0	SW1	WO	NWO		4.00	
13	8.6	11.2	10.4	750.0	750.1	748.3	92	72	91	10	10	10	SW2	SW3	SW3	8.0	5.00	
14	12.9	14.8	8.6	742.8	745.2	747.7	91	70	89	10	3	0	SW3	NW4	NWO		4.00	
15	15.0	15.2	10.2	746.3	749.1	749.7	90	53	72	10	5	10	SW2	W3	SWO	2.0	4.00	
16	10.6	11.2	8.0	743.0	743.9	744.2	85	47	70	10	7	3	SW3	SW4	S4	0.2	4.00	
17	7.7	11.1	6.0	744.2	745.8	749.5	86	83	89	10	8	0	W2	NW3	NWO	7.1	3.00	
18	3.7	10.5	7.4	751.5	752.1	753.9	94	71	89	8	5	0	NWO	NWO	NWO	0.6	2.00	
19	2.4	10.8	7.4	755.0	755.8	754.5	97	51	80	10	10	10	NWO	NW1	SW2	3.4	4.00	
20	10.4	12.6	8.2	750.2	752.1	755.4	91	50	89	10	7	0	NWO	NW3	NWO	1.5	2.00	
21	9.4	11.6	6.3	751.3	751.5	755.0	94	83	95	10	6	0	WO	NO	NW1	1.3	4.00	
22	2.7	8.4	6.8	756.6	757.6	758.3	97	90	91	10	10	10	NWO	NWO	NWO	1.5	2.00	
23	8.3	11.2	9.2	759.9	762.5	762.2	95	92	95	10	10	10	SWO	SWO	SWO	3.1	4.00	
24	6.6	12.9	9.6	762.5	761.8	762.0	96	75	90	10	3	10	NEO	NE2	N2		6.00	
25	9.6	11.0	10.4	760.0	759.1	760.3	91	83	87	10	10	10	NEO	NE1	NE1		5.00	
26	9.2	10.4	9.8	759.9	760.6	761.3	93	86	89	10	10	10	NE1	N1	NEO		6.00	
27	4.4	8.8	4.9	758.8	757.2	756.3	97	95	93	10	0	0	NEO	NEO	NO		5.00	
28	2.8	8.8	5.3	755.0	753.9	754.0	97	92	97	10	10	10	NEO	NEO	WO		6.00	
29	2.8	5.7	6.0	753.0	752.0	751.0	98	96	92	10	10	10	NEO	NEO	SO		5.00	
30	4.6	7.9	8.2	748.9	748.4	748.2	94	83	95	10	10	10	S2	S2	S2		6.00	
31	6.0	9.0	7.7	746.2	744.9	747.5	96	95	82	10	10	10	SEO	SEO	NW2	2.0	6.00	
Moyennes	8.7	12.5	9.4	750.2	750.6	751.1	92	75	89	3.8	7.6	6.6	63.1	Total	Total	68.00		

CLERVAUX

H = 454 m.
 $\lambda = E 06^{\circ} 01'$
 $\phi = N 50^{\circ} 03'$

Octobre 1958
 Observateur : R. P. BENOIT
 (Abbaye Saint-Maurice)

MOIS JOUR	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO- LATION		
	T			P			U			N			DF							
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21	mm
1	12.2	13.4	10.2	11.9	709.4	710.7	711.3	96	90	96	10	10	4	SE	1	S	1	12.1		.25
2	10.4	12.4	11.2	11.3	712.9	713.7	715.7	96	86	90	10	10	10	S	6	SE	2	1.5		0.00
3	8.8	13.8	11.8	11.5	720.5	719.9	718.4	97	66	80	8	7	6	S	3	SE	3	3.8		6.00
4	13.6	13.4	12.4	13.1	714.7	717.1	717.5	71	88	93	8	8	9	S	3	S	8	0.1		3.05
5	10.2	13.6	12.0	11.9	720.0	720.5	719.2	95	70	80	8	5	10	S	4	SE	5	3.0		7.00
6	9.8	10.6	6.4	8.9	720.1	723.0	724.3	94	65	86	10	8	0	W	5	W	1	2.0		3.35
7	2.0	12.2	8.4	7.5	726.7	726.9	727.5	96	64	90	3	7	9	S	2	S	2			8.35
8	5.8	14.6	11.8	10.7	728.5	728.2	728.3	96	57	75	2	6	10	SE	3	S	2	0.1		10.30
9	10.6	14.0	14.0	12.9	728.0	728.0	726.8	97	94	96	10	10	10	SE	2	SE	2	0.1		.35
10	10.8	17.2	14.4	14.1	724.4	723.4	721.8	96	84	96	4	8	10	SE	2	S	3	0.3		
11	11.2	13.6	12.4	12.4	723.4	723.8	721.7	96	94	95	10	10	10	N	1	NW	2	2.4		
12	10.0	10.4	8.2	9.5	721.0	723.2	724.4	96	75	94	10	8	0	W	4	W	3	29.0		
13	6.6	8.4	8.0	7.7	724.2	723.9	722.2	98	81	97	9	10	10	S	3	S	6	0.2		
14	11.0	11.4	7.4	9.9	718.1	719.7	722.1	96	79	94	10	6	0	SW	6	NW	2	9.3		
15	12.8	12.2	8.0	11.0	721.4	723.6	724.4	89	63	85	8	7	9	NW	6	W	2	2.0		
16	8.2	8.2	5.8	7.4	717.3	718.2	718.8	84	61	81	9	7	6	W	8	W	8	0.3		
17	6.2	7.6	5.6	6.5	718.2	719.8	722.6	91	91	95	9	5	5	NW	7	W	4	7.1		
18	4.6	6.6	6.4	5.9	725.6	726.2	727.8	94	80	94	1	5	9	N	2	N	3	4.7		
19	5.2	8.2	7.0	6.8	729.0	729.5	728.4	94	74	90	8	8	9	NW	4	W	2	2.8		
20	8.6	10.0	7.2	8.6	724.5	726.2	728.8	90	65	90	10	6	10	N	8	N	3	5.6		
21	8.8	9.8	6.2	8.3	726.2	725.8	728.9	96	85	95	10	9	9	NW	6	N	2	3.3		
22	5.2	9.0	9.8	8.0	730.2	731.6	732.6	97	97	96	10	10	10	E	1	E	2	3.2		
23	8.8	12.0	8.8	9.9	733.8	735.5	736.9	96	75	90	10	6	9	N	1	NE	2	1.6		
24	6.6	13.6	7.4	9.2	736.4	736.0	735.3	98	75	95	10	1	9	N	1	NE	1	0.1		
25	7.2	11.0	8.2	8.8	733.8	733.3	733.6	98	85	95	10	5	10	E	1	NE	1			
26	6.2	9.4	7.6	7.7	734.2	734.5	734.3	98	90	95	10	7	10	N	1	E	2			
27	1.6	14.8	8.8	8.4	732.3	731.7	730.8	99	57	95	10	0	0	E	1	SE	1			
28	0.8	15.0	8.8	8.2	729.1	728.7	728.3	99	49	91	1	0	0	N	0	SE	0			
29	5.8	8.4	4.4	6.2	726.7	726.1	725.0	89	76	97	1	3	10	N	0	SE	4			
30	2.0	7.8	4.6	4.8	722.8	722.3	721.9	98	72	97	10	2	0	S	4	SE	0	0.4		
31	4.8	7.0	5.4	5.7	720.1	718.3	721.9	97	98	93	10	10	10	S	2	N	4	0.2		
Total	7.6	11.3	8.7	9.2	724.3	724.8	725.2	94	77	91	8.0	6.6	7.2	Total			Total	95.2		122.0

H = 336.7 m
 λ = E 06° 03'
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Novembre 1958
 Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLENCE Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	3.6	6.9	4.5	736.8	737.5	739.3	97	88	98	10	8	10	W 3	NW 2	NW 1	2.2		0.15
2	2.4	4.4	4.0	737.2	735.0	729.2	97	97	99	10	10	10	SE 1	S 2	SW 4			
3	8.0	10.5	9.0	726.5	727.6	729.7	97	97	98	10	10	10	NW 2	W 1	W 1	20.9		
4	8.3	9.3	7.6	731.3	731.6	732.5	93	83	88	9	10	10	SE 1	NE 1	W 1	1.7		
5	6.4	8.0	7.2	731.7	731.0	732.4	94	93	90	10	10	9	SE 1	SE 2	SE 1	0.1		1.30
6	7.2	9.2	7.2	734.0	734.3	735.9	94	70	90	10	6	10	SE 2	SE 1	SE 1	0.1		
7	7.0	8.2	6.1	734.9	733.8	733.0	93	82	94	10	9	10	SE 2	S 2	SW 2			
8	5.4	7.0	7.0	729.7	729.4	729.4	99	98	99	10	10	10	S 1	S 1	S 1	4.2		
9	6.3	8.5	5.6	731.5	732.6	731.9	90	83	80	7	5	10	NE 2	NE 2	NE 1	1.4		2.00
10	4.8	3.2	3.8	729.2	729.1	729.1	97	97	97	10	10	10	SE 1	S 1	NW 1	0.3		
11	3.5	5.5	4.3	729.1	729.3	730.2	98	94	98	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	10.6		
12	1.0	3.0	1.5	730.7	730.4	729.1	100	97	99	10	10	10	NE 2	NE 1	NE 1	0.2		
13	0.8	3.8	2.5	727.3	727.3	727.3	99	99	98	10	10	10	NE 2	NW 2	NW 2	1.3		
14	4.0	5.8	6.2	729.4	731.4	733.6	99	99	98	10	10	10	S 1	S 1	S 1	1.8		
15	6.0	8.4	7.6	736.6	737.2	738.7	99	94	94	10	10	10	E 1	NE 1	NE 1	0.8		
16	5.4	7.7	6.2	740.3	739.7	740.6	96	94	96	8	10	9	E 2	SE 1	E 1	0.1		0.30
17	5.5	7.5	6.5	740.6	739.6	739.6	94	92	86	5	10	10	SE 1	SE 1	SE 1			
18	6.9	7.3	6.5	739.5	738.2	738.8	78	80	84	10	10	10	SE 1	S 1	S 1			2.10
19	2.5	7.0	3.5	741.4	741.7	742.7	95	88	95	10	2	10	S 1	S 1	S 1			
20	1.5	3.0	3.5	746.4	746.1	746.6	100	97	96	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	0.1		
21	3.5	5.3	4.8	745.8	744.1	743.3	98	90	88	10	10	10	E 1	NE 2	E 3			
22	3.4	5.0	4.0	742.1	741.7	740.5	90	85	85	10	10	10	SE 1	E 2	E 2			
23	2.6	3.6	2.4	739.5	739.0	738.0	84	80	85	10	10	10	S 2	SE 1	SE 1			
24	1.6	2.5	1.4	738.2	738.2	738.5	97	93	94	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1			
25	0.6	1.0	1.3	737.1	736.4	735.1	98	97	97	10	10	10	NE 1	E 1	E 1	0.1		
26	0.0	0.3	-0.4	734.1	734.2	736.0	100	97	95	10	10	10	SE 1	E 1	NE 2			
27	0.0	3.6	4.5	737.3	737.4	739.2	100	98	98	10	10	10	S 1	SE 1	SE 1			
28	2.5	3.6	2.4	738.4	738.0	738.5	98	98	85	10	10	10	SE 1	SE 1	E 1	0.3		
29	1.0	1.6	0.6	737.0	735.6	734.0	92	90	93	10	10	10	S 1	S 1	S 1	0.1		
30	-0.6	-0.2	-0.5	733.8	734.2	735.0	95	90	88	10	10	10	SE 1	E 1	E 1			
31																		
Moyennes	3.7	5.3	4.5	735.6	735.4	735.6	95	91	93	9.6	9.3	9.9				46.3		615
																Total		Total

H = 164 m.
 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$
 $\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Novembre 1958
 Observateur : M. BESENIUS
 (Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	LATION INSOL Heures	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	5.2	8.8	3.4	5.8	751.8	753.3	754.4	91	68	95	10	4	10	SW 0	SW 1	SW 0	2 ⁰⁰		
2	5.0	7.2	4.6	5.6	752.4	748.7	744.6	94	82	94	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 3	.		
3	8.6	11.0	9.6	9.7	740.1	741.7	743.2	95	95	96	10	10	10	W 1	W 2	SW 2	030		
4	7.7	11.4	8.2	9.1	745.5	746.4	747.0	97	70	95	10	8	10	SW 0	SW 0	W 0	.		
5	6.6	9.0	7.6	7.7	746.3	745.9	746.6	93	90	95	10	10	10	W 0	SW 1	SW 0	5 ⁰⁰		
6	7.5	9.8	8.2	8.5	748.2	749.5	750.6	95	68	87	10	7	5	S 0	SW 1	S 0	2 ⁰⁰		
7	6.7	10.0	7.4	8.0	749.9	748.8	747.3	95	89	91	10	8	10	S 0	SW 1	SW 0	.		
8	7.2	9.0	9.1	8.4	744.3	743.7	744.6	96	93	96	10	10	10	SE 1	E 1	S 0	4.3		
9	7.7	10.0	5.6	7.8	746.8	746.7	746.6	90	55	90	9	8	10	NW 0	NW 1	NW 0	.		
10	5.1	6.8	5.5	5.8	746.8	744.2	743.7	96	92	93	10	10	10	NW 0	NW 0	NW 0	1 ⁰⁰		
11	5.1	6.7	5.8	5.9	744.0	744.7	746.2	94	89	93	10	10	10	NW 0	N 0	N 0	.		
12	4.2	5.0	2.0	3.7	747.2	746.1	744.6	96	86	95	10	10	0	N 0	N 2	N 0	.		
13	2.4	3.4	4.2	3.3	740.7	741.2	742.2	97	95	94	10	10	10	NW 0	NO	NE 0	.		
14	4.5	6.2	6.6	5.8	743.8	745.2	746.9	97	97	99	10	10	10	NW 0	NW 0	NW 0	3.0		
15	7.2	9.8	8.8	8.6	751.0	753.1	754.0	97	95	95	10	10	10	NW 0	N 0	N 0	3.6		
16	5.0	9.8	6.0	6.9	755.3	755.7	756.9	96	83	96	9	7	10	E 0	N 0	N 0	1.9		
17	7.0	9.0	7.6	7.9	756.0	755.1	755.6	93	73	82	8	10	10	NE 1	NE 2	NE 2	2 ⁰⁰		
18	8.2	9.2	7.4	8.3	754.7	754.5	754.6	80	75	88	10	10	10	E 0	NE 2	NE 0	.		
19	6.5	9.4	1.8	5.9	756.2	756.8	759.0	96	70	95	10	0	10	NE 0	SE 0	SE 0	5 ⁰⁰		
20	3.4	5.2	5.4	4.7	761.2	761.7	762.5	98	84	90	10	10	10	NE 0	NE 0	SE 0	.		
21	5.4	6.8	6.2	6.1	760.7	759.6	759.3	94	85	82	10	10	10	N 0	NE 2	NE 2	.		
22	4.8	6.6	5.6	5.7	757.0	756.2	756.7	81	75	80	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 0	.		
23	4.2	5.5	4.1	4.6	756.2	755.5	754.4	81	75	82	10	10	10	NE 0	NE 2	E 0	.		
24	3.1	3.9	3.0	3.3	753.4	756.4	754.5	91	85	90	10	10	10	SE 0	NE 0	N 0	.		
25	2.3	2.3	2.6	2.6	752.2	751.4	750.4	92	92	95	10	10	10	NE 2	NE 1	NE 2	.		
26	1.4	2.0	1.0	1.5	749.1	750.1	751.0	95	90	93	10	10	10	NE 0	E 1	N 1	.		
27	2.2	6.6	5.6	4.8	753.5	753.5	754.0	95	88	90	10	10	10	SE 0	NE 2	NE 1	.		
28	4.6	5.4	4.0	4.7	752.0	753.4	752.5	93	87	82	10	10	10	E 0	N 0	NE 2	.		
29	2.7	3.2	2.3	2.7	752.1	751.6	749.5	81	83	84	10	10	10	NE 0	NE 0	NE 0	.		
30	1.2	1.2	1.1	1.2	748.5	749.0	749.4	86	85	83	10	10	10	NE 0	N 0	N 0	.		
31																			
Moyennes	5.1	7.0	5.3	5.8	750.6	750.6	750.8	92	83	91	9.9	9.1	9.5			Total	40.0	Total	17.5

Décembre 1958

Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

ECHTERNACH

H = 164 m.
λ = E 06° 25'
φ = N 49° 49'

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				mm	cm
1	1.1	5.5	-2.8	751.5	753.2	756.5	90	75	90	10	9	0	N	0	NE	0	N	1	3 ⁰⁰	
2	-4.7	-2.2	-5.0	756.6	756.1	755.2	100	96	97	10	0	0	N	0	N	0	N	0	3 ⁰⁰	
3	-3.0	0.0	-3.0	754.0	753.5	754.0	98	86	96	10	10	0	N	0	N	0	N	0	6 ⁰⁰	
4	-8.0	-1.0	-5.6	754.5	753.8	752.5	96	50	90	0	0	0	N	0	N	0	N	0	7 ⁰⁰	
5	-7.9	-0.5	0.1	749.3	748.6	748.8	91	86	93	10	10	10	NW	0	NW	0	NW	0	6 ³⁰	
6	-1.3	1.8	-4.2	746.6	746.7	746.5	98	80	98	8	0	0	NW	0	NW	0	NW	0	6 ⁰⁰	
7	-4.5	3.0	-4.8	746.9	746.8	745.9	93	50	91	10	0	0	NW	0	NW	0	NW	0	6 ⁰⁰	
8	-7.2	-2.6	-2.0	746.9	746.4	745.6	94	89	86	10	10	10	E	0	S	0	SW	1	1 ⁰⁰	
9	0.6	4.0	2.5	739.5	741.6	743.9	93	81	90	10	10	10	SW	2	SW	2	SW	2	1 ⁰⁰	
10	5.2	4.6	0.8	735.0	736.0	738.6	87	80	93	10	10	10	SW	4	SW	3	SW	2	1 ⁰⁰	
11	5.5	5.7	4.2	726.6	728.7	729.4	91	80	91	10	10	10	SW	3	SW	3	SW	2	1 ⁰⁰	
12	4.5	5.2	5.6	732.9	731.4	727.4	88	90	94	10	10	10	SW	2	SW	2	SW	3	1 ⁰⁰	
13	6.6	7.3	6.4	723.6	721.4	722.0	95	93	86	8	10	10	SW	0	SE	1	SW	3	1 ⁰⁰	
14	6.1	6.2	5.9	722.2	724.3	724.4	94	70	89	10	8	10	SW	2	SW	3	SW	2	1 ⁰⁰	
15	5.4	7.2	6.6	724.4	722.3	722.4	92	75	91	10	10	10	SW	2	SW	2	SW	2	1 ⁰⁰	
16	6.8	8.0	6.0	721.4	722.8	719.7	91	89	92	10	10	10	SW	0	SW	2	S	0	1 ⁰⁰	
17	7.1	8.2	7.1	724.7	728.1	732.5	93	90	91	10	10	0	S	0	SW	2	SW	2	1 ⁰⁰	
18	3.6	7.0	5.0	733.5	734.6	735.2	94	88	91	10	10	10	SW	2	S	2	S	1	1 ⁰⁰	
19	7.8	10.5	10.8	732.2	731.3	731.3	86	85	90	10	10	10	SW	2	SW	2	SW	0	1 ⁰⁰	
20	9.8	10.6	5.6	730.6	732.4	733.0	95	90	91	10	10	10	SW	1	SW	1	SW	0	1 ⁰⁰	
21	8.0	9.0	7.4	735.2	736.5	737.1	91	90	89	10	10	8	NE	2	NE	2	NE	2	1 ⁰⁰	
22	3.8	6.4	2.2	739.6	740.0	741.3	94	90	95	10	10	10	N	0	N	1	NW	1	1 ⁰⁰	
23	5.2	6.0	6.2	741.1	740.4	743.4	96	94	94	10	10	10	N	0	N	0	NW	1	1 ⁰⁰	
24	5.3	5.7	5.4	744.3	744.2	744.4	86	85	85	10	10	10	NW	0	W	0	SW	2	1 ⁰⁰	
25	4.0	4.5	4.0	744.6	747.2	747.9	84	75	85	10	10	10	S	2	S	0	S	2	1 ⁰⁰	
26	3.2	5.7	3.4	750.5	750.2	749.8	83	61	73	10	10	10	SW	0	SW	2	SW	2	1 ⁰⁰	
27	2.3	5.2	10.4	745.8	741.7	741.9	92	94	80	10	10	10	SW	1	SW	2	SW	2	1 ⁰⁰	
28	8.4	9.0	10.2	747.3	748.0	748.2	75	80	89	9	10	10	SW	1	SW	0	SW	0	1 ⁰⁰	
29	8.5	9.0	2.2	751.8	751.7	751.2	80	60	90	8	5	10	SW	0	SW	1	SW	2	1 ⁰⁰	
30	8.7	10.0	8.2	749.8	750.9	748.0	85	82	90	10	10	10	SW	1	SW	2	SW	2	1 ⁰⁰	
31	4.5	7.6	7.2	746.7	746.2	745.2	90	81	91	10	10	10	SW	0	SW	3	SW	4	1 ⁰⁰	
Moyennes	3.1	5.4	3.4	740.3	740.5	740.7	90	81	90	9.4	8.1	7.9							109.6	
Total																				39 ⁰⁰

CLERVAUX

H = 454 m.

λ = E 06° 01'

φ = N 50° 03'

Décembre 1958

Observateur : R. P. BENOIT

(Abbaye Saint-Maurice)

JOURS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION	
	T			P			U			N			DF						
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				mm
1	0.6	3.6	-1.0	725.4	727.4	729.6	96	76	89	9	6	0	N 2	N 4	N 2	•	•	130	
2	-3.8	2.6	-4.0	729.3	729.0	728.4	93	51	81	4	2	0	N 2	N 2	N 3	•	•	530	
3	-3.0	2.4	1.0	727.7	727.3	727.5	84	90	93	9	7	10	N 2	N 2	N 1	•	•	010	
4	-5.0	3.0	-1.0	727.7	726.7	725.8	95	54	89	0	0	0	N 1	E 2	N 1	•	•	430	
5	-1.6	1.4	1.0	723.2	723.0	722.2	94	90	96	10	10	10	N 2	W 2	N 2	•	•	•	
6	1.0	2.8	-1.0	720.6	720.6	720.6	96	83	95	10	5	0	NW 2	N 3	N 2	•	•	310	
7	-1.4	2.6	-1.6	720.2	720.4	719.8	97	56	73	10	5	0	N 2	E 3	E 2	•	•	430	
8	-6.2	-4.8	-4.8	719.3	719.1	718.5	95	95	94	10	10	10	S 2	S 2	S 4	•	•	•	
9	-1.6	2.0	0.8	712.5	715.1	717.3	96	90	92	10	6	10	W 6	W 5	S 3	•	•	•	
10	1.8	0.8	0.0	708.6	710.0	712.3	99	97	97	10	10	10	S 6	NW 7	S 3	•	•	•	
11	2.0	3.2	3.2	700.6	701.8	702.2	98	75	97	10	10	10	SW 7	S 6	S 4	•	•	•	
12	2.2	3.4	3.6	706.4	705.5	701.3	98	97	96	10	10	10	S 5	SW 6	S 8	•	•	•	
13	5.0	5.4	3.8	698.1	695.7	696.2	98	98	94	8	10	10	SW 2	SE 3	SW 6	•	•	•	
14	4.0	2.4	4.2	694.3	697.3	698.6	94	91	96	10	10	10	S 8	S 5	SE 3	•	•	•	
15	4.0	4.4	4.6	697.9	696.1	696.1	97	90	96	10	8	10	S 6	S 6	S 3	•	•	•	
16	4.6	6.4	5.0	694.9	695.6	694.5	97	95	95	10	10	10	S 6	S 3	S 3	•	•	•	
17	4.8	6.2	4.6	698.7	702.7	705.1	96	94	96	10	10	10	SW 2	S 4	S 2	•	•	010	
18	3.6	5.2	5.4	707.5	708.2	709.4	96	97	96	10	9	4	S 1	SE 5	S 2	•	•	•	
19	5.4	8.4	9.8	706.4	705.6	705.3	89	96	96	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 6	•	•	•	
20	8.6	8.8	7.4	704.7	706.9	706.1	96	90	95	10	6	9	SE 5	SE 6	E 2	•	•	110	
21	5.6	7.0	4.8	707.3	709.9	711.7	98	91	97	10	8	6	S 2	S 2	S 2	•	•	005	
22	4.4	7.6	4.0	713.7	714.2	714.5	98	82	95	10	2	4	SE 1	SE 1	E 3	•	•	510	
23	3.2	4.2	4.2	714.9	715.4	717.0	96	92	95	10	10	10	N 1	N 3	N 5	•	•	•	
24	2.8	3.0	2.4	718.6	718.8	719.3	95	95	97	10	10	10	N 2	N 5	N 8	•	•	•	
25	1.0	1.2	1.1	719.8	721.1	722.6	96	90	95	10	10	10	N 4	N 2	N 3	•	•	•	
26	0.6	2.6	1.2	724.2	724.3	723.1	93	66	90	10	7	10	NW 2	S 3	S 2	•	•	•	
27	0.6	4.8	8.6	718.6	715.2	716.1	98	99	98	10	10	10	S 2	SW 5	W 7	•	•	•	
28	6.2	6.8	8.4	720.5	722.2	722.9	89	94	96	10	10	10	NW 6	SW 7	W 5	•	•	440	
29	6.0	6.4	3.0	725.3	727.0	725.8	84	64	93	7	3	10	NW 6	W 2	S 5	•	•	015	
30	6.8	7.4	5.4	723.8	725.4	726.1	96	92	97	10	8	10	SW 2	SW 6	S 2	•	•	•	
31	3.4	4.8	5.8	720.3	719.6	718.5	97	97	96	9	10	10	S 5	S 4	S 6	•	•	•	
Moyennes	2.1	4.1	2.8	713.9	714.4	714.7	95	86	93	9.2	7.8	7.8	9.2	7.8	7.8	Total	107.3	Total	3100

RELEVÉS

mensuels et annuels
des observations de toutes les STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Luxembourgeoises

ANNÉE	MÉTÉOROLOGIE												GÉNÉRAL												
	TEMPÉRATURE			PLUIE			NEIGE			VENT			CLOUDS			HUMIDITY			SUNSHINE			MAGNETISM			
	Max	Min	Mean	mm	Days	Max	mm	Days	Max	Min	Mean	Dir	Force	Max	Min	Mean	Max	Min	Mean	Max	Min	Mean	Max	Min	Mean
1899	14	-1	4	100	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1900	15	0	5	100	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1901	16	1	6	100	13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1902	17	2	7	100	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1903	18	3	8	100	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1904	19	4	9	100	16	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1905	20	5	10	100	17	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1906	21	6	11	100	18	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1907	22	7	12	100	19	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1908	23	8	13	100	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1909	24	9	14	100	21	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1910	25	10	15	100	22	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1911	26	11	16	100	23	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
1912	27	12	17	100	24	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
1913	28	13	18	100	25	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1914	29	14	19	100	26	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
1915	30	15	20	100	27	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
1916	31	16	21	100	28	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
1917	32	17	22	100	29	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1918	33	18	23	100	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1919	34	19	24	100	31	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1920	35	20	25	100	32	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
1921	36	21	26	100	33	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1922	37	22	27	100	34	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1923	38	23	28	100	35	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1924	39	24	29	100	36	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
1925	40	25	30	100	37	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
1926	41	26	31	100	38	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
1927	42	27	32	100	39	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
1928	43	28	33	100	40	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1929	44	29	34	100	41	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
1930	45	30	35	100	42	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

LUXEMBOURG STATE METEOROLOGICAL SERVICE

1958	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE						
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOY-ENNES	MINI-MA	JOUR
JANVIER	730.3	706.5	11	745.1	16	-0.5	1.9	0.9	0.7	-9.5	23	10.4	23	92	86	88	88	60	29
FEBVRIER	729.6	712.2	25	746.6	3	1.0	4.7	3.4	3.0	-10.0	27	15.4	14	95	83	88	88	52	22
MARS	728.7	718.7	27	740.7	4	-1.6	4.8	1.8	1.7	-8.4	10	18.8	30	88	63	74	75	32	24
AVRIL	731.5	721.1	4	742.7	30	2.8	9.5	6.4	6.2	-3.9	3	19.0	30	89	59	73	75	33	24
MAI	732.6	714.8	16	743.1	1	9.8	16.6	13.6	13.3	2.3	4	25.4	20	92	64	77	78	27	4
JUIN	731.3	718.0	26	738.9	14	11.5	18.3	15.4	15.1	5.8	13	27.5	17	89	60	72	73	32	15
JUILLET	732.0	722.1	22	740.3	8	14.3	20.8	17.4	17.5	7.6	25	27.8	12	93	61	75	76	40	18
AOÛT	731.2	721.5	22	739.9	4	14.2	20.3	16.9	17.1	8.6	4	27.8	30	94	67	84	80	46	28
SEPTEMBRE	733.8	722.5	30	738.5	13	12.1	19.1	15.0	15.4	6.4	28	27.0	5/6	95	65	83	77	43	13
OCTOBRE	735.5	720.5	1	747.4	23	7.5	11.2	9.2	9.3	1.5	29	16.5	11	95	82	90	89	56	8
NOVEMBRE	735.5	726.5	3	746.6	20	3.7	5.3	4.5	4.5	-1.2	27	10.5	3/4	95	91	93	93	70	6
DÉCEMBRE	726.1	706.0	16	740.9	1	1.8	4.2	3.1	3.0	-5.7	4	10.0	19	95	89	93	92	55	4
ANNÉE	731.5	706.0	XII	746.6	177	6.2	11.4	8.9	8.9	-10.0	II	27.8	VII	92	72	82	82	27	V*

1958	MOYENNES			PLUIE		NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT								
	7	13	21	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur 25-30c plus	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8.7	8.1	7.4	100.4	15.0	7	19	-	-	3	7	14	19	13	17	17	3
FEBVRIER	9.3	8.2	7.6	112.8	12.1	6	16	-	-	4	10	1	16	12	24	9	8
MARS	7.1	6.7	3.9	20.5	5.2	14	21	-	-	5	18	23	15	8	11	10	3
AVRIL	6.6	7.0	5.5	46.7	19.0	27	9	-	-	8	16	20	8	4	18	9	7
MAI	6.1	7.4	7.3	138.0	21.2	12	-	1	-	5	4	15	20	16	25	5	3
JUIN	6.8	7.2	7.6	69.1	12.9	27	-	3	-	2	7	21	17	10	20	9	4
JUILLET	6.7	6.9	5.2	52.2	13.5	2	-	4	-	1	9	12	16	13	37	5	0
AOÛT	7.1	7.5	6.8	143.2	31.6	20	-	7	-	-	1	5	20	22	32	12	1
SEPTEMBRE	6.1	6.1	4.1	39.1	14.2	25	-	4	-	-	8	22	26	10	11	9	4
OCTOBRE	9.1	7.3	6.5	72.2	13.0	1	-	-	-	2	9	10	14	23	11	18	6
NOVEMBRE	9.6	9.3	9.9	46.3	20.9	3	5	-	-	-	16	12	36	13	2	4	6
DÉCEMBRE	9.7	7.9	8.0	109.6	18.5	20	10	-	-	7	12	4	9	15	36	9	1
ANNÉE	7.7	7.5	6.6	950.1	31.6	VIII	80	19	-	37	117	159	216	159	244	116	46

H = 164 m.

ECHTERNACH

Observateur : BESENIUS M.

1958	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE								
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR
JANVIER	745.5	718.5	11	760.8	16	-0.1	2.8	1.3	1.3	-13.0	23	12.0	6	90	81	83	85	55	28
FEVRIER	744.6	726.3	25	761.8	3	2.4	6.1	4.3	4.2	-9.5	27	17.5	15	89	74	84	82	30	3
MARS	743.9	733.4	27	755.9	4	-0.9	6.3	2.3	2.5	-10.0	11	19.0	30	88	55	73	72	26	24
AVRIL	746.8	735.0	3	758.6	30	3.3	10.7	7.6	7.2	-6.0	3	20.0	30	84	47	70	65	28	13
MAI	747.1	729.7	16	759.1	1	10.3	18.0	14.5	14.3	0.0	4	26.5	20	89	55	75	73	27	4
JUIN	745.9	731.8	26	754.0	14	12.1	19.9	16.0	16.0	3.1	13	28.0	17	87	51	73	70	25	15
JUILLET	746.5	732.6	1	755.3	8	14.7	22.5	18.6	18.6	6.6	25	29.0	11	86	52	75	71	34	18/3
AOÛT	745.7	734.7	22	754.8	4	15.0	22.0	18.0	18.3	8.2	4	29.9	30	90	55	84	76	38	31
SEPTEMBRE	748.5	736.2	30	754.7	17	12.0	20.7	15.7	16.1	5.0	28	29.7	6	92	56	84	77	35	5
OCTOBRE	750.3	734.8	1	762.5	23	8.7	12.5	9.4	10.2	2.0	22	19.7	11	92	75	89	85	46	8
NOVEMBRE	750.6	740.1	3	762.5	20	5.1	7.0	5.3	5.8	0.0	13	12.0	6	92	83	91	89	55	9
DECEMBRE	740.5	719.7	16	756.6	2	3.1	5.4	3.4	4.0	-9.5	19	11.0	19	90	81	90	87	50	4
ANNÉE	746.3	718.5	I	754.0	VI	7.1	11.9	9.7	9.6	-13.0	I	29.9	VIII	89	64	81	78	25	VI
1958	NUAGES				MOYENNES		PLUIE		NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT							
	Z	13	21	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur 25-30n plus	Calm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		
																		7	13
JANVIER	8.0	7.5	6.8	89.4	15.6	7	15	-	-	14	4	1	9	6	40	-	19		
FEVRIER	9.0	7.4	7.1	128.7	18.9	26	14	-	-	8	4	-	1	9	37	11	14		
MARS	6.1	5.5	3.2	17.9	6.3	14	25	-	-	17	16	5	5	9	20	2	19		
AVRIL	7.1	6.6	5.2	47.1	17.9	27	10	-	-	8	17	3	4	7	19	4	28		
MAI	7.1	7.3	5.8	121.0	22.4	26	-	2	-	17	6	3	2	18	27	8	22		
JUIN	6.7	7.0	6.2	59.0	13.0	27	-	6	-	12	10	4	9	13	32	3	7		
JUILLET	7.3	6.6	5.3	143.7	120.0	2	-	12	-	4	4	3	6	8	42	12	14		
AOÛT	8.6	7.2	6.6	120.9	17.5	21	-	10	-	3	1	-	8	20	44	13	4		
SEPTEMBRE	7.8	6.2	3.6	33.7	10.1	24	-	-	-	1	11	8	5	6	36	9	14		
OCTOBRE	9.8	7.6	6.6	63.1	11.2	12	-	-	-	4	12	-	5	19	26	5	22		
NOVEMBRE	9.9	9.1	9.5	40.0	20.3	3	-	-	-	16	27	6	6	5	14	4	12		
DECEMBRE	9.4	8.1	7.9	109.6	18.4	17	10	-	-	15	4	1	1	8	51	1	12		
ANNÉE	8.0	7.1	6.1	974.1	22.4	V	74	40	-	109	116	34	61	128	388	72	187		

H = 454 m.

CLERVAUX

Observateur : R. P. Benoit

	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR					HUMIDITE RELATIVE							
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	
																		MOYENNES
1958																		
JANVIER	718.9	694.1	11	733.4	16	-0.7	1.7	0.7	0.6	23	10.0	6	92	86	88	46	29	
FEBVRIER	718.3	701.2	25	735.0	3	1.0	3.7	2.7	2.5	28	15.0	15	93	85	90	56	15	
MARS	717.4	707.0	24	729.8	4	-2.2	3.5	0.9	0.7	15	16.5	30	89	64	76	35	24	
AVRIL	720.9	709.2	4	731.9	30	2.3	7.7	5.7	5.2	2	18.5	30	87	63	77	34	24	
MAI	721.9	703.8	16	732.9	1	10.0	15.1	12.1	12.4	4	24.0	20	89	62	81	28	4	
JUN	720.6	707.1	27	728.9	14	11.8	16.9	14.3	14.3	13	25.0	17	85	59	76	34	16	
JUILLET	721.4	710.3	22	730.2	8	13.5	19.3	16.4	16.4	18	26.5	12	87	58	80	39	10	
AOÛT	720.5	709.8	22	729.1	4	13.9	19.2	16.0	16.4	4	28.0	30	93	65	87	47	27	
SEPTEMBRE	723.2	711.1	30	728.1	13	11.9	18.0	14.1	14.7	19	26.0	6	92	64	85	41	14	
OCTOBRE	724.4	709.4	1	736.9	23	7.6	11.3	8.7	9.2	7	17.5	10	94	77	91	49	28	
NOVEMBRE	724.3	713.8	13	735.6	20	3.2	4.8	3.8	4.0	20	9.5	7/4/6	94	88	93	69	19	
DÉCEMBRE	714.3	694.3	14	729.6	1	2.1	4.1	2.8	3.0	8	10.0	19	95	86	93	51	2	
ANNÉE	720.5	694.1	I	736.9	X	6.2	10.4	8.2	8.2	II	28.0	VII	90	71	84	81	V	
1958																		
	NUAGES			MOYENNES		PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT						
	7	13	21	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur 25-30° plus	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER	8.1	8.0	7.6	115.6	27.0	7	21	-	-	18	1	4	15	22	17	13	3	
FEBVRIER	8.4	8.3	8.3	152.5	29.3	26	17	-	-	8	0	2	1	28	14	21	10	
MARS	7.2	6.7	5.6	27.4	5.4	7	24	-	-	26	6	15	10	10	5	15	6	
AVRIL	6.9	7.0	6.5	58.2	26.7	27	14	-	-	35	6	6	2	15	3	11	12	
MAI	6.6	7.9	7.0	115.6	16.6	26	-	1	-	14	3	6	3	36	9	14	8	
JUN	7.1	7.5	7.1	61.4	16.1	27	-	1	-	19	1	14	10	16	8	18	4	
JUILLET	6.7	7.1	5.9	142.1	67.0	2	-	5	-	19	2	4	10	25	11	14	8	
AOÛT	7.8	7.4	7.5	158.6	36.6	6	-	6	-	6	2	4	16	30	22	9	4	
SEPTEMBRE	6.0	6.6	4.8	39.7	13.1	22	-	2	-	14	2	18	12	17	10	11	6	
OCTOBRE	8.0	6.6	7.2	95.2	29.0	12	2	-	-	21	3	9	15	24	2	11	8	
NOVEMBRE	9.7	9.2	9.1	51.3	21.9	3	9	-	-	30	10	21	6	13	1	6	3	
DÉCEMBRE	9.2	7.8	7.8	107.3	12.5	17	12	-	-	24	6	6	10	33	9	6	5	
ANNÉE	7.6	7.5	7.0	1124.9	29.3	II	99	15	-	234	36	109	110	269	111	149	77	

H = 191 m.

ETTELBRUCK

Observateur : REDING A.

1958	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE								
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR
JANVIER	-	-	-	-	-	-1.9	2.9	2.1	2.2	-16.5	23	12.0	6	89	79	86	85	67	31
FEBRIER	-	-	-	-	-	2.9	5.4	3.9	4.0	-10.2	27	16.2	14	89	77	88	85	60	10
MARS	-	-	-	-	-	-2.3	5.7	2.5	3.0	-8.8	15	18.6	30	89	70	85	82	49	27
AVRIL	-	-	-	-	-	3.4	10.1	6.4	6.7	-6.2	2	19.8	30	86	60	81	76	42	15
MAI	-	-	-	-	-	9.6	17.1	13.1	13.3	-0.4	4	26.2	20	89	63	82	79	34	4
JUIN	-	-	-	-	-	12.4	19.4	14.8	15.4	5.6	25	28.0	17	84	53	81	73	32	15
JUILLET	-	-	-	-	-	14.6	22.0	16.9	17.6	3.2	18	29.0	12	87	56	83	76	40	19
AOÛT	-	-	-	-	-	14.9	21.9	17.3	17.7	6.5	4	30.0	30	89	63	86	79	41	15
SEPTEMBRE	-	-	-	-	-	12.4	20.6	15.0	15.8	2.2	28	28.8	6	89	62	87	79	48	1
OCTOBRE	-	-	-	-	-	8.8	12.5	9.1	9.9	0.5	29	17.6	8/10	90	75	87	84	58	8
NOVEMBRE	-	-	-	-	-	4.8	7.0	5.1	5.6	-1.0	13	12.4	4	90	76	87	84	64	9
DÉCEMBRE	-	-	-	-	-	3.6	5.3	3.8	4.0	-9.8	8	11.2	20	90	80	88	86	66	6
ANNÉE	-	-	-	-	-	6.9	12.5	9.1	9.6	-16.5	I	30.0	VII	86	68	85	80	32	VI

1958	NUAGES			PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT							
	7	13	21	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur 30o + plus	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7.3	7.4	7.9	91.8	17.2	6	-	-	-	6	12	21	6	0	3	34	11
FEBRIER	9.0	8.0	7.0	122.6	19.2	27	-	-	-	13	7	1	0	2	25	27	9
MARS	7.1	6.1	4.1	20.9	9.4	14	-	-	-	2	14	24	10	2	2	28	11
AVRIL	6.0	6.0	5.0	44.7	21.3	27	-	-	-	9	9	17	3	3	6	22	21
MAI	7.4	7.0	5.2	130.8	19.8	11	-	-	-	9	6	8	0	2	4	48	16
JUIN	5.0	8.0	6.0	40.7	10.2	18	-	-	-	11	15	13	2	3	10	30	6
JUILLET	7.0	6.6	6.5	87.9	34.8	2	-	-	-	11	10	3	5	8	10	32	14
AOÛT	6.0	7.0	7.0	155.6	20.0	20	-	-	-	1	0	9	10	7	14	46	6
SEPTEMBRE	6.0	6.0	4.0	31.4	10.8	23	-	-	-	5	22	17	4	1	8	22	11
OCTOBRE	9.0	8.0	5.0	63.0	21.4	12	-	-	-	5	6	14	1	12	13	21	21
NOVEMBRE	9.0	9.0	9.0	41.7	27.4	3	-	-	-	9	8	36	1	8	11	7	10
DÉCEMBRE	9.0	8.0	8.0	110.9	17.6	11	-	-	-	14	12	4	3	14	6	24	16
ANNÉE	7.3	7.2	6.2	942.0	34.8	VII	-	-	-	95	121	167	45	62	112	341	152

H = 495 m.

BERLIE

Observateur : KAYSER Th.

- 54 -

1958	PRESSION ATMOSPHERIQUE			TEMPERATURE DE L'AIR					HUMIDITE RELATIVE								
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	21	13	7	MOY. ENNES	MINI-MA	JOUR	
																	7
JANVIER	-	-	-	-	-	0.0	-9.5	23	9.5	6	0.0	0.8	1.1	87	88	51	29
FEBVIER	-	-	-	-	-	2.3	-10.3	27	13.7	15	2.3	2.9	0.8	89	89	64	14
MARS	-	-	-	-	-	-0.2	-11.3	11	15.6	30	-0.2	2.5	-	79	79	34	24
AVRIL	-	-	-	-	-	4.3	-5.7	2	17.4	30	4.3	7.0	2.0	63	73	35	13
MAI	-	-	-	-	-	10.9	1.6	4	22.6	20	10.9	13.6	9.2	77	78	32	4
JUIN	-	-	-	-	-	13.0	3.0	13	24.4	17	13.0	16.1	11.1	61	74	34	15/16
JUILLET	-	-	-	-	-	15.3	7.6	25	25.5	12	15.3	18.5	13.4	77	75	43	10/11
AOÛT	-	-	-	-	-	15.2	7.8	24	26.7	30	15.2	18.3	13.4	69	83	52	17/28
SEPTEMBRE	-	-	-	-	-	13.6	6.6	28	26.0	6	13.6	17.1	11.3	68	80	45	14
OCTOBRE	-	-	-	-	-	8.2	1.1	30	17.0	10	8.2	10.2	7.1	81	90	59	8
NOVEMBRE	-	-	-	-	-	3.3	-2.4	30	9.1	3	3.3	4.2	2.6	89	93	73	9
DÉCEMBRE	-	-	-	-	-	2.3	-7.7	8	9.3	19	2.3	3.0	1.5	87	91	61	2
ANNÉE	-	-	-	-	-	7.3	-11.3	III	26.7	VIII	7.3	9.5	5.7	83	82	32	V

1958	NUAGES		MOYENNES		PLUIE		NOMBRE DE JOURS		DIRECTION DU VENT								
	7	13	21	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur 25-30° plus	Calin	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8.2	8.0	8.4	107.2	20.4	6	-	-	2	7	7	9	11	5	22	28	2
FEBVIER	9.4	8.4	8.5	160.0	30.7	26	-	-	2	6	3	2	3	11	19	27	11
MARS	7.2	6.6	5.1	22.7	7.2	14	-	-	2	13	13	16	8	10	10	13	8
AVRIL	7.0	7.2	5.8	64.1	32.4	27	-	-	0	21	16	4	3	4	10	17	15
MAI	6.8	7.4	7.1	121.4	14.3	26	-	-	4	4	6	6	13	17	19	19	5
JUIN	7.1	7.0	7.5	72.0	13.4	4	-	-	0	12	6	10	14	10	15	21	2
JUILLET	6.9	6.9	7.1	123.6	46.5	23	-	-	1	10	4	4	8	7	33	15	11
AOÛT	7.7	7.1	7.6	184.1	23.3	20	-	-	2	0	3	5	12	17	30	24	0
SEPTEMBRE	7.0	6.4	5.6	39.0	17.8	23	-	-	0	9	7	16	11	14	17	13	3
OCTOBRE	8.4	7.0	7.8	91.3	19.1	1	-	-	0	10	6	8	5	21	21	13	9
NOVEMBRE	9.8	9.3	9.6	44.4	19.8	3	-	-	0	18	11	26	9	10	6	3	7
DÉCEMBRE	9.3	7.8	8.2	121.0	12.8	20	-	-	1	6	17	5	8	10	31	9	6
ANNÉE	7.9	7.4	7.4	1150.8	46.5	VII	-	-	14	116	99	111	105	136	233	202	79

Observateur : KALMES J. P.

GREVENMACHER

H = 149 m.

	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE						
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	
1958																		
JANVIER	-	-	-	-	-	0.5	3.1	2.1	2.0	-13.0	23	9.0	3	-	-	-	-	
FEBVIER	-	-	-	-	-	3.0	6.2	4.7	4.7	-9.5	27	18.2	15	-	-	-	-	
MARS	-	-	-	-	-	-0.6	6.5	3.9	3.6	-8.0	10	20.6	30	-	-	-	-	
AVRIL	-	-	-	-	-	4.0	11.6	8.8	8.0	-5.0	2/3	21.0	30	-	-	-	-	
MAI	-	-	-	-	-	10.7	19.0	15.1	15.0	2.0	4	27.5	20	-	-	-	-	
JUIN	-	-	-	-	-	13.1	21.5	16.7	16.8	5.0	13	29.5	17	-	-	-	-	
JUILLET	-	-	-	-	-	15.4	22.7	19.1	19.1	6.0	25	30.0	12	-	-	-	-	
AOÛT	-	-	-	-	-	15.8	22.6	18.8	19.1	8.0	4	31.0	30	-	-	-	-	
SEPTEMBRE	-	-	-	-	-	16.0	21.7	16.0	16.8	5.0	28	30.0	5/6	-	-	-	-	
OCTOBRE	-	-	-	-	-	9.5	13.1	10.4	10.8	2.0	19	20.0	10	-	-	-	-	
NOVEMBRE	-	-	-	-	-	5.2	7.2	5.6	6.0	0.5	12	13.0	6	-	-	-	-	
DÉCEMBRE	-	-	-	-	-	3.5	6.0	3.6	4.4	-8.0	8	12.5	19	-	-	-	-	
ANNÉE	-	-	-	-	-	8.2	13.4	10.4	10.5	-13.0	1	31.0	VIII	-	-	-	-	
1958																		
	NUAGES			MOYENNES	PLUIE		NOMBRE DE JOURS		DIRECTION DU VENT									
	7	13	21		TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur 25-30° plus	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8.3	7.0	7.1	7.5	79.5	13.5	6	-	-	-	33	2	1	-	36	19	0	2
FEBVIER	8.5	6.4	6.7	7.2	107.5	11.2	6	-	-	-	10	0	2	2	29	30	5	6
MARS	5.0	4.0	3.0	4.0	18.5	5.7	14	-	-	-	42	4	3	0	28	12	2	2
AVRIL	5.0	4.0	4.0	4.3	38.6	16.0	27	-	-	-	40	1	0	0	25	8	2	14
MAI	6.8	4.5	5.8	5.7	157.0	24.0	26	-	-	-	24	2	3	2	39	19	4	0
JUIN	6.0	4.6	5.4	5.3	81.0	18.0	4	-	-	-	19	9	3	4	33	16	3	3
JUILLET	5.0	3.0	3.1	3.7	55.1	20.0	2	-	-	-	22	0	1	0	47	17	5	1
AOÛT	7.0	4.2	4.5	5.2	124.8	16.0	24	-	-	-	10	0	3	5	54	18	2	1
SEPTEMBRE	6.4	3.7	3.5	4.5	35.8	13.0	25	-	-	-	31	1	4	2	21	22	6	3
OCTOBRE	9.0	6.6	6.5	7.4	55.3	13.0	12	-	-	-	19	2	2	4	47	5	7	7
NOVEMBRE	8.6	9.0	9.0	8.9	42.3	17.2	3	-	-	-	46	12	9	0	23	0	0	0
DÉCEMBRE	9.7	7.3	8.1	8.4	91.5	14.5	17	-	-	-	34	0	1	0	44	14	0	0
ANNÉE	7.1	5.3	5.5	6.0	886.9	24.0	V	-	-	-	330	33	32	19	426	180	36	39

MONDORF - les - BAINS

Observateur : Station Thermale

H = 190 m.

1958	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR				HUMIDITE RELATIVE						
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	19	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	8	13	19	MOYENNES	MINIMA	JOUR
JANVIER	762.2	737.3	11	777.6	1.8	-1.3	23	11.8	6	93	85	91	88	46	28
FEBVIER	760.4	749.4	26	775.6	3.9	-10.0	27	17.2	14	91	82	89	87	54	22
MARS	760.2	750.4	27	772.4	3.4	-9.2	10	19.3	30	87	63	76	76	39	23
AVRIL	762.9	751.9	4	773.5	8.8	-4.2	3	20.2	30	78	59	69	68	39	2
MAI	763.5	744.7	16	774.7	16.1	1.2	2	26.2	20	84	67	74	75	36	4
JUIN	762.1	753.3	21	769.7	16.7	4.7	5	27.5	17	79	61	70	70	40	1
JUILLET	762.3	752.3	22	771.1	18.0	4.8	25	28.2	12	82	62	73	72	49	18
AOÛT	761.3	751.0	22	771.0	17.4	5.1	4	29.4	28	91	69	80	80	49	28
SEPTEMBRE	764.2	753.5	30	769.2	16.2	6.0	28	28.5	6	90	65	77	77	49	13
OCTOBRE	765.9	749.9	1	778.3	10.0	-0.6	19	19.0	11	94	81	88	87	66	3
NOVEMBRE	766.3	756.0	13	778.6	5.4	-1.0	19	12.6	3	92	86	91	90	58	9
DÉCEMBRE	756.4	737.0	16	773.0	3.5	-8.3	8	11.1	20	90	84	90	88	48	4
ANNÉE	762.3	737.0	XII	778.6	10.1	-13.5	I	29.4	VIII	87	72	81	80	36	V

1958	NUAGES		MOYENNES		PLUIE		DIRECTION DU VENT																	
	8	13	19	TOTAL	MAXIMA	JOUR	Calin.	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNV	NW	NNW	
																								8
JANVIER	6.8	7.2	6.6	94.3	13.5	6	7	3	1	8	4	4	3	1	5	5	9	30	8	6	3	1	-	-
FEBVIER	8.1	7.6	5.7	111.0	17.1	9	14	7	-	3	-	-	-	-	-	-	17	22	5	4	6	-	-	-
MARS	6.1	5.4	4.2	22.7	6.6	13	9	4	5	7	1	2	7	2	7	7	7	8	6	1	2	1	3	3
AVRIL	5.6	5.9	5.7	37.4	12.4	27	8	4	7	5	-	-	-	-	-	-	14	4	5	3	3	3	12	12
MAI	5.7	5.8	6.5	153.6	25.3	10	11	1	3	4	2	2	1	2	6	30	30	8	14	1	1	1	3	5
JUIN	5.9	5.3	5.8	81.1	17.2	4	6	6	5	9	1	2	2	2	1	14	14	25	12	-	-	1	3	5
JUILLET	5.1	4.8	4.3	42.7	14.1	2	1	8	3	1	1	-	4	1	4	17	17	27	16	3	4	2	1	1
AOÛT	5.8	6.4	6.2	135.1	20.9	20	10	-	4	3	3	3	2	1	3	18	18	38	4	2	4	-	-	-
SEPTEMBRE	5.0	5.1	4.8	39.2	13.3	25	8	6	3	3	3	2	1	5	11	8	8	25	6	9	1	4	-	-
OCTOBRE	9.0	6.8	5.4	65.1	14.7	12	-	1	4	4	4	-	-	4	2	39	39	10	6	2	10	3	10	10
NOVEMBRE	9.1	9.6	8.3	48.4	23.3	3	19	1	7	7	20	2	7	5	1	12	12	2	7	1	7	2	5	5
DÉCEMBRE	9.0	7.9	7.6	117.1	16.7	20	5	2	11	7	7	-	-	-	3	31	31	14	6	2	7	2	-	-
ANNÉE	6.7	6.5	5.9	947.7	25.3	V	108	43	59	55	82	15	25	21	35	51	207	223	95	34	54	22	41	41

N. B. - Pression atmosphérique réduite à 0m et au niveau de la mer, observée à 8 h.

Observateur : Aéroport

FINDEL / AEROPORT

H = 380 m.

	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE								
	MOYENNES		MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	19	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	19	MOY-ENNES	MINIMA		
	MOYENNES	JOUR	MOYENNES	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	19	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	19	MOY-ENNES	MINIMA		
1958																					
JANVIER	726.1	701.9	11	740.5	16	-	0.6	1.2	0.8	0.3	-9.7	25	10.8	6	93	85	88	89	57	28	
FEBVIER	725.2	708.0	25	742.2	3	-	1.4	4.0	3.4	3.1	-9.4	27	15.3	14	93	84	85	87	51	22	
MARS	724.1	713.9	27	736.8	4	-	1.9	3.4	2.0	0.8	-9.6	10	17.1	30	89	66	71	75	25	24	
AVRIL	727.4	716.1	4	738.4	30	-	2.5	7.8	7.5	5.4	-3.8	3	17.6	30	85	58	62	68	33	24	
MAI	728.6	711.2	16	739.4	1	-	9.3	15.1	14.7	12.5	1.8	4	24.2	20	90	66	70	75	30	2	
JUN	727.2	714.4	27	735.1	14	-	11.7	16.8	16.4	14.1	5.9	13	26.8	17	87	63	66	72	37	15	
JUILLET	728.0	717.7	22	736.6	8	-	13.8	19.3	18.9	16.5	5.9	25	27.9	12	90	62	68	73	43	4/18	
AOÛT	727.2	716.5	22	736.0	3	-	13.8	19.2	17.8	16.4	7.7	4	27.6	28	95	69	79	81	48	4	
SEPTEMBRE	729.8	717.5	30	734.8	13/1	-	11.8	17.9	15.7	14.8	6.4	28	27.7	6	94	67	79	80	47	14	
OCTOBRE	731.6	715.9	1	743.1	23	-	7.3	10.6	9.0	8.8	0.6	29	16.8	11	96	81	90	89	56	8	
NOVEMBRE	731.0	720.6	13	742.4	20	-	3.5	4.8	4.0	4.0	-1.6	26	10.5	3	95	89	92	92	63	9	
DÉCEMBRE	721.3	701.8	16	736.1	2	-	2.4	3.7	3.0	2.8	-6.6	2	10.0	19	92	86	91	89	46	4	
ANNÉE	727.3	701.8	XII	743.1	X	-	6.2	10.3	9.4	8.3	-9.7	I	27.9	VII	91	73	78	81	25	III	
1958																					
JANVIER	6	6	6	6.0	110.7	21.6	9	9	1	7	12	7	21	21	1	13787	32	32	10	10	
FEBVIER	6	7	6	6.6	113.0	12.4	8	8	0	7	12	3	26	21	12	11731	19	19	0	0	
MARS	5	6	4	5.0	24.2	7.3	13	13	1	16	7	8	7	13	6	10908	13	13	0	0	
AVRIL	5	5	5	5.0	54.4	15.1	26	26	0	15	5	2	13	13	15	11602	18	18	0	0	
MAI	5	6	5	5.3	143.0	24.2	12	12	3	10	3	3	19	19	5	7571	21	21	1	1	
JUN	5	6	6	5.6	81.2	16.3	4	4	1	8	8	5	14	24	1	9766	16	16	0	0	
JUILLET	5	6	5	5.3	68.2	13.4	2	2	2	11	6	9	25	22	4	9996	15	15	0	0	
AOÛT	6	6	6	6.0	152.5	26.9	12	12	3	9	8	14	28	24	2	8801	17	17	0	0	
SEPTEMBRE	5	5	4	4.6	43.2	13.3	25	25	0	7	13	10	8	20	3	10419	17	17	0	0	
OCTOBRE	6	6	5	5.6	80.5	15.0	1	1	2	4	5	21	12	16	12	10913	15	15	0	0	
NOVEMBRE	7	7	7	7.0	51.5	16.6	3	3	1	10	5	10	2	8	6	9487	13	13	0	0	
DÉCEMBRE	7	6	6	6.3	112.9	15.3	16	16	1	10	3	2	19	15	2	13.758	20	20	0	0	
ANNÉE	5.7	6.0	5.4	5.7	1035.3	26.9	VII	15	97	195	94	67	145	197	69	-	-	-	-	-	

REMARQUE : l'observation des nuages se fait en oktas. Les températures moyennes représentent les moyennes des résultats de

TEMPÉRATURES MAXIMA ET MINIMA

NO. DE LA PLANT

PLANT	DATE	TEMPERATURE		WIND	MOISTURE	CLOUDS	REMARKS
		MAX	MIN				
1	1/1/1911	10	5	SE	80	100	Clear
2	2/1/1911	12	7	SE	85	100	Clear
3	3/1/1911	15	10	SE	90	100	Clear
4	4/1/1911	18	13	SE	95	100	Clear
5	5/1/1911	20	15	SE	100	100	Clear
6	6/1/1911	22	17	SE	100	100	Clear
7	7/1/1911	25	20	SE	100	100	Clear
8	8/1/1911	28	23	SE	100	100	Clear
9	9/1/1911	30	25	SE	100	100	Clear
10	10/1/1911	32	27	SE	100	100	Clear

Températures

«MAXIMA» et «MINIMA»

NO. DE LA PLANT

PLANT	DATE	TEMPERATURE		WIND	MOISTURE	CLOUDS	REMARKS
		MAX	MIN				
1	1/1/1911	10	5	SE	80	100	Clear
2	2/1/1911	12	7	SE	85	100	Clear
3	3/1/1911	15	10	SE	90	100	Clear
4	4/1/1911	18	13	SE	95	100	Clear
5	5/1/1911	20	15	SE	100	100	Clear
6	6/1/1911	22	17	SE	100	100	Clear
7	7/1/1911	25	20	SE	100	100	Clear
8	8/1/1911	28	23	SE	100	100	Clear
9	9/1/1911	30	25	SE	100	100	Clear
10	10/1/1911	32	27	SE	100	100	Clear

TEMPÉRATURES "MAXIMA., ET "MINIMA.,

MOIS DE MARS 1958

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	5.5	-4.0	6.0	-4.0	7.0	-5.0	3.7	-3.8	6.6	-4.4
2	5.5	-3.8	4.4	-5.0	6.5	-5.2	3.3	-2.8	6.4	-5.0
3	7.5	-1.1	4.4	-0.0	7.5	-2.0	4.3	-0.4	6.0	0.0
4	7.5	-0.0	9.0	-2.5	10.0	-2.0	8.8	-2.4	6.8	0.0
5	6.0	-1.1	9.0	-1.0	7.5	-2.0	3.3	-0.4	6.6	0.0
6	7.5	-3.0	9.0	-1.5	6.7	-1.0	4.0	-1.3	7.4	-2.0
7	7.5	-1.1	9.0	-3.0	4.4	-1.0	1.1	-3.0	3.4	-1.1
8	7.5	-2.0	9.0	-4.0	3.4	-1.0	0.0	-1.0	3.4	-2.0
9	7.5	-4.0	9.0	-4.0	3.4	-1.0	3.0	-1.0	3.0	-3.0
10	1.0	-8.4	1.0	-10.0	2.0	-8.0	1.2	-9.0	0.0	-8.4
11	0.0	-8.3	0.0	-13.0	2.0	-10.0	1.1	-11.3	3.0	-8.6
12	0.0	-6.0	0.0	-10.0	2.0	-6.0	1.1	-8.0	3.0	-4.0
13	3.0	-3.0	3.0	-5.0	2.0	-4.0	1.1	-4.0	3.0	-4.0
14	3.0	-7.0	2.0	-7.0	2.0	-8.0	1.2	-9.0	3.0	-8.0
15	4.3	-7.0	2.0	-14.0	2.0	-8.0	1.2	-10.4	4.4	-8.0
16	4.4	-5.4	2.0	-4.0	2.0	-6.0	2.1	-6.0	4.2	-4.6
17	4.4	-4.0	2.0	-3.0	2.0	-4.0	4.7	-5.0	5.2	-4.0
18	6.4	-4.0	4.0	-3.0	4.0	-4.0	3.0	-6.0	3.0	-4.0
19	6.4	-4.0	1.0	-6.0	2.0	-5.0	1.0	-6.0	2.0	-5.4
20	1.1	-6.8	1.0	-6.0	2.0	-7.0	1.0	-7.0	2.0	-4.6
21	1.1	-6.8	1.0	-6.5	2.0	-7.0	1.1	-6.0	2.0	-3.0
22	1.1	-6.7	0.0	-10.0	2.0	-7.0	1.0	-8.0	2.0	-7.0
23	2.0	-8.0	2.0	-10.0	2.0	-8.0	1.0	-10.0	2.0	-7.4
24	2.0	-8.0	2.0	-6.0	1.0	-6.0	1.6	-6.0	1.4	-6.0
25	1.3	-5.0	2.0	-4.0	1.0	-5.0	1.0	-6.0	1.4	-5.0
26	9.0	-5.0	8.0	-4.0	11.0	-3.0	7.0	-5.0	10.0	-2.4
27	16.0	-5.0	17.0	-5.0	17.0	-5.0	13.0	-2.0	16.0	-4.0
28	14.4	-6.0	13.0	-7.0	14.0	-7.0	12.0	-5.0	14.0	-6.0
29	16.0	-5.0	16.0	-5.0	18.0	-5.0	14.0	-5.0	17.0	-5.0
30	18.0	-6.0	16.0	-5.0	19.0	-5.0	15.0	-4.0	18.0	-6.0
31	10.4	4.0	10.0	2.0	11.2	3.2	8.5	2.1	10.0	3.2
Moyennes	5.9	-2.0	4.8	-4.2	7.5	-2.8	3.8	-3.6	6.9	-2.8

MOIS D' AVRIL 1958

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	9.0	-2.2	7.5	-4.0	9.5	-2.5	7.0	-4.1	9.4	-2.0
2	9.0	-3.0	8.0	-6.0	6.0	-5.0	2.0	-5.2	6.2	-6.2
3	9.0	-3.0	8.0	-4.0	10.0	-6.0	2.0	-4.0	9.0	-4.0
4	15.0	-4.0	13.0	-4.0	17.0	-2.0	12.0	-4.0	16.0	-4.4
5	16.0	-1.1	17.0	0.0	17.0	-2.0	6.0	0.0	17.0	-4.4
6	10.0	-4.0	8.0	0.0	12.0	-2.0	8.0	0.0	12.0	0.0
7	6.6	-2.2	5.0	0.5	12.0	-3.0	5.0	-0.5	7.0	0.0
8	6.6	-2.2	5.0	-1.5	7.0	-1.0	3.4	-4.0	7.0	-1.1
9	6.6	-0.0	4.0	-2.0	7.0	-1.0	3.4	-4.0	7.0	-1.1
10	5.0	-1.0	3.0	-4.0	7.0	-1.0	2.3	-5.0	7.0	-1.1
11	4.0	-2.0	3.0	-4.0	9.0	-1.0	2.1	-3.0	7.4	-3.0
12	6.0	-1.0	4.0	-2.0	7.0	-1.0	4.0	-2.0	13.0	-0.0
13	11.0	-1.0	11.0	-2.0	14.0	-1.0	11.0	-2.0	13.0	-6.0
14	15.0	-0.0	15.0	-0.5	17.0	-0.0	14.8	-0.4	17.0	0.0
15	16.0	-2.0	13.0	-4.0	17.0	-2.0	13.2	-4.8	16.0	-2.4
16	8.0	-1.0	1.0	-1.0	11.0	-4.0	6.4	-0.7	9.0	-4.0
17	7.0	-0.0	6.0	-1.0	9.0	-1.0	5.0	-1.0	8.0	-1.0
18	6.0	-0.0	6.0	-1.0	11.0	-1.0	3.0	-0.0	8.0	-2.0
19	12.0	-1.0	11.0	-3.0	11.0	-1.0	10.1	-3.0	12.0	-4.0
20	17.0	-5.0	16.0	-5.0	18.0	-5.0	16.2	-1.1	18.0	-6.0
21	16.0	-5.0	13.0	-5.0	17.0	-5.0	13.1	-4.4	16.0	-6.0
22	11.0	-4.0	11.0	-1.0	11.0	-1.0	12.0	-2.0	11.0	-6.0
23	14.0	-1.0	11.0	-1.0	15.0	-3.0	12.0	-2.0	14.0	-6.0
24	18.0	-1.0	16.0	-0.0	19.0	-0.0	16.6	-3.0	19.0	-1.0
25	10.0	-2.0	11.0	-0.0	9.0	-2.0	10.0	-4.0	11.0	-2.0
26	9.4	-2.0	9.0	-2.0	11.0	-2.0	8.0	-3.0	11.0	-2.0
27	9.0	-2.0	8.0	-1.0	11.0	-4.0	8.0	-0.0	10.0	-3.0
28	10.0	-2.0	10.0	-1.0	12.0	-3.0	9.0	-0.0	11.0	-2.0
29	15.0	-3.0	13.0	-4.0	16.0	-5.0	13.0	-4.2	15.0	-3.0
30	19.0	-6.0	18.0	-1.0	20.0	-0.0	17.4	-4.0	19.0	0.0
31	19.0	-3.0	18.0	1.0	20.0	0.0	17.4	4.0	19.0	0.0

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE MAI 19 58

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	21.5	6.0	21.0	5.0	22.5	2.5	19.6	5.4	22.0	2.4
2	24.2	8.0	22.0	5.5	25.3	4.0	21.0	8.0	24.4	2.4
3	20.5	8.3	16.0	4.5	19.0	4.5	14.8	7.1	19.4	3.6
4	18.4	8.3	17.5	4.5	18.2	0.0	17.5	1.6	18.4	0.4
5	21.6	8.6	21.0	6.0	23.2	1.0	19.3	8.0	20.2	1.0
6	16.0	11.8	16.0	9.0	18.0	11.0	15.2	6.6	18.6	9.0
7	17.5	11.4	17.0	9.5	19.5	12.6	15.9	10.1	18.2	11.5
8	23.0	11.8	21.0	10.5	23.2	10.0	20.5	11.2	24.2	9.0
9	21.8	13.8	21.0	10.5	24.0	12.0	20.8	11.8	23.4	9.8
10	20.0	14.0	19.0	12.5	24.0	10.0	18.1	12.3	21.4	12.2
11	15.0	13.3	15.0	11.5	18.0	11.0	14.9	12.3	16.2	14.4
12	10.5	9.0	12.0	6.5	12.0	8.0	8.1	7.8	13.0	9.4
13	15.2	7.6	14.5	6.0	17.8	7.2	13.7	6.1	17.6	8.0
14	16.6	9.4	16.5	8.5	18.5	10.0	17.2	7.4	19.2	8.8
15	13.2	8.8	13.5	5.5	14.0	10.5	11.6	6.9	14.2	5.0
16	11.0	6.3	11.0	5.0	12.0	8.0	10.0	4.7	14.0	5.0
17	14.0	4.0	13.0	5.0	15.0	8.0	12.1	4.4	14.8	5.0
18	15.0	9.2	15.0	8.0	17.5	10.5	13.7	7.6	17.2	9.6
19	20.5	10.5	20.0	9.5	22.0	12.5	19.5	9.3	21.8	11.6
20	25.4	8.4	24.0	9.0	26.5	8.0	22.6	12.0	26.2	6.0
21	14.0	9.0	15.0	7.0	16.5	10.0	13.6	6.1	16.8	9.0
22	17.0	8.8	15.0	5.0	19.5	10.5	14.3	7.0	18.8	9.0
23	19.4	8.6	18.5	7.5	21.0	6.5	17.5	7.3	21.4	5.4
24	16.2	12.0	15.5	9.0	19.0	10.5	15.7	9.2	16.8	7.6
25	15.8	9.4	15.0	8.0	18.3	9.8	13.3	7.5	15.8	8.8
26	17.0	9.3	15.5	8.0	18.6	10.0	15.1	7.3	17.6	6.4
27	13.0	8.6	12.0	6.5	16.5	9.2	11.5	7.5	14.8	8.4
28	16.8	8.0	16.3	5.5	18.5	9.2	14.5	6.4	18.6	8.4
29	20.0	7.8	19.5	5.0	22.5	9.5	18.9	5.4	21.6	3.2
30	15.5	11.5	14.5	5.5	17.0	8.0	13.6	7.8	16.8	7.8
31	21.6	7.8	19.5	5.5	23.0	6.3	19.0	6.4	22.4	4.4
Moyennes	17.7	8.9	16.8	6.9	19.4	8.0	15.9	7.3	18.9	7.0

MOIS DE JUIN 19 58

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	26.2	10.5	24.0	11.0	27.0	6.5	22.9	11.2	26.6	6.6
2	24.6	13.0	24.0	11.0	25.6	9.5	23.6	13.7	26.2	7.4
3	19.7	12.4	19.5	10.5	21.6	12.0	18.6	9.8	21.0	10.6
4	17.0	10.5	15.0	9.0	19.4	11.6	15.0	9.4	18.2	10.5
5	20.0	7.5	19.0	8.5	22.5	8.0	18.6	7.0	21.6	7.5
6	22.7	9.5	21.5	8.0	25.0	8.4	20.5	13.3	24.2	6.4
7	22.0	15.0	21.0	12.5	23.0	15.0	19.8	12.9	22.6	13.6
8	18.9	11.4	18.5	9.5	20.2	12.5	16.7	9.9	19.8	11.5
9	20.8	10.9	17.0	9.5	21.5	7.0	17.0	6.3	20.0	5.8
10	18.0	12.0	17.5	9.5	19.8	11.5	16.7	9.4	19.8	10.5
11	20.0	6.5	18.5	4.0	20.5	5.5	17.6	4.6	21.5	11.0
12	15.3	8.0	14.5	5.0	16.0	6.2	13.5	7.5	16.0	10.0
13	18.0	5.8	17.5	3.0	20.3	3.1	16.5	3.0	19.5	11.0
14	21.0	7.5	20.0	5.0	22.5	7.5	19.5	7.6	22.2	10.0
15	23.0	8.2	21.5	7.0	25.1	4.4	21.2	8.0	24.0	11.0
16	25.6	9.6	24.5	9.0	27.0	5.5	24.2	12.6	26.0	12.5
17	27.5	13.5	25.0	11.0	28.0	10.3	24.4	15.2	28.0	9.6
18	17.0	13.4	18.5	11.0	17.5	13.7	16.9	11.0	17.4	13.4
19	19.0	10.8	19.0	5.5	20.3	11.2	18.1	8.1	21.0	10.2
20	14.2	12.4	16.5	10.5	17.5	14.0	14.6	10.0	15.8	13.0
21	15.0	9.5	15.0	7.5	17.3	10.5	13.8	8.2	17.8	9.2
22	17.4	9.5	16.5	8.5	19.0	10.6	14.9	8.6	19.0	10.4
23	17.4	9.6	14.5	7.5	17.8	11.5	14.2	8.3	17.8	10.5
24	15.1	10.0	14.5	7.0	16.0	9.0	13.2	7.6	15.6	8.2
25	17.2	7.6	15.5	11.0	19.0	6.0	15.2	4.9	18.8	5.6
26	16.3	12.5	16.0	11.0	19.4	13.2	15.0	11.4	17.0	8.0
27	16.3	8.4	14.5	7.5	16.5	10.5	13.7	7.4	17.2	9.6
28	16.4	7.7	16.0	7.0	17.5	10.0	13.6	6.9	18.4	8.4
29	20.5	12.3	19.5	10.5	20.8	13.2	18.8	10.8	21.8	10.2
30	22.5	14.2	21.5	13.0	24.0	12.8	21.0	13.1	23.4	11.4

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE JUILLET

1958

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	24.6	14.3	24.0	13.5	26.5	13.0	22.9	13.5	26.4	11.8
2	20.8	13.6	19.5	12.5	22.0	13.0	18.0	12.4	21.2	14.2
3	16.0	12.6	16.5	8.5	19.8	12.2	16.6	11.0	18.0	11.0
4	19.0	11.5	19.0	7.5	22.0	11.0	19.1	10.9	21.4	10.0
5	19.6	11.0	22.0	10.0	21.9	12.0	19.8	11.2	22.8	9.8
6	22.2	14.3	20.5	11.5	21.5	10.6	19.5	11.0	22.5	13.0
7	22.1	11.5	18.5	9.5	23.0	10.5	18.7	11.5	22.8	10.0
8	23.0	12.4	22.5	10.0	25.0	13.0	21.2	10.1	24.5	11.4
9	24.6	11.6	25.0	10.5	26.5	10.2	23.5	11.5	25.5	11.2
10	26.0	13.0	25.5	11.0	27.6	11.2	24.0	13.8	27.8	10.4
11	27.4	15.5	25.5	13.5	29.0	13.0	25.1	15.4	28.0	10.8
12	27.8	16.8	26.5	13.0	28.6	14.5	25.5	13.1	29.0	14.0
13	24.7	17.4	22.5	16.0	24.5	17.0	21.1	16.0	25.4	16.0
14	21.8	11.2	21.0	7.5	22.0	10.3	20.0	9.4	22.4	8.8
15	23.4	12.4	23.5	10.0	25.4	10.0	23.0	11.1	24.5	8.8
16	21.0	17.1	21.5	11.0	23.5	15.4	19.8	11.6	22.5	16.8
17	19.0	10.2	18.5	8.5	20.5	11.5	17.4	8.9	19.8	9.4
18	22.5	9.2	21.5	5.0	25.0	9.5	20.5	10.0	23.2	3.2
19	26.5	12.0	25.0	11.0	28.5	10.0	24.5	13.3	27.5	8.8
20	21.5	16.0	23.5	14.0	24.0	14.5	21.4	13.1	25.5	9.8
21	17.5	11.0	17.0	9.5	19.5	10.5	16.6	10.0	20.0	10.4
22	17.4	12.3	15.5	9.5	19.4	13.6	14.7	11.0	19.5	13.0
23	16.5	11.0	15.0	9.5	17.2	12.0	13.2	8.7	17.6	11.4
24	17.8	9.8	17.0	6.5	19.3	9.5	15.8	9.0	20.4	7.5
25	20.0	7.6	19.0	5.5	22.0	6.6	20.6	7.6	21.4	5.6
26	23.0	17.0	21.0	12.5	23.5	9.8	21.4	12.0	24.5	10.4
27	22.5	14.0	20.5	12.0	23.5	10.0	18.2	12.0	23.4	11.4
28	23.5	16.0	22.5	14.5	25.5	16.0	21.2	14.6	25.2	14.6
29	22.0	15.6	20.5	14.5	23.4	17.5	20.0	11.5	23.4	18.0
30	23.2	14.8	21.0	13.0	26.2	14.5	20.0	13.2	24.2	13.4
31	24.0	13.2	23.0	9.0	26.0	12.0	22.5	11.6	24.6	10.6
Moyennes	21.9	12.9	21.1	10.6	23.6	12.1	20.2	11.7	23.2	11.1

MOIS DE AOUT

1958

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	27.5	12.3	25.0	9.5	28.5	10.5	25.0	14.5	28.2	9.2
2	20.0	11.0	18.5	8.0	21.5	10.5	17.6	10.2	21.8	9.8
3	16.5	9.5	17.0	8.5	19.0	8.6	16.0	8.0	18.8	7.4
4	20.5	8.6	18.5	6.0	21.5	8.2	17.7	8.1	22.2	6.5
5	22.2	13.5	21.5	11.5	23.5	11.0	21.0	12.2	24.6	10.4
6	21.2	15.5	19.5	13.5	21.5	14.0	18.5	13.4	22.0	13.4
7	18.5	11.6	16.0	8.0	19.0	11.8	15.0	9.9	19.0	10.0
8	19.5	12.2	18.5	10.0	20.6	11.3	17.1	11.3	20.5	10.4
9	20.6	16.0	21.0	14.5	22.0	15.4	20.7	15.4	23.5	16.4
10	27.5	16.6	25.0	16.0	28.0	18.0	24.5	15.6	28.8	17.4
11	24.5	19.0	23.5	15.0	26.8	18.0	23.1	13.9	26.0	16.0
12	16.6	14.0	17.0	11.5	18.4	15.8	17.0	11.5	20.2	15.0
13	18.5	12.8	17.0	11.5	20.0	14.8	16.0	11.4	20.0	13.3
14	18.0	14.0	18.5	11.5	20.9	14.0	17.4	12.2	20.6	12.8
15	23.5	15.5	21.0	14.5	24.8	14.0	20.1	14.2	23.5	14.8
16	21.0	16.4	20.0	15.0	22.3	15.0	19.2	13.7	22.4	15.4
17	23.5	12.8	21.5	9.0	25.0	11.0	21.2	10.5	23.6	9.5
18	25.0	14.4	23.0	13.5	27.0	12.5	22.6	13.5	26.4	12.8
19	21.5	15.0	21.0	14.0	22.0	14.0	19.6	14.2	24.8	14.4
20	19.2	14.2	18.0	12.5	21.0	15.5	16.2	11.9	20.4	15.2
21	17.2	11.5	17.0	9.5	19.5	12.5	16.2	9.4	19.6	11.2
22	17.2	12.0	17.5	11.5	20.8	12.5	16.5	11.2	19.6	13.5
23	18.5	13.2	17.5	12.0	20.0	13.4	16.6	11.2	20.0	13.5
24	15.8	10.5	17.0	7.5	19.0	10.0	15.9	7.8	20.0	9.5
25	17.0	11.9	17.5	10.0	18.0	11.2	16.3	10.6	19.2	9.2
26	18.0	10.0	19.0	11.0	20.5	13.5	17.7	10.3	20.6	11.0
27	22.5	12.9	22.0	8.5	25.0	10.8	21.4	9.9	24.4	10.0
28	27.5	12.4	26.0	12.5	29.5	10.6	25.7	12.3	29.2	8.2
29	26.5	16.2	26.0	16.5	28.0	13.8	25.4	17.0	28.0	12.2
30	27.8	16.0	28.0	14.0	29.0	16.0	26.7	16.1	30.0	14.5
31	27.0	18.2	26.0	17.5	29.2	17.0	26.0	17.2	28.6	15.6

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE SEPTEMBRE 19 58

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	24.4	14.8	23.0	13.5	26.0	13.5	22.2	13.0	25.4	13.0
2	24.0	13.5	23.0	13.5	26.3	10.8	22.9	13.6	25.6	10.8
3	24.5	14.2	22.5	13.5	26.0	11.5	22.3	12.8	25.6	11.6
4	23.0	13.0	22.0	12.5	25.5	11.5	21.2	12.4	24.6	11.2
5	27.0	13.5	25.5	13.5	29.3	11.5	25.6	13.7	28.6	10.6
6	27.0	13.5	26.0	13.5	29.7	11.0	26.0	15.1	28.8	10.5
7	24.5	13.3	23.0	14.5	26.4	15.8	22.2	15.0	25.6	15.4
8	20.5	15.5	20.0	12.5	22.0	14.0	18.8	12.4	25.5	13.4
9	20.8	10.7	17.5	8.5	20.5	9.0	17.0	9.2	20.5	8.0
10	18.0	10.5	18.0	8.0	20.5	10.5	17.7	9.1	20.4	8.0
11	18.6	9.4	16.5	9.0	19.5	8.5	16.2	9.4	19.8	7.2
12	19.8	8.0	18.0	7.0	21.0	7.0	17.0	7.8	19.8	5.0
13	22.8	8.0	22.5	7.0	25.0	4.8	22.7	7.3	24.8	5.0
14	25.0	10.4	24.5	8.5	27.5	8.5	24.5	12.0	27.2	7.0
15	25.0	13.8	24.0	13.5	26.5	11.0	23.7	14.3	26.6	7.4
16	18.8	12.0	17.5	11.5	19.5	14.0	16.6	11.5	19.6	13.6
17	18.0	13.0	16.0	12.5	20.0	13.8	15.7	12.7	19.0	13.4
18	20.0	13.2	19.0	11.0	21.6	13.5	18.6	10.9	20.4	12.5
19	17.8	9.4	18.5	6.0	18.5	10.0	17.8	7.3	20.5	8.0
20	17.2	12.2	18.5	11.5	19.0	11.0	17.5	11.7	20.5	7.6
21	17.0	12.0	15.0	10.0	18.0	12.5	15.5	10.5	17.8	11.6
22	15.5	9.0	15.5	7.7	17.0	7.8	14.3	8.0	17.8	7.6
23	14.5	9.4	14.5	7.5	16.4	12.0	13.2	8.3	17.0	9.0
24	15.0	11.4	15.5	10.5	16.4	12.5	14.5	10.0	16.0	11.5
25	15.0	11.0	14.5	8.5	16.0	13.0	14.2	8.5	15.2	11.2
26	14.2	9.6	13.0	8.5	15.3	9.6	12.7	8.2	15.5	10.6
27	16.5	7.5	15.5	8.0	17.5	8.5	13.7	8.2	17.0	8.0
28	17.5	7.4	17.5	8.5	19.5	5.0	16.7	6.6	19.4	2.2
29	19.6	10.7	19.5	9.5	21.5	7.5	18.8	10.3	22.0	7.0
30	16.5	13.8	17.0	12.5	19.0	14.5	16.5	12.1	16.5	7.0
31										
Moyennes	19.9	11.4	19.1	10.2	21.6	10.8	18.5	10.7	21.4	9.5

MOIS DE OCTOBRE 19 58

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	14.0	12.0	14.0	10.0	16.0	13.0	13.1	10.8	16.4	11.6
2	14.2	9.8	13.0	9.5	15.0	11.8	12.5	9.4	15.6	8.5
3	15.5	9.0	14.5	7.0	17.0	8.2	14.1	7.7	17.2	7.4
4	15.5	10.4	14.5	10.5	16.6	7.2	14.3	10.2	17.5	7.2
5	15.0	10.4	14.5	9.0	17.5	9.5	14.2	9.0	17.2	10.0
6	12.0	9.7	13.5	10.5	14.0	8.6	11.6	8.3	15.0	9.6
7	13.0	1.8	13.0	0.5	15.2	3.0	12.3	3.2	15.2	1.2
8	15.5	9.4	15.5	7.4	17.5	3.0	14.3	5.4	17.6	2.8
9	15.5	9.5	14.5	7.5	17.5	9.0	13.8	9.9	17.6	10.4
10	16.0	9.8	17.5	9.5	19.0	8.6	17.0	9.9	19.6	10.0
11	16.5	9.8	17.5	10.0	19.7	12.2	14.4	10.3	17.7	10.8
12	14.5	10.0	13.0	7.0	15.0	7.5	12.0	7.3	14.0	11.4
13	13.9	10.3	13.0	7.5	11.5	6.5	8.5	6.8	12.0	8.8
14	13.0	9.0	12.5	7.0	15.5	6.4	12.0	6.4	15.2	8.8
15	14.5	8.3	13.5	6.5	16.0	7.0	12.4	6.6	15.0	6.6
16	9.9	4.4	11.0	4.0	11.0	7.5	7.5	4.2	11.0	5.6
17	9.9	4.2	10.5	3.5	11.2	7.0	7.5	3.3	11.5	5.6
18	9.0	4.2	10.5	3.5	12.4	2.5	7.5	3.2	11.5	1.8
19	9.0	2.5	10.5	2.5	11.2	2.0	8.0	3.1	11.0	1.0
20	10.0	2.0	10.0	2.0	12.6	7.5	10.3	9.9	11.0	6.4
21	10.0	2.6	10.0	2.0	12.3	7.5	9.9	4.4	11.4	2.0
22	10.9	3.6	10.0	2.0	12.5	2.0	9.6	4.2	10.6	2.0
23	10.6	3.0	13.0	2.0	11.3	7.8	12.1	7.4	13.6	7.4
24	13.8	6.0	14.0	4.0	13.0	7.5	13.6	3.6	14.6	7.2
25	10.0	2.0	12.0	6.0	11.0	9.9	11.5	5.5	11.6	6.0
26	9.2	2.3	11.5	0.0	11.0	3.5	9.8	2.2	10.0	2.8
27	14.0	2.3	15.5	0.5	13.3	3.5	14.0	1.8	15.0	2.8
28	13.6	1.8	17.5	0.5	11.5	2.0	14.5	1.9	16.0	1.8
29	5.0	1.5	11.0	1.5	8.0	4.0	9.5	1.5	5.8	0.5
30	8.5	2.4	10.0	1.0	8.5	4.0	9.1	1.1	10.4	2.0
31	9.0	4.6	8.0	2.5	10.0	5.3	7.4	3.5	9.2	4.6

TEMPÉRATURES "MAXIMA," ET "MINIMA,"

MOIS DE NOVEMBRE

1958

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	7.2	3.3	7.5	2.5	8.9	2.5	7.3	1.9	9.0	1.8
2	5.2	3.3	5.5	2.5	8.2	2.5	9.3	0.4	10.2	2.6
3	10.5	3.3	10.5	2.5	11.0	2.5	9.3	2.4	11.6	2.6
4	10.5	3.3	10.5	2.5	11.5	2.5	9.3	2.4	12.4	2.6
5	10.5	3.3	10.5	2.5	12.9	2.5	9.3	2.4	12.9	2.6
6	9.4	3.3	9.4	2.5	10.4	2.5	9.3	2.2	12.0	2.6
7	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
8	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
9	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
10	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
11	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
12	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
13	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
14	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
15	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
16	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
17	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
18	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
19	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
20	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
21	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
22	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
23	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
24	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
25	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
26	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
27	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
28	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
29	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
30	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
31	8.8	3.3	8.8	2.5	10.4	2.5	9.3	2.0	12.0	2.6
Moyennes	5.8	2.9	5.7	1.5	7.5	3.5	4.9	1.7	7.5	3.0

MOIS DE DECEMBRE

1958

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	4.0	-1.0	4.0	-2.0	5.6	-3.5	3.1	-2.0	6.4	-2.6
2	0.0	-1.4	0.0	-1.5	1.0	-1.5	1.3	-4.0	1.0	-1.6
3	0.0	-1.4	0.0	-1.5	1.0	-1.5	1.3	-4.0	1.0	-1.6
4	2.0	-1.4	2.0	-1.5	2.2	-1.8	1.5	-3.8	2.0	-1.8
5	1.0	-1.4	1.0	-1.5	2.0	-1.8	1.4	-3.4	1.0	-1.8
6	0.0	-1.4	0.0	-1.5	2.0	-1.8	1.4	-3.6	0.0	-1.8
7	0.0	-1.4	0.0	-1.5	2.0	-1.8	1.4	-3.9	0.0	-1.8
8	0.0	-1.4	0.0	-1.5	2.0	-1.8	1.4	-3.7	0.0	-1.8
9	1.0	-1.4	1.0	-1.5	2.0	-1.8	1.4	-3.7	1.0	-1.8
10	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
11	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
12	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
13	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
14	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
15	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
16	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
17	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
18	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
19	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
20	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
21	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
22	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
23	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
24	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
25	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
26	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
27	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
28	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
29	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
30	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
31	3.0	-1.4	3.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0

TEMPÉRATURES "MAXIMA," ET "MINIMA,"

MOIS DE MARS 1958

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	4.2	-5.0	8.0	-5.0	8.5	-4.7	3.9	-4.1
2	5.6	-2.0	7.5	-3.0	7.7	-3.5	6.0	-3.4
3	6.7	0.9	8.1	2.5	8.0	2.7	8.0	0.9
4	9.1	-0.7	11.0	1.5	10.8	1.2	8.8	0.0
5	6.2	-2.1	8.6	-2.0	8.3	-2.4	6.2	-0.5
6	4.8	-1.1	6.0	4.5	6.2	2.7	4.3	0.6
7	2.1	-2.1	6.0	0.0	4.4	-1.6	2.7	-1.3
8	1.6	-4.5	4.5	-0.5	3.0	-1.6	1.6	-1.9
9	-2.0	-6.4	0.5	-4.0	-0.3	-4.0	0.6	-1.5
10	-1.2	-9.6	2.4	-8.0	1.9	-9.2	1.1	-1.9
11	0.0	-7.7	3.0	-8.0	1.1	-7.3	0.2	-1.0
12	0.1	-7.3	2.8	-5.9	2.9	-5.8	2.0	-1.0
13	3.2	-4.3	5.8	-2.8	4.7	-4.5	3.3	-3.7
14	1.8	-5.0	5.2	1.4	4.2	0.0	3.2	-1.7
15	2.6	-7.2	5.6	-7.5	5.4	-6.2	3.6	-8.1
16	2.8	-4.4	6.6	-6.0	5.4	-5.6	3.9	-6.4
17	3.5	-4.5	6.6	-3.0	5.9	-2.8	3.9	-4.4
18	4.8	-5.1	8.0	-3.5	4.6	-4.7	5.2	-5.5
19	2.2	-4.4	7.0	-4.4	7.1	-4.3	2.5	-4.5
20	0.7	-5.3	3.7	-3.6	4.5	-4.2	2.0	-5.2
21	0.5	-5.0	3.9	-2.5	4.4	-3.9	1.9	-4.4
22	1.8	-8.9	6.0	-7.5	3.4	-6.0	1.3	-6.9
23	1.8	-6.0	6.0	-7.4	4.0	-8.0	1.3	-7.7
24	7.9	-6.0	10.8	-5.0	9.8	-4.3	8.1	-5.7
25	12.3	-0.6	15.5	-5.0	13.8	-0.6	9.7	-1.0
26	9.0	3.6	15.5	8.2	11.1	3.2	10.9	4.7
27	15.1	3.6	19.0	4.5	18.3	3.2	14.9	6.2
28	14.4	5.4	16.5	7.0	16.4	5.2	14.3	7.2
29	15.9	3.6	19.5	3.0	19.0	2.1	16.1	3.8
30	17.1	4.9	20.6	1.0	19.3	3.4	17.1	3.6
31	9.4	0.0	12.0	4.5	11.8	3.7	9.4	4.2
Moyennes	5.2	-3.0	8.3	-1.8	7.6	-2.2	5.4	-2.4

MOIS DE AVRIL 1958

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	7.5	-3.2	10.5	-1.5	9.8	-2.2	7.1	-2.1
2	5.5	-3.5	10.5	-5.0	8.6	-3.5	6.2	-4.0
3	7.8	-3.8	10.6	-5.0	9.6	-4.2	6.7	-2.9
4	15.2	4.7	18.0	5.8	16.9	3.6	14.3	4.6
5	6.4	1.1	9.0	3.5	6.5	2.7	6.5	1.0
6	10.1	1.3	13.4	2.5	11.1	1.1	6.9	0.2
7	5.7	0.7	8.5	3.6	7.4	3.4	7.1	2.0
8	6.1	0.0	8.5	-1.0	7.4	-1.3	5.0	-0.2
9	5.4	-0.3	8.7	0.5	7.4	-0.6	6.7	-0.3
10	3.7	-2.2	7.0	-1.0	6.7	-1.5	4.8	-0.7
11	3.6	-3.0	7.0	-2.0	5.3	-2.7	4.1	-3.0
12	5.4	-1.2	9.0	0.5	7.5	-0.4	4.9	-0.7
13	10.2	-1.3	15.5	0.0	14.4	-0.5	10.0	-1.1
14	15.6	-1.2	17.5	2.0	17.0	2.4	16.7	2.4
15	15.2	5.6	18.0	7.5	17.1	6.5	16.5	3.4
16	8.1	2.5	11.0	4.4	9.8	4.1	9.4	3.2
17	7.2	-0.3	9.6	1.5	9.4	0.7	6.9	-0.4
18	6.6	-1.5	9.8	2.0	9.9	-4.4	6.6	-0.5
19	11.5	4.7	14.5	4.0	12.6	3.7	13.4	4.0
20	16.0	5.8	19.3	5.0	17.9	3.6	17.1	3.6
21	16.0	5.8	19.2	5.0	18.5	3.0	17.3	3.8
22	10.0	3.4	19.0	2.5	12.4	1.1	13.5	2.6
23	13.1	1.4	19.4	-1.0	15.7	0.7	13.4	0.7
24	16.8	2.0	20.0	-1.0	19.6	-0.7	17.3	-1.1
25	10.4	4.0	12.2	2.2	12.5	2.2	9.8	5.2
26	9.3	4.5	12.4	5.0	10.4	2.2	9.7	4.1
27	9.3	2.5	12.5	4.8	10.8	5.6	7.9	3.9
28	10.2	1.9	13.0	6.6	12.0	6.6	10.2	3.4
29	14.0	6.2	17.0	5.0	16.6	6.6	15.2	2.6
30	17.6	4.2	21.0	1.5	20.2	2.7	19.3	3.8

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE JUILLET

1958

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	23.3	13.9	27.5	13.0	25.2	14.1	23.6	12.6
2	20.0	11.8	23.0	15.0	21.1	14.2	20.1	12.7
3	16.4	10.8	20.5	13.0	19.3	11.8	17.3	9.1
4	20.1	10.5	23.0	11.4	22.0	10.2	19.1	9.6
5	19.9	10.2	23.2	9.6	21.8	8.8	19.7	10.1
6	20.8	13.2	24.4	13.8	23.5	13.7	21.3	10.3
7	21.9	11.2	25.0	11.0	24.2	10.4	22.5	9.6
8	22.3	11.1	25.5	12.0	24.4	11.2	23.2	12.1
9	23.0	10.4	26.5	10.0	25.4	10.8	24.1	9.8
10	25.5	11.5	28.5	10.6	27.2	10.8	26.3	10.5
11	26.2	15.4	29.0	14.3	28.0	15.5	26.2	13.6
12	27.9	15.2	30.0	15.0	28.2	14.2	27.3	13.7
13	25.9	15.1	26.5	17.0	25.0	15.2	25.1	18.1
14	20.5	9.9	26.6	11.5	22.5	9.3	22.1	9.2
15	22.0	12.0	26.4	11.0	24.1	11.9	22.7	10.1
16	20.9	11.4	26.5	18.0	22.8	17.7	20.6	14.3
17	17.7	9.7	21.5	11.5	20.1	10.5	18.0	10.3
18	21.3	8.8	25.0	8.5	24.2	7.2	22.4	7.0
19	26.0	12.2	29.0	9.6	28.2	11.6	25.1	9.2
20	24.6	11.7	24.0	13.6	24.8	13.5	21.3	13.3
21	17.4	10.8	24.0	12.0	19.2	9.4	17.2	10.3
22	17.2	11.4	20.6	14.0	19.0	13.2	17.1	11.3
23	15.2	8.8	20.0	12.0	17.0	11.0	17.5	10.3
24	17.2	8.2	20.9	10.0	18.9	9.0	17.3	10.4
25	19.2	5.9	23.0	6.0	22.1	4.8	19.6	5.2
26	22.7	11.8	25.4	9.6	24.1	8.7	22.2	10.4
27	21.6	13.4	25.5	13.0	23.4	13.6	21.3	11.3
28	23.7	15.3	27.0	20.5	25.2	15.2	23.2	14.6
29	20.8	14.1	24.5	17.5	23.2	16.9	24.1	13.4
30	22.4	13.7	25.4	14.5	23.4	13.5	23.0	14.1
31	23.2	11.4	27.0	12.7	25.8	10.2	23.5	10.2
Moynnes	21.4	11.7	25.0	12.6	23.3	11.9	21.7	11.2

MOIS DE AOUT

1958

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	27.4	13.4	30.2	11.5	28.0	11.0	26.7	11.3
2	18.9	10.2	22.5	12.5	20.5	10.6	18.8	10.2
3	16.0	7.9	19.6	9.0	18.5	6.8	17.6	8.1
4	19.6	7.7	22.6	8.0	21.8	5.1	19.8	7.9
5	22.4	12.5	25.4	8.7	24.5	10.0	22.1	12.7
6	20.1	12.9	23.5	14.6	22.0	14.5	19.6	13.3
7	18.2	10.7	22.0	12.0	18.2	11.5	17.2	10.2
8	18.7	11.7	22.5	13.0	20.3	12.6	17.3	11.6
9	20.0	16.6	22.8	13.0	22.0	16.3	20.8	12.6
10	26.6	14.7	30.0	17.5	28.0	16.3	25.6	13.1
11	23.6	14.3	27.6	17.5	25.0	17.0	23.0	17.0
12	16.3	12.4	20.6	15.0	18.7	14.8	18.1	13.4
13	18.4	12.3	20.5	13.5	20.0	12.9	18.0	12.2
14	17.9	13.5	21.0	13.6	20.0	12.8	19.0	13.0
15	23.1	15.0	26.5	16.0	24.6	15.8	21.9	14.7
16	20.9	11.2	24.0	16.0	22.6	12.1	21.2	15.1
17	22.1	11.2	25.6	11.5	25.1	12.0	22.5	10.5
18	25.0	14.4	27.7	13.5	25.8	14.8	24.3	10.7
19	20.3	13.7	27.5	15.0	22.6	14.0	21.2	13.2
20	19.1	10.5	21.0	15.0	20.1	14.6	18.4	14.4
21	17.7	10.5	20.7	11.5	20.1	11.0	18.7	10.5
22	17.3	11.1	21.0	12.5	18.9	11.6	17.6	11.7
23	18.3	10.3	20.5	13.3	19.6	12.4	17.4	11.1
24	15.3	9.6	21.6	11.0	18.5	8.6	17.6	9.7
25	16.2	11.6	19.8	11.5	18.2	11.7	16.1	8.8
26	18.1	10.4	21.4	11.5	19.8	10.5	18.8	10.6
27	22.4	9.8	25.2	11.6	24.4	9.5	22.4	7.6
28	27.6	12.0	30.5	10.0	29.4	10.0	27.1	12.2
29	25.8	15.4	30.0	14.0	27.2	12.7	26.1	14.2
30	27.5	16.5	31.0	16.5	28.5	14.6	27.8	14.1
31	26.2	17.5	30.0	17.5	28.9	18.9	26.7	16.9
Moynnes	20.0	13.7	24.3	13.1	22.5	12.5	20.9	12.0

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE SEPTEMBRE 19 58

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	23.8	14.3	27.3	14.1	25.3	14.4	25.8	14.1
2	23.6	13.2	27.5	12.5	25.6	12.6	24.7	12.8
3	23.4	13.2	27.3	13.6	25.5	13.8	23.7	12.2
4	23.0	11.8	27.0	12.0	24.1	10.1	22.7	11.6
5	26.0	13.0	30.0	11.5	24.9	12.2	26.0	12.4
6	27.7	13.9	30.0	11.5	28.5	12.5	26.9	11.8
7	24.0	15.8	27.6	16.0	26.0	15.0	24.6	14.9
8	19.6	10.4	22.5	11.5	21.8	14.8	24.1	13.2
9	18.1	9.1	23.5	10.2	20.5	8.4	25.1	10.1
10	18.0	10.4	21.7	10.5	20.2	10.5	20.0	8.3
11	18.3	10.2	21.6	8.5	19.8	8.5	20.7	7.9
12	18.1	9.1	22.0	7.5	20.3	8.3	22.2	6.6
13	22.2	7.2	22.6	5.6	24.3	7.3	23.1	6.0
14	25.7	11.2	28.6	8.3	28.0	9.8	25.1	7.4
15	24.5	12.6	28.5	11.0	25.8	10.0	24.3	10.5
16	17.7	11.7	22.4	13.0	19.5	13.2	17.3	12.1
17	18.0	12.2	20.5	12.8	20.0	10.6	18.3	12.6
18	19.4	10.9	23.0	14.0	21.4	13.8	19.7	12.2
19	17.7	8.8	21.3	9.8	19.2	7.4	18.6	11.1
20	18.0	10.8	21.0	10.2	19.0	8.9	18.2	11.7
21	17.1	10.5	21.0	13.0	18.9	12.5	17.8	11.1
22	15.1	7.3	19.5	10.0	17.7	8.8	15.8	8.8
23	14.7	10.0	18.5	10.0	16.5	8.8	16.9	8.4
24	14.8	10.8	17.0	12.0	15.8	10.7	15.5	8.5
25	14.6	10.2	17.0	12.0	15.9	12.6	14.6	8.9
26	14.2	6.9	19.0	11.0	15.9	10.6	14.8	8.8
27	15.4	7.1	19.0	10.0	17.0	6.3	15.8	7.3
28	17.5	6.4	21.0	5.0	20.2	6.0	17.6	4.7
29	19.9	9.7	22.0	8.0	21.5	7.5	20.0	8.7
30	15.5	11.4	18.5	15.0	17.0	14.0	16.0	9.9
Moyennes	19.5	10.7	23.0	11.0	21.3	10.6	20.4	10.2

MOIS DE OCTOBRE 19 58

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	13.8	10.1	16.5	13.0	15.3	12.6	16.2	11.1
2	14.0	8.4	16.8	10.4	15.8	7.6	15.2	8.8
3	16.1	8.4	19.0	9.0	18.3	7.9	15.9	8.6
4	15.7	10.6	18.0	13.3	16.1	9.1	15.8	10.3
5	16.1	10.0	19.2	11.5	17.8	8.5	16.3	8.7
6	12.5	3.4	16.4	10.5	14.7	8.4	15.2	8.9
7	13.8	1.9	16.2	4.0	15.7	0.1	14.2	0.1
8	15.8	3.7	18.7	3.0	17.4	0.3	16.1	3.1
9	15.6	8.7	18.0	9.0	17.2	6.8	16.7	10.3
10	16.5	9.1	20.0	8.5	18.8	7.7	16.9	8.3
11	16.8	11.9	19.8	13.4	19.0	10.6	16.4	11.2
12	17.4	7.4	16.0	12.5	14.4	11.4	13.9	8.9
13	19.6	6.3	12.3	7.0	12.2	5.0	11.7	7.5
14	12.7	7.6	16.5	10.0	15.7	9.2	13.3	9.7
15	14.3	8.1	18.0	7.5	16.2	4.4	15.4	7.6
16	9.9	4.5	12.6	8.8	11.2	8.8	9.9	6.6
17	8.9	4.5	12.5	6.5	11.4	5.9	10.6	5.6
18	9.9	3.3	13.5	3.4	10.6	0.0	9.9	4.3
19	9.9	3.2	13.4	3.0	10.1	0.8	9.9	4.9
20	11.1	6.4	14.5	4.4	13.0	3.7	10.9	7.9
21	10.1	5.1	14.0	7.8	12.3	5.8	10.9	7.7
22	9.9	5.6	10.5	2.2	10.6	6.6	10.6	6.6
23	9.9	5.2	11.6	2.5	10.1	7.0	9.9	5.1
24	12.9	5.4	15.0	6.5	14.1	1.1	14.4	5.7
25	9.9	6.7	15.0	8.9	11.1	5.5	8.8	6.9
26	8.8	5.5	15.0	8.5	11.2	8.9	13.7	6.9
27	13.4	5.5	15.0	3.3	14.8	2.9	13.7	7.7
28	13.3	1.1	14.5	3.5	14.8	2.6	13.0	1.0
29	7.7	10.6	7.0	3.0	6.6	4.4	5.7	3.4
30	8.6	11.8	9.2	4.0	8.4	5.5	9.8	3.4
31	8.8	2.9	10.5	6.0	9.5	4.5	9.8	3.4
Moyennes	12.0	5.8	15.0	7.5	13.7	5.9	12.6	6.2

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Novembre

1958

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	7.2	2.8	10.0	3.0	9.1	2.4	7.2	2.9
2	5.5	1.9	8.0	4.0	9.8	1.6	5.5	2.7
3	10.1	4.4	9.2	6.0	12.9	3.1	11.2	3.1
4	10.1	5.5	10.3	7.8	12.3	6.8	10.2	5.1
5	8.8	5.0	10.6	5.0	10.9	5.3	8.8	4.1
6	9.9	5.2	13.0	5.7	10.7	3.3	10.8	4.4
7	8.8	4.8	10.7	6.5	9.9	4.4	8.8	4.4
8	8.8	4.8	10.0	6.5	9.4	5.8	8.8	4.4
9	8.8	4.9	12.0	5.5	10.9	5.0	8.8	4.4
10	4.4	2.9	12.6	6.6	10.4	3.2	4.4	3.8
11	5.0	1.6	12.3	4.4	7.7	1.1	5.5	2.9
12	2.2	0.1	10.4	0.5	4.8	0.3	3.3	0.0
13	6.6	0.3	8.8	1.1	6.7	4.4	4.4	2.0
14	6.6	2.3	10.8	5.5	9.6	2.8	6.6	2.5
15	8.8	3.3	10.3	4.4	10.0	2.2	8.8	4.4
16	8.8	4.4	11.5	5.0	10.3	5.0	8.8	4.4
17	7.7	4.6	10.0	5.0	8.4	4.7	7.7	5.0
18	8.8	1.1	10.0	4.4	8.8	6.8	8.8	2.0
19	5.5	0.5	6.5	0.0	5.5	2.2	4.4	2.2
20	4.4	0.0	6.5	0.5	6.5	0.6	4.4	2.2
21	4.4	0.0	7.7	0.5	6.6	2.2	4.4	2.2
22	4.4	0.4	7.7	4.4	6.0	4.2	4.4	4.4
23	3.3	1.0	7.7	4.4	4.4	3.5	4.4	4.4
24	0.0	0.4	4.4	0.0	2.2	1.1	3.3	0.0
25	0.0	0.0	4.4	2.2	2.2	1.4	2.2	0.0
26	0.0	1.6	3.3	1.1	2.0	0.7	0.9	0.5
27	4.4	1.5	4.4	0.6	5.3	0.0	4.4	1.1
28	3.3	1.4	7.7	3.0	5.3	3.1	4.4	0.4
29	1.4	0.3	6.5	1.1	2.0	3.7	4.4	0.4
30	0.3	0.5	3.0	1.0	2.4	0.8	0.5	0.7
Moyen	5.6	2.3	8.4	3.6	7.0	3.2	6.1	2.5

MOIS DE Décembre

1958

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	4.2	2.0	5.5	0.5	5.6	0.0	4.8	0.8
2	1.0	0.6	2.0	0.5	0.3	1.4	1.2	1.2
3	0.0	0.0	2.0	0.5	1.0	1.5	0.0	1.1
4	1.1	0.9	3.0	0.0	1.1	1.6	1.1	1.2
5	1.1	2.2	1.0	0.5	0.0	2.4	0.0	1.4
6	4.4	4.4	6.6	0.0	6.6	2.0	1.0	1.6
7	2.2	3.3	4.4	0.0	3.3	2.2	0.0	1.2
8	1.4	3.3	2.4	0.0	3.3	3.3	2.2	1.1
9	1.1	1.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
10	3.3	0.5	5.7	1.1	5.7	0.4	4.4	0.9
11	3.3	1.4	7.7	2.4	7.7	0.2	3.3	2.2
12	3.3	4.4	8.8	2.0	8.8	4.4	4.4	4.4
13	3.3	4.4	8.8	2.0	8.8	3.3	4.4	4.4
14	3.3	2.2	8.8	0.0	8.8	2.4	4.4	1.1
15	6.6	2.2	9.9	0.0	9.9	5.5	7.7	4.4
16	6.6	2.2	9.9	0.0	9.9	5.5	7.7	4.4
17	6.6	2.2	9.9	0.0	9.9	5.5	7.7	4.4
18	6.6	2.2	9.9	0.0	9.9	5.5	7.7	4.4
19	10.0	2.2	10.0	0.0	10.0	3.3	10.0	3.3
20	7.7	2.2	12.2	0.0	12.2	4.4	7.7	4.4
21	7.7	2.2	12.2	0.0	12.2	4.4	7.7	4.4
22	7.7	2.2	12.2	0.0	12.2	4.4	7.7	4.4
23	4.4	2.2	10.0	0.0	10.0	4.4	4.4	4.4
24	3.3	2.2	10.0	0.0	10.0	4.4	4.4	4.4
25	3.3	2.2	10.0	0.0	10.0	4.4	4.4	4.4
26	3.3	2.2	10.0	0.0	10.0	4.4	4.4	4.4
27	3.3	2.2	10.0	0.0	10.0	4.4	4.4	4.4
28	3.3	2.2	10.0	0.0	10.0	4.4	4.4	4.4
29	3.3	2.2	10.0	0.0	10.0	4.4	4.4	4.4
30	3.3	2.2	10.0	0.0	10.0	4.4	4.4	4.4
31	6.3	1.8	6.4	3.0	7.2	1.5	5.3	3.1
Moyen.	4.9	0.4	6.9	1.3	6.3	0.5	4.8	0.6

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

ANNÉE DE L'ÉVALUÉ

NOM DE LA STATION	NOM DE L'ÉVALUÉ	NOMBRE DE JOURS DE NEIGE				REMARQUES	REMARQUES	REMARQUES
		NOMBRE DE JOURS DE NEIGE						
		1-15	16-31	1-15	16-31			
STATION 1	ÉVALUÉ A							
STATION 2	ÉVALUÉ B							
STATION 3	ÉVALUÉ C							
STATION 4	ÉVALUÉ D							
STATION 5	ÉVALUÉ E							

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

ANNÉE DE L'ÉVALUÉ

NOM DE LA STATION	NOM DE L'ÉVALUÉ	NOMBRE DE JOURS DE NEIGE				REMARQUES	REMARQUES	REMARQUES
		NOMBRE DE JOURS DE NEIGE						
		1-15	16-31	1-15	16-31			
STATION 1	ÉVALUÉ A							
STATION 2	ÉVALUÉ B							
STATION 3	ÉVALUÉ C							
STATION 4	ÉVALUÉ D							
STATION 5	ÉVALUÉ E							

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Janvier

19 58

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	88.9	17.5	7	8	11	1	1	21
TROINE	500	123.6	20.2	7	4	12	3	2	22
KEHMEN	492	106.1	25.0	6	1	8	1	3	13
HOSINGEN	503	93.3	21.0	8	1	11	2	2	16
ARSDORF	420	133.1	28.8	6	2	10	1	4	17
CLERVAUX	454	115.6	27.0	7	5	11	2	2	20
HAUTBELLAIN	510	92.4	18.9	7	3	5	2	2	12
BERLÉ	495	107.2	20.4	6	7	10	2	2	21
SAEUL	300	86.0	25.2	11	-	5	1	2	8
LORENTZWEILER	226	88.2	14.0	10	6	10	3	-	19
CLEMENCY	340	127.6	19.6	7	2	12	1	3	18
BELVAUX	330	125.5	20.6	7	2	10	2	3	17
ERMSDORF	247	87.8	15.2	7	3	11	2	1	17
KOERICH	263	71.1	11.8	7	3	13	1	-	17
ALTRIER	403	74.8	16.2	6	3	14	1	1	19
ETTELBRUCK	191	91.8	17.2	6	1	13	1	1	16
FINDEL/Aéroport	380	110.7	21.6	9	6	11	3	1	21
BONNEVOIE	250	105.0	16.1	10	2	11	2	2	17
BETTBORN	254	110.9	32.8	6	2	7	2	2	13
BEGGEN	232	94.7	17.1	7	2	10	1	2	15
LUXEMBOURG/Ville	330	100.4	15.0	7	8	12	4	-	24
ROESER	270	82.6	11.7	7	4	12	3	-	19
MONDORF-les-BAINS	194	94.3	13.5	6	3	10	4	-	17
CANACH	230	99.1	17.0	10	2	14	1	2	19
REMERSCHEM	155	88.3	14.5	10	2	8	4	-	14
ECHTERNACH	164	89.4	15.6	7	1	11	1	2	15
GREVENMACHER	149	79.5	13.5	6	2	9	2	-	13

MOIS DE Février

1958

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	136.8	19.8	26	3	13	3	3	22
TROINE	500	170.6	26.7	26	4	12	4	3	23
KEHMEN	492	170.7	33.5	26	3	10	3	4	20
HOSINGEN	503	146.4	16.9	26	-	13	3	3	19
ARSDORF	420	187.5	40.5	25	-	12	5	2	19
CLERVAUX	454	152.5	29.3	26	6	12	2	3	23
HAUTBELLAIN	510	182.6	29.3	26	1	15	2	4	22
BERLÉ	495	160.0	30.7	26	9	12	4	2	27
SAEUL	300	117.6	18.2	23	2	9	3	2	16
LORENTZWEILER	226	111.5	12.8	26	3	14	4	-	21
CLEMENCY	340	137.0	17.1	6	5	11	5	1	22
BELVAUX	330	135.4	22.2	9	-	8	3	3	14
ERMSDORF	247	148.1	17.62	6	2	15	2	2	21
KOERICH	263	106.5	15.8	9	4	14	2	1	21
ALTRIER	403	117.7	14.5	26	3	12	5	-	20
ETTELBRUCK	191	122.6	19.2	26	1	10	3	2	16
FINDEL/Aéroport	380	113.0	12.4	8	3	14	3	-	20
BONNEVOIE	250	109.1	13.7	6	3	14	3	-	20
BETTBORN	254	113.1	21.2	24	1	9	2	2	14
BEGGEN	232	97.7	13.9	6	2	12	3	-	17
LUXEMBOURG/Ville	330	112.8	12.1	6	5	13	4	-	22
ROESER	270	88.7	11.8	9	3	14	2	-	19
MONDORF-les-BAINS	194	111.0	17.1	9	5	13	3	1	22
CANACH	230	113.1	26.0	6	4	11	3	1	19
REMERSCHEM	155	87.8	15.4	9	2	9	3	1	15
ECHTERNACH	164	128.7	18.9	26	1	14	3	2	20
GREVENMACHER	149	107.5	11.2	6	1	14	2	-	17

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Mars

1958

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	26.9	6.1	14/29	6	8	-	-	14
TROINE	500	29.1	4.9	13	3	8	-	-	11
KEHMEN	492	25.6	5.5	14	1	9	-	-	10
HOSINGEN	503	24.4	6.5	7	3	6	-	-	9
ARSDORF	420	25.9	9.5	14	3	7	-	-	10
CLERVAUX	454	27.4	5.4	7	6	9	-	-	15
HAUTBELLAIN	510	22.4	6.3	7	2	6	-	-	8
BERLÉ	495	22.7	7.2	14	7	7	-	-	14
SAEUL	300	26.5	-	-	-	-	-	-	-
LORENTZWEILER	226	24.3	6.9	14	4	8	-	-	12
CLEMENCY	340	35.0	7.1	14/28	3	10	-	-	13
BELVAUX	330	27.0	10.3	13	3	5	1	-	9
ERMSDORF	247	17.9	6.6	11	3	6	-	-	7
KOERICH	263	24.8	6.6	14	3	7	-	-	10
ALTRIER	403	14.7	3.3	7	6	7	-	-	13
ETTELBRUCK	191	20.9	9.4	14	-	5	-	-	5
FINDEL/Aéroport	380	24.2	7.3	13	7	6	-	-	13
BONNEVOIE	250	18.3	6.2	14	4	6	-	-	10
BETTBORN	254	34.8	12.8	13	-	5	1	-	6
BEGGEN	232	21.4	6.9	14	1	7	-	-	8
LUXEMBOURG/Ville	330	20.5	5.2	14	5	6	-	-	11
ROESER	270	19.1	6.8	14	7	5	-	-	12
MONDORF-les-BAINS	194	22.7	6.6	13	2	6	-	-	8
CANACH	230	23.6	7.1	14	2	9	-	-	11
REMERSCHEM	155	19.9	5.1	7	2	7	-	-	9
ECHTERNACH	164	17.9	6.3	14	2	6	-	-	8
GREVENMACHER	149	18.5	7.5	14	2	6	-	-	8

MOIS DE Avril

1958

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	41.5	19.1	27	5	7	-	1	13
TROINE	500	61.7	24.4	27	8	10	-	1	19
KEHMEN	492	45.8	20.4	27	-	7	-	1	8
HOSINGEN	503	63.6	35.1	27	7	7	-	1	15
ARSDORF	420	63.0	18.7	27	3	6	1	1	11
CLERVAUX	454	58.2	26.7	27	6	9	-	1	16
HAUTBELLAIN	510	66.3	28.3	27	1	9	-	1	11
BERLÉ	495	64.1	32.4	27	5	8	-	1	14
SAEUL	300	45.7	28.0	27	-	3	-	1	4
LORENTZWEILER	226	42.2	14.2	27	7	8	1	-	15
CLEMENCY	340	54.9	25.6	27	6	9	-	1	16
BELVAUX	330	61.5	28.0	27	2	8	-	1	11
ERMSDORF	247	45.5	16.1	27	1	8	-	1	10
KOERICH	263	56.1	22.8	27	3	9	-	1	13
ALTRIER	403	43.3	15.4	27	9	7	-	1	17
ETTELBRUCK	191	44.7	21.3	27	-	8	-	1	9
FINDEL/Aéroport	380	54.4	15.1	26	7	11	-	1	19
BONNEVOIE	250	44.3	20.1	27	5	8	-	1	14
BETTBORN	254	35.7	24.8	26	1	3	-	1	5
BEGGEN	232	45.6	19.6	27	4	8	-	1	13
LUXEMBOURG/Ville	330	46.7	19.0	27	5	9	-	1	15
ROESER	270	36.7	12.4	27	5	9	1	-	15
MONDORF-les-BAINS	194	37.4	12.4	27	7	7	1	-	15
CANACH	230	54.1	21.8	27	8	8	-	1	17
REMERSCHEM	155	40.9	19.5	27	3	8	-	1	12
ECHTERNACH	164	47.1	17.9	27	1	9	-	1	11
GREVENMACHER	149	38.6	16.0	27	-	8	-	1	9

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Mai

1958

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	144.9	24.2	11	6	9	3	3	21
TROINE	500	114.0	15.9	26	6	12	3	1	22
KEHMEN	492	150.3	23.1	16	1	10	2	4	17
HOSINGEN	503	139.3	24.4	16	-	10	3	3	16
ARSDORF	420	164.5	22.6	16	4	8	4	4	20
CLERVAUX	454	115.6	16.6	26	8	9	3	1	21
HAUTBELLAIN	510	135.6	19.4	15	2	11	4	2	19
BERLÉ	495	121.4	14.3	26	7	9	6	-	22
SAEUL	300	143.6	37.5	12	1	9	3	2	15
LORENTZWEILER	226	140.6	22.6	12	3	13	2	3	21
CLEMENCY	340	166.0	29.0	12	3	11	2	4	20
BELVAUX	330	161.0	27.8	16	1	11	2	3	17
ERMSDORF	247	133.0	21.6	12	3	14	3	2	22
KOERICH	263	144.5	24.6	12	3	9	7	1	20
ALTRIER	403	140.0	23.5	12	4	10	4	3	21
ETTELBRUCK	191	130.8	19.8	11	1	9	2	2	14
FINDEL/Aéroport	380	143.0	24.2	12	4	14	2	3	23
BONNEVOIE	250	135.7	19.0	12	3	9	4	2	18
BETTBORN	254	125.6	25.9	11	3	10	2	2	17
BEGGEN	232	133.5	21.6	12	2	5	7	1	15
LUXEMBOURG/Villa	330	138.0	21.2	12	4	13	3	2	22
ROESER	270	171.5	44.7	10	5	11	4	2	22
MONDORF-les-BAINS	194	131.6	25.3	10	3	13	1	4	21
CANACH	230	153.5	25.0	26	4	11	3	3	21
REMERSCHEN	155	143.1	33.1	26	1	8	2	3	14
ECHTERNACH	164	121.2	22.4	26	1	14	2	1	18
GREVENMACHER	149	157.0	24.0		3	12	2	4	21

MOIS DE Juin

1958

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	62.0	21.4	18	2	11	2	-	15
TROINE	500	77.0	18.2	4	3	11	1	1	16
KEHMEN	492	74.3	18.8	27	-	11	1	1	13
HOSINGEN	503	63.8	18.7	26	-	10	-	1	11
ARSDORF	420	108.8	35.5	4	2	10	-	2	14
CLERVAUX	454	61.4	16.1	27	2	12	-	1	15
HAUTBELLAIN	510	76.5	15.7	27	-	10	1	1	12
BERLÉ	495	70.0	15.4	4	3	10	2	-	15
SAEUL	300	55.7	15.0	18	4	6	2	-	12
LORENTZWEILER	226	73.0	13.5	4	6	9	2	-	17
CLEMENCY	340	79.1	15.0	18	5	11	1	-	17
BELVAUX	330	64.3	13.6	25	5	10	1	-	16
ERMSDORF	247	66.1	14.5	27	4	9	1	-	14
KOERICH	263	61.4	13.2	4	4	10	1	-	15
ALTRIER	403	69.0	12.5	18	1	12	2	-	15
ETTELBRUCK	191	40.7	10.2	18	2	6	1	-	9
FINDEL/Aéroport	380	81.2	16.3	4	4	9	1	1	15
BONNEVOIE	250	65.6	12.3	27	4	8	2	-	14
BETTBORN	254	63.9	13.8	19	1	8	-	-	11
BEGGEN	232	68.3	14.3	4	5	7	3	-	15
LUXEMBOURG/Villa	330	69.1	12.9	27	1	10	3	-	14
ROESER	270	83.5	22.2	18	5	6	3	1	15
MONDORF-les-BAINS	194	81.1	17.2	4	5	6	1	2	14
CANACH	230	74.9	13.4	27	3	6	4	-	13
REMERSCHEN	155	82.3	21.2	25	-	11	-	2	13
ECHTERNACH	164	59.0	13.0	27	-	10	-	-	11
GREVENMACHER	149	81.0	18.0	4	2	8	2	1	13

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Juillet 1958

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES en m	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	110.7	59.0	2	4	7	-	2	13
TROINE	500	82.5	25.6	2	4	8	2	1	15
KEHMEN	492	87.9	34.2	2	2	6	-	2	10
HOSINGEN	503	110.4	50.2	2	2	6	1	2	11
ARSDORF	420	54.5	16.8	2	5	7	1	1	14
CLERVAUX	454	142.1	67.0	2	4	7	1	2	14
HAUTBELLAIN	510	67.0	17.9	2	2	9	1	1	13
BERLÉ	495	123.6	46.5	3	4	6	-	3	13
SAEUL	300	72.3	19.4	6	1	6	2	1	10
LORENTZWEILER	226	54.9	23.1	2	6	7	-	1	14
CLEMENCY	340	101.0	27.3	4	4	8	-	2	15
BELVAUX	330	63.9	12.4	29	1	6	3	-	10
ERMSDORF	247	67.1	30.4	2	1	8	-	1	10
KOERICH	263	71.5	21.6	16	3	6	2	1	12
ALTRIER	403	48.7	22.4	2	7	6	-	1	14
ETTELBRUCK	191	87.9	34.8	2	-	9	-	2	11
FINDEL/Aéroport	380	68.2	13.4	2	7	12	1	-	20
BONNEVOIE	250	56.4	15.2	2	6	8	-	1	15
BETTORN	254	76.7	22.4	16	1	7	1	2	11
BEGGEN	232	50.5	12.7	2	4	6	2	-	12
LUXEMBOURG/Ville	330	52.2	13.5	2	3	10	1	-	14
ROESER	270	58.3	12.9	23	4	6	3	-	13
MONDORF-les-BAINS	194	42.7	14.1	2	4	8	1	-	13
CANACH	230	63.9	23.8	2	5	9	-	1	15
REMERSCHEN	155	57.1	14.4	2	2	10	1	-	13
ECHTERNACH	164	143.7	120.0	2	4	3	-	1	8
GREVENMACHER	149	55.1	20.0	2	4	8	-	1	13

MOIS DE Août 1958

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES en m	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	128.6	20.3	2	2	10	5	1	18
TROINE	500	139.5	21.1	6	3	11	2	3	19
KEHMEN	492	123.1	20.5	2	-	11	3	1	15
HOSINGEN	503	166.9	26.9	6	4	5	5	4	18
ARSDORF	420	141.4	28.2	20	2	11	1	3	17
CLERVAUX	454	158.6	36.6	6	8	6	2	4	20
HAUTBELLAIN	510	149.0	22.9	20	1	10	3	4	18
BERLÉ	495	184.1	23.3	20	8	8	3	4	23
SAEUL	300	136.7	23.5	20	1	9	4	2	16
LORENTZWEILER	226	148.9	25.2	20	3	11	3	2	19
CLEMENCY	340	132.3	12.2	15	2	10	6	-	18
BELVAUX	330	153.0	24.4	20	2	9	5	2	18
ERMSDORF	247	131.8	22.0	20	2	8	3	3	16
KOERICH	263	154.8	16.3	23	2	8	6	2	18
ALTRIER	403	145.5	24.1	20	4	11	3	2	20
ETTELBRUCK	191	155.6	22.4	2	1	9	2	2	14
FINDEL/Aéroport	380	152.5	26.9	12	2	10	2	2	18
BONNEVOIE	250	139.6	26.5	20	2	11	2	2	17
BETTORN	254	104.7	16.5	2	3	12	2	1	18
BEGGEN	232	127.1	25.2	20	1	11	3	1	16
LUXEMBOURG/Ville	330	143.2	31.6	20	5	11	2	2	20
ROESER	270	123.8	17.1	23	2	10	4	1	17
MONDORF-les-BAINS	194	135.1	20.9	20	2	11	2	2	17
CANACH	230	126.6	25.4	20	3	11	2	2	18
REMERSCHEN	155	115.0	21.3	16	3	11	1	2	17
ECHTERNACH	164	120.9	17.5	21	2	11	3	1	17
GREVENMACHER	149	124.8	16.0	24	1	10	4	1	16

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Septembre 19 58

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES en m	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	35.7	11.1	23	3	6	1	-	10
TROINE	500	44.8	18.0	22	1	8	-	1	10
KEHMEN	492	34.7	9.8	23	-	7	-	-	7
HOSINGEN	503	30.9	9.7	23	5	6	-	-	11
ARSDORF	420	42.6	15.8	23	1	6	-	1	8
CLERVAUX	454	39.7	13.1	22	4	4	2	-	10
HAUTBELLAIN	510	45.6	10.5	22	3	5	2	-	10
BERLÉ	495	39.0	17.8	23	4	5	-	1	10
SAEUL	300	27.8	11.5	23	1	5	1	-	7
LORENTZWEILER	226	35.1	12.1	23	2	6	1	-	9
CLEMENCY	340	52.2	25.4	25	-	7	-	1	8
BELVAUX	330	43.7	20.9	25	2	5	-	1	8
ERMSDORF	247	41.5	20.2	23	2	5	-	1	8
KOERICH	263	26.4	8.9	23	4	6	-	-	10
ALTRIER	403	43.0	19.1	23	2	5	-	1	8
ETTELBRUCK	191	31.4	10.8	23	1	7	1	-	9
FINDEL/Aéroport	380	43.2	13.3	25	-	8	1	-	9
BONNEVOIE	250	30.9	17.1	25	2	5	-	1	8
BETTORN	254	31.7	14.6	23	-	6	1	-	7
BEGGEN	232	37.1	12.9	25	1	5	2	-	8
LUXEMBOURG/Ville	330	39.1	14.2	25	1	7	1	-	9
ROESER	270	40.1	12.3	25	2	5	2	-	9
MONDORF-les-BAINS	194	39.2	13.3	25	1	6	1	-	8
CANACH	230	41.4	19.0	25	-	7	-	1	8
REMERSCHEM	155	30.7	10.5	25	1	6	1	-	8
ECHTERNACH	164	33.7	10.1	24	3	6	1	-	10
GREVENMACHER	149	35.8	13.0	25	1	6	1	-	8

MOIS DE Octobre 19 58

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES en m	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	79.2	22.3	12	6	13	1	1	21
TROINE	500	108.3	22.6	12	6	12	1	2	21
KEHMEN	492	95.5	29.6	12	3	12	-	2	17
HOSINGEN	503	84.2	18.9	12	4	15	-	1	20
ARSDORF	420	105.0	23.5	1	1	14	-	2	17
CLERVAUX	454	95.2	29.0	12	9	14	1	1	25
HAUTBELLAIN	510	98.5	21.7	12	2	10	3	1	16
BERLÉ	495	91.3	19.1	1	8	12	-	2	22
SAEUL	300	39.9	12.2	1	3	6	1	-	10
LORENTZWEILER	226	88.5	24.5	12	4	14	1	1	20
CLEMENCY	340	79.7	15.2	1	3	11	2	1	17
BELVAUX	330	69.3	14.0	12	4	9	3	-	16
ERMSDORF	247	85.0	35.8	12	2	11	1	1	15
KOERICH	263	67.3	15.3	12	5	12	1	1	19
ALTRIER	403	50.8	10.6	12	3	12	1	-	16
ETTELBRUCK	191	63.0	21.4	12	1	8	1	1	11
FINDEL/Aéroport	380	80.5	15.0	1	6	12	2	-	20
BONNEVOIE	250	70.7	12.7	12	7	11	2	-	20
BETTORN	254	76.2	16.8	12	2	6	2	1	11
BEGGEN	232	75.4	15.8	12	4	10	2	1	17
LUXEMBOURG/Ville	330	72.2	13.0	1	6	11	3	-	20
ROESER	270	54.1	12.2	1	6	10	2	-	18
MONDORF-les-BAINS	194	65.1	14.7	12	7	10	2	-	19
CANACH	230	61.6	13.0	1	4	12	2	-	18
REMERSCHEM	155	61.8	15.8	12	3	11	1	1	16
ECHTERNACH	164	63.1	11.2	12	3	12	1	-	16
GREVENMACHER	149	55.3	13.0	12	4	9	1	-	14

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Novembre 1958

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	46.7	21.7	3	7	6	-	1	14
TROINE	500	51.2	22.6	3	7	7	-	1	15
KEHMEN	492	47.3	27.5	3	1	5	-	1	7
HOSINGEN	503	47.4	20.9	3	1	6	-	1	8
ARSDORF	420	45.2	22.5	3	2	6	-	1	9
CLERVAUX	454	51.3	21.9	3	7	7	-	1	15
HAUTBELLAIN	510	49.9	15.6	3	2	8	-	1	11
BERLÉ	495	44.4	19.8	3	10	5	-	1	16
SAEUL	300	42.1	22.0	4	-	6	-	1	7
LORENTZWEILER	226	38.5	18.5	3	6	7	-	1	14
CLEMENCY	340	36.8	13.4	3	8	5	1	-	14
BELVAUX	330	37.4	19.5	3	4	4	-	1	9
ERMSDORF	247	39.4	19.0	3	4	4	-	1	9
KOERICH	263	40.2	16.8	3	4	6	-	1	11
ALTRIER	403	44.8	19.2	3	3	6	-	1	10
ETTELBRUCK	191	41.7	27.2	3	1	3	-	1	5
FINDEL/Aéroport	380	51.5	16.6	3	9	6	-	1	16
BONNEVOIE	250	46.2	24.0	3	3	5	1	1	10
BETTORN	254	25.5	17.3	2	1	3	-	1	5
BEGGEN	232	46.9	22.9	3	3	6	-	1	10
LUXEMBOURG/Ville	330	46.3	20.9	3	10	6	1	1	18
ROESER	270	39.1	14.3	3	8	7	-	1	16
MONDORF-les-BAINS	194	48.4	23.3	3	6	6	-	1	13
CANACH	230	40.5	18.5	3	6	6	-	1	13
REMERSCHEM	155	43.1	21.2	3	1	6	-	1	8
ECHTERNACH	164	40.0	20.3	3	-	6	-	1	7
GREVENMACHER	149	42.3	17.2	3	2	6	-	1	9

MOIS DE Décembre 1958

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOURHEN	315	114.2	12.0	20	2	13	4	-	19
TROINE	500	112.0	12.3	20	3	15	2	-	20
KEHMEN	492	139.7	21.0	20	3	11	4	2	20
HOSINGEN	503	111.8	17.6	17	4	13	2	1	20
ARSDORF	420	146.8	16.9	11	2	8	5	3	18
CLERVAUX	454	107.3	12.3	17	2	16	2	-	20
HAUTBELLAIN	510	110.3	15.7	19	-	17	-	1	18
BERLÉ	495	121.0	12.8	20	7	14	3	-	24
SAEUL	300	141.4	16.2	20	1	6	5	3	15
LORENTZWEILER	226	110.4	13.4	7/20	3	13	4	-	20
CLEMENCY	340	122.2	15.7	20	1	15	1	1	18
BELVAUX	330	147.5	26.0	11	-	9	2	4	15
ERMSDORF	247	103.3	14.0	17	1	14	2	-	17
KOERICH	263	118.7	18.7	17	4	11	3	1	19
ALTRIER	403	101.1	17.7	17	2	12	1	1	16
ETTELBRUCK	191	110.9	17.6	11	-	6	5	1	12
FINDEL/Aéroport	380	112.9	15.3	16	3	13	1	2	19
BONNEVOIE	250	113.2	19.1	17	1	12	3	1	17
BETTORN	254	111.5	15.4	20	-	11	4	1	16
BEGGEN	232	113.3	17.1	20	2	15	-	2	19
LUXEMBOURG/Ville	330	109.6	18.5	20	4	13	2	1	20
ROESER	270	97.2	12.7	17	3	12	4	-	19
MONDORF-les-BAINS	194	117.1	16.7	20	4	12	3	1	20
CANACH	230	97.7	13.4	17	4	13	2	-	19
REMERSCHEM	155	89.4	13.9	14	3	12	2	-	17
ECHTERNACH	164	109.6	18.4	17	2	12	2	1	17
GREVENMACHER	149	91.5	14.5	17	3	13	2	-	18

**QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE PAR LES STATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES ET PLUVIOMÉTRIQUES EN 1958**

PLUVIOMÈTRE A	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	QUANTITÉ DE PLUIE	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE
FOUHREN	88.9	136.8	26.9	41.5	144.9	62.0	110.7	128.6	35.7	79.2	46.7	114.2	1016.1	201
TROINE	123.6	170.6	29.1	61.7	114.0	77.0	82.5	139.5	44.8	108.3	51.2	112.0	1114.3	213
KEHMEN	106.1	170.7	25.6	45.8	150.3	74.3	87.9	123.1	34.7	95.5	47.3	139.7	1101.0	157
HOSINGEN	93.3	146.4	24.4	63.6	139.3	63.8	110.4	166.9	30.9	84.2	47.4	111.8	1082.4	174
ARSDORF	133.1	187.5	25.9	63.0	164.5	108.8	54.5	141.4	42.6	105.0	45.2	146.8	1218.3	174
CLERVAUX	115.6	152.5	27.4	58.2	115.6	61.4	142.1	158.6	39.7	95.2	51.3	107.3	1124.9	214
HAUTBELLAIN	92.4	182.6	22.4	66.3	135.6	76.5	67.0	149.0	45.6	98.5	49.9	110.3	1096.1	170
BERLÉ	107.2	160.0	22.7	64.1	121.4	72.0	123.6	184.1	39.0	91.3	44.4	121.0	1150.8	221
SAEUL	86.0	117.6	26.5	45.7	143.6	55.7	72.3	136.7	27.8	39.9	42.1	141.4	935.3	
LORENTZWEILER	88.2	111.5	24.3	42.2	140.6	73.0	54.9	148.9	35.1	88.5	38.5	110.4	956.1	202
CLEMENCY	127.6	137.0	35.0	54.9	166.0	79.1	101.0	132.3	52.2	79.7	36.8	122.2	1123.8	196
BELVAUX	125.5	135.4	27.0	61.5	161.0	64.3	63.9	153.0	43.7	69.3	37.4	147.5	1089.5	160
ERMSDORF	87.8	148.1	17.9	45.5	133.0	66.1	67.1	131.8	41.5	85.0	39.4	103.3	966.5	166
KOERICH	71.1	106.5	24.8	56.1	144.5	61.4	71.5	154.8	26.4	67.3	40.2	118.7	943.3	185
ALTRIER	74.8	117.7	14.7	43.3	149.0	69.0	48.7	145.5	43.0	50.8	44.8	101.1	902.4	189
ETTELBRUCK	91.8	122.6	20.9	44.7	130.8	40.7	87.9	155.6	31.4	63.0	41.7	110.9	942.0	131
FINDEL/Aéroport	110.7	113.0	24.2	54.4	143.0	81.2	68.2	152.5	43.2	80.5	51.5	112.9	1035.3	213
BONNEVOIE	105.0	109.1	18.3	44.3	135.7	65.6	56.4	139.6	30.9	70.7	46.2	113.2	935.0	180
BETTORN	110.9	113.1	34.8	35.7	125.6	63.9	76.7	104.7	31.7	76.2	25.5	111.5	910.3	134
BEGGEN	94.7	97.7	21.4	45.6	133.5	68.3	50.5	127.1	37.1	75.4	46.9	113.3	911.5	165
LUXEMBOURG/Ville	100.4	112.8	20.5	46.7	138.0	69.1	52.2	143.2	39.1	72.2	46.3	109.6	950.1	209
ROESER	82.6	88.7	19.1	36.7	171.5	83.5	58.3	123.8	40.1	54.1	39.1	97.2	894.7	194
MONDORF-les-BAINS	94.3	111.0	22.7	37.4	151.6	81.1	42.7	135.1	39.2	65.1	48.4	117.1	945.7	187
CANACH	99.1	113.1	23.6	54.1	153.5	74.9	63.9	126.6	41.4	61.6	40.5	97.7	950.0	191
REMERSCHEN	88.3	87.8	19.9	40.9	143.1	82.3	57.1	115.0	30.7	61.8	43.1	89.4	859.4	156
ECHTERNACH	89.4	128.7	17.9	47.1	121.2	59.0	143.7	120.9	33.7	63.1	40.0	109.6	974.3	158
GREVENMACHER	79.5	107.5	18.5	38.6	157.0	81.0	55.1	124.8	35.8	55.3	42.3	91.5	886.9	159

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE JANVIER 1958

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG/Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.			
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	100
1	3.9	3.6	3.4	4.6	4.6	4.5	4.3	4.7	3.5	3.2	2.9	4.1
2	2.8	2.8	3.0	4.7	2.9	3.4	3.6	4.8	2.8	2.8	2.8	4.2
3	0.8	1.1	2.0	4.7	0.7	1.7	2.3	5.0	0.2	0.8	1.5	4.3
4	0.2	0.6	1.2	4.5	0.0	0.8	1.3	5.0	-0.1	0.4	0.9	4.3
5	1.3	1.3	1.3	4.5	0.7	1.4	1.4	4.9	0.4	0.7	1.0	4.2
6	2.8	2.5	2.4	4.4	3.2	3.1	2.7	4.8	2.5	1.7	1.4	4.0
7	3.0	3.1	3.3	4.5	3.5	3.8	3.8	4.6	1.6	1.8	1.9	3.8
8	2.7	2.7	2.9	4.6	2.9	3.2	3.2	4.7	1.0	1.2	1.4	3.8
9	3.0	2.9	3.0	4.7	3.6	3.7	3.7	4.7	1.9	1.6	1.6	3.8
10	2.9	2.8	2.9	4.7	3.5	3.6	3.6	4.8	1.9	1.8	1.8	3.7
11	3.5	3.3	3.2	4.7	4.1	4.2	4.0	4.9	2.7	2.3	2.1	3.7
12	1.9	2.0	2.7	4.8	2.7	3.3	3.5	5.0	1.3	1.6	1.7	3.7
13	1.9	1.9	2.1	4.8	2.5	2.9	3.0	5.0	1.5	1.5	1.5	3.7
14	2.5	2.4	2.6	4.7	3.0	3.3	3.3	5.0	1.8	1.7	1.7	3.8
15	1.3	1.6	2.1	4.7	2.2	2.8	3.0	5.0	0.8	1.0	1.3	3.8
16	0.9	1.1	1.6	4.6	1.6	2.3	2.5	5.0	0.4	0.7	1.0	3.8
17	1.3	1.4	1.7	4.5	2.2	2.6	2.6	4.9	1.3	1.1	1.2	3.7
18	2.8	2.2	2.2	4.5	3.0	3.1	3.2	4.9	1.9	1.7	1.6	3.6
19	2.4	2.4	2.6	4.4	3.2	3.5	3.5	4.9	1.6	1.7	1.8	3.7
20	0.9	1.2	1.8	4.4	1.2	2.0	2.4	4.9	0.4	0.7	1.1	3.7
21	0.5	0.8	1.4	4.4	0.5	1.3	1.6	4.8	0.3	0.6	0.9	3.7
22	0.7	1.0	1.4	4.3	0.4	1.2	1.4	4.8	0.4	0.6	0.9	3.6
23	0.5	0.7	1.2	4.1	-0.1	0.5	0.8	4.6	0.1	0.3	0.6	3.5
24	0.4	0.6	1.0	3.9	-0.3	0.4	0.6	4.5	0.0	0.4	0.6	3.5
25	0.3	0.5	1.0	3.8	-0.3	0.3	0.6	4.4	0.1	0.3	0.6	3.4
26	0.2	0.4	0.9	3.7	-0.3	0.3	0.6	4.3	0.1	0.3	0.6	3.4
27	0.5	0.7	1.1	3.8	-0.1	0.4	0.6	4.1	0.2	0.4	0.6	3.3
28	0.5	0.6	1.0	3.7	-0.1	0.4	0.6	4.0	0.2	0.3	0.5	3.3
29	0.2	0.4	0.8	3.6	-0.1	0.3	0.5	4.0	-0.1	0.1	0.4	3.2
30	-0.1	0.2	0.6	3.5	-0.4	0.2	0.4	3.9	-0.3	0.0	0.3	3.2
31	-0.2	0.2	0.6	3.5	-0.7	0.1	0.3	3.9	-0.1	0.0	0.3	3.1

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE MARS 1958

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG/Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.						
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	100			
1	0.8	1.1	1.4	2.1	4.5	1.6	1.8	2.2	3.1	5.0	0.2	0.7	1.0	1.8	3.5
2	0.9	1.1	1.3	1.9	4.3	0.7	1.9	2.4	2.7	2.7	0.1	0.5	0.8	1.6	3.3
3	2.8	2.5	2.2	2.2	4.1	2.7	3.1	3.2	3.1	3.1	1.8	1.5	1.2	1.7	3.2
4	3.9	2.9	2.9	2.7	4.2	3.8	3.9	4.1	3.6	3.6	3.6	2.7	1.9	2.1	3.2
5	3.3	3.0	2.9	3.0	4.3	2.6	3.4	3.8	3.6	3.6	2.9	2.5	2.2	2.5	3.2
6	3.5	3.5	3.1	3.4	4.3	3.4	4.9	4.3	4.0	4.0	3.3	2.9	2.6	2.8	3.3
7	2.5	2.8	2.6	3.0	4.4	1.8	2.9	3.3	3.9	3.9	2.1	2.0	2.0	2.6	3.4
8	1.3	1.5	1.9	2.5	4.4	1.6	2.4	2.8	3.6	3.6	0.7	1.0	1.4	2.3	3.4
9	0.4	0.7	1.3	2.0	4.3	-0.2	1.4	1.9	3.1	3.1	0.4	0.6	0.9	1.9	3.4
10	0.2	0.6	1.1	1.8	4.1	0.2	1.3	1.8	2.7	2.7	0.2	0.4	0.7	1.6	3.3
11	-0.1	0.3	0.8	1.5	3.9	-0.6	0.9	1.4	2.5	2.5	0.1	0.2	0.5	1.4	3.2
12	-0.2	0.2	0.7	1.3	3.8	-0.6	0.8	1.4	2.4	2.4	-0.1	0.1	0.4	1.4	3.1
13	0.0	0.2	0.6	1.1	3.6	-0.7	0.8	1.1	2.0	2.0	0.0	0.2	0.4	1.3	3.1
14	-0.1	0.2	0.6	1.0	3.6	1.5	1.5	1.7	2.0	2.0	0.1	0.2	0.4	1.2	3.0
15	0.0	0.4	0.6	1.2	3.5	-0.3	1.1	1.6	2.0	2.0	-0.1	0.1	0.3	1.2	2.9
16	0.5	0.5	0.7	1.0	3.4	0.8	1.1	1.6	2.1	2.1	-0.1	0.1	0.3	1.2	2.8
17	0.4	0.6	0.7	1.3	3.3	1.7	1.2	1.8	2.1	2.1	-0.2	0.0	0.3	1.1	2.8
18	1.0	0.8	0.8	1.1	3.3	3.1	1.5	2.1	2.1	2.1	-0.2	0.2	0.3	1.1	2.7
19	0.5	0.7	0.8	1.1	3.2	2.2	1.5	2.1	2.3	2.3	0.0	0.1	0.3	1.0	2.7
20	0.6	0.7	0.8	1.0	3.2	-0.2	1.1	1.7	2.4	2.4	-0.1	0.0	0.2	1.0	2.6
21	0.2	0.6	0.8	1.1	3.1	0.5	1.2	1.7	2.2	2.2	-0.1	0.0	0.1	0.9	2.6
22	-0.1	0.2	0.5	1.0	3.0	0.4	1.1	1.8	2.2	2.2	-0.4	-0.1	0.1	0.9	2.5
23	-0.1	0.2	0.4	1.0	3.1	-0.4	0.9	1.6	2.2	2.2	-0.4	-0.1	0.1	0.9	2.5
24	0.0	0.2	0.5	0.9	3.0	1.2	1.4	2.1	2.1	2.1	0.0	0.1	0.2	0.9	2.4
25	3.5	2.6	1.6	1.2	3.0	4.3	3.6	3.8	2.5	2.5	1.7	0.9	0.6	1.1	2.4
26	5.3	4.4	2.9	2.5	3.2	5.5	5.5	5.5	3.6	3.6	1.6	1.2	1.1	1.4	2.4
27	7.7	6.5	4.9	3.7	3.5	7.9	7.7	7.4	4.6	4.6	5.4	3.8	2.6	2.0	2.5
28	7.6	6.3	5.7	4.6	3.9	8.2	8.0	7.8	5.4	5.4	7.7	6.0	4.4	3.2	2.7
29	8.5	7.8	6.4	4.9	4.4	8.7	8.1	8.2	6.1	6.1	8.0	6.7	5.3	4.2	3.0
30	9.5	8.1	6.8	5.9	4.9	9.1	9.0	8.7	6.5	6.5	8.3	7.1	5.8	4.8	3.4
31	6.5	6.3	6.5	6.3	5.3	7.3	7.6	8.0	6.8	6.8	6.3	6.1	5.7	5.2	3.8

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE MAI 19 58

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100
1	14.9	12.8	10.9	8.2	13.5	12.0	12.3	9.9	13.9	11.9	10.2	8.6	6.7
2	16.4	14.6	12.3	8.5	14.9	13.3	13.5	10.6	14.7	13.0	11.4	9.6	7.0
3	14.9	14.6	13.1	9.0	13.7	13.5	13.8	11.4	12.4	11.7	11.0	9.9	7.4
4	14.0	13.0	12.3	9.5	12.7	12.4	13.0	11.4	12.7	11.3	10.3	9.5	7.7
5	13.7	12.9	12.0	9.6	12.4	12.3	12.8	11.4	11.2	10.9	10.4	9.7	7.9
6	13.1	12.6	12.0	9.7	13.5	13.5	13.5	11.6	12.4	11.4	10.6	9.7	8.1
7	13.3	12.7	12.1	9.8	14.3	14.1	14.3	12.0	13.6	12.4	11.3	10.1	8.2
8	16.5	14.8	13.1	10.0	16.4	15.6	14.4	12.7	14.5	13.2	11.9	10.6	8.4
9	16.1	15.0	13.8	10.3	16.6	15.8	15.1	13.3	14.8	13.6	12.4	11.1	8.6
10	15.7	14.8	14.0	10.7	16.7	16.2	16.0	13.6	16.0	14.7	13.5	11.8	8.9
11	13.9	13.6	13.4	11.1	14.8	15.5	15.6	14.0	13.3	13.2	12.8	11.9	9.2
12	10.8	11.0	11.5	11.1	11.9	13.4	13.8	13.6	11.5	11.5	11.4	11.2	9.6
13	13.5	13.1	12.0	11.0	13.5	13.8	13.8	13.2	13.1	12.1	11.4	10.9	9.7
14	12.9	12.3	1.9	10.8	14.4	14.5	14.4	13.3	14.9	13.2	12.1	11.1	9.7
15	12.5	12.1	11.9	10.8	13.8	14.4	14.4	13.4	12.9	12.4	12.0	11.4	9.7
16	10.8	10.5	10.7	10.8	11.9	12.9	13.2	13.2	11.7	11.5	11.2	11.0	9.8
17	12.4	11.6	11.0	10.6	13.2	12.9	13.2	12.8	11.8	11.1	10.7	10.6	9.9
18	12.9	12.2	11.7	11.2	13.7	13.8	13.9	12.9	12.8	11.8	11.2	10.7	9.8
19	14.5	13.4	12.4	11.5	16.3	15.5	15.2	13.4	16.3	14.2	12.5	11.1	9.8
20	18.8	16.8	14.5	10.9	18.4	16.8	16.5	14.1	17.5	15.4	13.7	12.0	9.9
21	13.5	13.5	13.7	11.4	15.1	15.3	16.3	14.8	15.5	14.4	13.6	12.5	10.1
22	15.0	14.0	13.2	11.5	16.7	15.6	15.2	14.5	12.8	12.5	12.2	11.9	10.4
23	16.5	14.9	13.6	11.5	15.9	15.8	16.0	14.7	14.7	13.4	12.4	11.6	10.4
24	14.1	13.7	13.5	11.6	15.5	15.8	15.9	14.8	14.0	13.2	12.6	11.8	10.4
25	12.7	12.7	12.6	11.7	14.9	15.2	15.2	14.8	13.2	12.6	12.2	11.7	10.5
26	15.3	14.1	13.2	11.7	15.2	15.3	15.3	14.6	15.0	13.4	12.4	11.7	10.6
27	12.1	12.0	12.2	11.7	16.5	14.2	14.6	14.5	12.3	12.1	12.0	11.7	10.6
28	13.5	12.7	12.3	11.7	14.5	14.5	14.6	14.2	13.8	12.6	11.9	11.4	10.6
29	16.5	14.8	13.5	11.7	16.2	15.6	15.6	14.3	15.7	13.8	12.4	11.5	10.6
30	13.3	12.9	13.0	11.7	14.0	14.9	15.2	14.6	13.8	13.4	12.8	12.0	10.6
31	15.3	14.2	13.4	11.9	15.9	15.5	15.4	14.5	15.1	13.8	12.7	11.9	10.7

TEMPÉRATURES DU SOL

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE JUIN 19 58
MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVaux (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.			
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	100
1	20.7	17.2	15.0	13.5	17.0	16.3	16.3	14.8	18.5	16.2	14.3	12.6
2	18.4	17.3	16.0	14.4	17.3	17.0	17.2	15.3	18.8	16.8	15.2	13.5
3	17.5	16.6	15.6	14.5	17.5	17.2	17.4	15.8	18.6	16.7	15.2	13.8
4	15.6	15.2	14.9	14.3	17.6	17.6	17.4	15.9	15.6	15.1	14.5	13.6
5	16.2	15.6	15.0	13.9	18.2	17.4	17.6	15.9	16.7	15.5	14.5	13.5
6	18.5	16.9	15.2	14.0	18.2	17.6	17.9	16.1	18.1	16.4	15.0	13.7
7	18.3	17.2	16.3	14.8	18.9	18.4	18.5	16.6	18.4	17.2	16.0	14.4
8	15.6	15.4	15.1	14.6	16.7	17.1	17.4	16.6	17.5	16.6	15.6	14.5
9	20.2	17.9	15.8	14.5	16.7	16.6	16.9	16.3	15.5	15.2	14.7	14.1
10	16.2	15.7	15.5	14.8	16.7	17.0	17.3	16.3	16.4	15.3	14.6	13.9
11	20.1	18.5	15.9	14.5	17.3	16.7	17.1	16.2	16.7	15.1	14.2	13.6
12	14.1	14.0	14.2	14.1	15.0	15.7	16.4	16.1	13.9	13.7	13.6	13.4
13	14.4	14.4	14.2	13.5	16.1	16.1	16.0	15.7	15.2	13.7	13.1	12.9
14	17.4	16.4	15.1	13.9	15.9	14.9	16.3	15.5	15.7	14.3	13.6	13.0
15	20.4	18.7	16.3	14.6	17.8	16.8	17.1	15.6	19.2	16.5	15.0	13.6
16	20.0	19.0	17.2	15.4	18.6	17.7	17.8	16.0	20.5	17.9	16.4	14.6
17	22.7	21.1	18.7	16.5	19.7	19.0	19.0	16.6	19.3	17.9	16.8	15.3
18	15.8	16.1	16.5	16.2	16.7	17.7	18.1	17.1	15.7	15.7	15.5	15.0
19	16.8	15.7	15.5	15.1	17.0	17.4	17.5	16.8	16.1	15.3	14.7	14.3
20	14.3	14.3	14.7	14.6	15.4	16.6	16.8	16.7	14.6	14.4	14.3	14.0
21	13.7	13.5	13.7	13.8	15.7	16.2	16.2	16.1	15.6	14.5	13.9	13.6
22	16.8	15.7	14.6	13.8	16.3	16.1	16.4	15.9	16.2	15.1	14.4	13.7
23	17.5	16.2	14.8	14.0	15.6	15.9	16.2	15.8	15.5	14.7	14.2	13.7
24	13.7	13.5	13.6	13.6	14.4	15.1	15.6	15.7	14.5	14.2	13.9	13.5
25	14.9	14.1	13.5	13.1	15.0	15.4	15.0	15.3	13.9	13.6	13.3	13.1
26	14.3	14.1	13.8	13.5	15.5	16.1	16.1	15.4	14.8	14.1	13.6	13.2
27	14.0	13.7	13.6	13.4	14.9	15.6	15.8	15.5	15.5	14.4	13.8	13.3
28	14.8	14.1	13.6	13.4	15.0	15.5	15.4	15.2	14.4	13.9	13.5	13.2
29	16.8	15.6	14.5	13.6	16.7	16.6	16.4	15.4	16.3	15.0	14.0	13.3
30	18.9	17.6	16.1	14.6	18.4	18.6	18.3	16.3	18.1	16.4	15.2	14.0
31				13.3				15.0				12.5

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE JUILLET 19 58

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG/Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100
1	19.9	19.5	17.0	13.7	20.9	18.5	18.3	16.0	18.5	17.1	16.2	14.9	12.6
2	18.8	17.6	16.8	14.0	18.0	18.6	18.6	16.0	19.2	17.7	16.6	15.3	13.1
3	15.9	15.6	15.7	14.3	17.0	17.7	17.8	16.0	14.0	14.8	15.3	15.1	13.3
4	16.9	16.1	15.5	14.2	17.0	17.8	17.5	16.1	16.7	15.7	15.1	14.5	13.5
5	16.6	15.9	15.6	14.3	17.2	17.9	17.6	16.1	17.3	16.4	15.7	14.8	13.5
6	19.2	17.9	16.5	14.3	18.6	18.6	18.5	16.2	19.3	17.6	16.4	15.2	13.5
7	18.5	17.7	16.8	14.5	18.4	18.7	19.2	16.3	18.1	17.3	16.6	15.4	13.6
8	19.7	18.1	16.7	14.6	19.9	19.5	19.6	16.5	19.9	18.3	17.1	15.7	13.7
9	21.5	19.6	17.6	14.7	20.0	19.6	19.8	16.6	20.7	19.1	17.8	16.2	13.8
10	22.1	20.4	18.6	14.8	20.8	20.4	20.8	16.7	21.3	19.7	18.3	16.6	14.0
11	22.2	21.0	19.2	15.2	21.1	20.9	21.0	16.7	21.4	20.0	18.8	17.1	14.5
12	22.8	21.5	19.7	15.5	21.5	21.1	21.3	16.9	21.8	20.5	19.2	17.5	14.8
13	20.1	19.7	19.1	15.7	20.5	20.8	21.0	17.2	21.7	20.4	19.3	17.8	14.8
14	21.5	20.2	18.6	15.8	18.8	19.4	19.4	17.3	19.6	18.8	18.3	17.3	15.0
15	19.9	19.1	18.2	15.8	18.8	19.1	19.9	17.4	19.2	18.3	17.7	17.0	15.2
16	19.4	18.7	18.2	15.8	19.8	20.0	20.1	17.5	18.7	18.2	17.7	16.9	15.1
17	19.1	18.1	17.1	15.7	16.8	18.0	18.5	17.6	17.7	17.0	16.6	16.3	15.1
18	22.3	19.9	17.7	15.6	18.4	18.4	18.6	17.5	18.6	17.6	16.8	16.0	15.1
19	23.3	20.9	18.7	15.7	21.1	19.2	19.2	17.5	20.4	19.0	17.8	16.5	15.0
20	19.7	19.3	18.8	15.9	18.8	19.0	19.4	17.4	18.8	18.4	17.8	16.9	15.0
21	16.3	16.1	16.4	15.9	16.3	17.3	17.9	17.4	16.6	16.5	16.5	16.3	15.1
22	16.1	15.7	15.7	15.7	16.3	17.0	17.6	17.3	17.1	16.6	16.2	15.8	15.0
23	16.1	15.6	15.5	15.5	15.8	16.2	16.7	17.2	16.0	15.8	15.7	15.5	14.9
24	16.7	15.9	15.4	15.2	16.4	17.1	16.7	17.0	15.7	15.3	15.1	15.0	14.8
25	16.2	15.3	14.8	15.1	16.4	16.3	16.7	16.8	16.3	15.7	15.2	14.9	14.6
26	17.6	16.6	15.8	14.8	17.1	17.2	17.3	16.5	17.1	16.4	15.8	15.2	14.5
27	20.8	19.2	17.3	15.1	19.3	18.8	18.6	16.4	17.7	16.8	16.1	15.4	14.4
28	20.5	19.4	17.3	15.3	19.4	19.1	19.1	16.4	18.1	17.3	16.6	15.7	14.5
29	21.0	19.8	18.4	15.3	21.1	20.1	20.1	16.6	19.5	18.5	17.6	16.3	14.5
30	19.0	18.1	17.6	15.6	21.3	20.4	20.0	16.8	18.8	18.1	17.4	16.5	14.7
31	21.6	20.0	18.4	15.7	20.7	19.6	19.8	16.8	18.9	18.1	17.3	16.4	14.8

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE AOÛT

19 58

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG/Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	100	
1	22.6	20.7	18.7	17.4	15.8	19.8	19.6	19.8	17.1	18.4	17.9	17.4	14.9
2	19.8	19.1	18.3	17.3	16.0	19.4	19.2	19.7	17.1	18.3	17.7	17.1	15.0
3	15.2	15.3	16.0	16.4	16.0	16.8	17.9	18.2	17.2	16.8	16.6	16.4	15.0
4	19.4	17.5	16.1	15.6	15.7	17.7	17.6	17.9	17.1	15.7	15.4	15.3	15.0
5	17.9	17.2	16.5	15.9	15.6	18.0	18.1	18.3	17.0	17.2	16.5	15.9	14.9
6	19.6	18.6	17.5	16.4	15.5	18.8	18.6	18.7	16.9	17.0	16.6	16.2	14.8
7	18.1	17.4	16.6	16.2	15.6	17.2	18.0	18.3	16.9	15.6	15.7	15.6	14.8
8	18.2	17.1	16.2	15.8	15.5	17.9	17.2	18.0	16.8	17.0	16.2	15.6	14.8
9	18.1	17.6	16.9	16.1	15.5	18.8	18.8	18.7	16.8	17.9	17.0	16.3	14.7
10	22.4	21.2	18.5	16.9	15.5	21.8	21.0	20.9	16.9	20.0	18.6	17.4	14.8
11	21.2	20.2	19.3	17.8	15.8	21.8	21.3	21.3	17.2	19.8	18.9	18.0	14.9
12	15.8	16.7	17.0	17.0	16.1	19.1	19.4	19.7	17.5	18.2	17.8	17.4	15.2
13	15.8	15.6	15.8	16.0	15.9	18.0	18.5	18.7	17.6	17.0	16.7	16.5	15.3
14	16.2	15.8	15.8	15.9	15.6	17.4	18.0	18.1	17.6	16.7	16.3	16.0	15.3
15	18.9	18.1	17.1	16.1	15.5	18.9	19.1	19.0	17.7	17.8	17.1	16.5	15.3
16	18.6	18.0	17.5	16.7	15.6	18.9	19.3	19.3	17.8	18.4	17.6	16.9	15.2
17	19.5	18.5	17.4	16.5	15.9	18.7	18.9	18.9	17.8	18.3	17.4	16.8	15.3
18	19.9	18.9	17.9	16.9	16.0	19.7	19.5	19.5	17.8	18.4	17.7	17.1	15.3
19	17.9	17.7	17.5	17.0	16.0	18.9	19.0	19.2	17.7	18.7	18.0	17.4	15.5
20	17.2	17.0	17.0	16.6	16.0	18.2	18.5	18.6	17.6	17.6	17.3	17.0	15.5
21	16.0	15.6	15.8	15.9	15.9	18.0	18.3	18.4	17.6	16.3	16.2	16.1	15.5
22	15.3	14.9	15.2	15.4	15.7	17.4	17.4	17.9	17.5	16.2	15.9	15.7	15.5
23	16.2	15.7	15.5	15.2	15.5	17.5	17.9	17.6	17.3	16.0	15.8	15.6	15.4
24	15.4	14.9	14.9	15.1	15.4	16.5	16.9	17.1	17.2	15.5	15.2	15.1	15.3
25	15.1	14.7	14.8	14.7	15.2	16.2	16.6	16.9	17.1	15.6	15.3	15.0	15.1
26	14.8	14.6	14.7	14.6	15.2	16.0	16.6	16.7	16.9	16.3	15.7	15.3	15.0
27	17.4	16.3	15.2	14.6	15.0	18.6	17.8	18.0	16.7	17.3	16.4	15.7	14.9
28	19.1	17.8	16.4	15.4	15.2	19.7	18.9	18.7	16.7	17.9	17.0	16.2	14.9
29	19.6	18.3	17.3	16.3	15.3	20.3	19.6	19.5	16.7	18.9	17.9	17.0	15.0
30	21.1	19.7	18.5	17.0	15.6	22.0	20.8	18.7	16.8	19.5	18.5	17.5	15.1
31	21.2	20.1	19.1	17.8	15.9	22.8	21.7	21.5	17.1	20.4	19.3	18.3	15.3

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE OCTOBRE 1958

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	100	
1	13.2	13.1	13.1	13.7	14.6	14.2	14.7	14.8	15.4	13.5	13.3	13.1	13.5
2	12.4	12.3	12.6	13.7	13.4	13.7	14.2	14.6	15.3	12.9	12.8	12.8	13.5
3	13.0	12.6	12.4	13.6	13.2	13.3	13.8	14.3	15.2	12.6	12.4	12.3	13.5
4	12.3	12.0	12.2	13.5	12.5	12.8	13.4	14.0	15.1	12.4	12.3	12.3	13.4
5	12.7	12.3	12.3	13.5	13.2	12.9	13.5	13.8	15.0	12.4	12.3	12.3	13.3
6	11.6	11.6	12.0	13.3	12.3	12.6	13.2	13.6	14.8	11.8	11.9	12.1	13.2
7	10.1	9.8	10.3	13.2	10.4	10.8	12.1	12.6	14.6	9.9	10.3	10.6	13.1
8	10.8	10.2	10.1	12.8	10.3	10.5	11.4	12.5	14.5	10.8	10.7	10.7	12.9
9	11.9	11.5	11.3	12.6	13.4	12.8	12.4	12.5	14.3	11.9	11.5	11.3	12.7
10	12.8	12.2	11.8	12.6	13.7	13.7	13.3	13.2	14.3	12.6	12.2	11.9	12.6
11	13.7	13.0	12.8	12.7	14.9	14.2	13.8	13.7	14.3	12.7	12.4	12.1	12.6
12	12.6	12.5	12.6	12.8	13.1	13.4	13.7	13.8	14.2	12.0	12.1	12.0	12.6
13	10.3	10.4	11.1	12.9	11.1	11.4	12.4	13.3	14.2	10.8	11.0	11.2	12.6
14	11.3	11.4	11.3	12.7	12.1	12.1	12.4	12.8	14.1	11.1	11.0	11.0	12.6
15	12.0	11.4	11.3	12.5	12.3	12.3	12.4	12.7	14.0	11.2	11.1	11.1	12.4
16	9.5	9.8	10.4	12.4	9.4	10.3	11.4	12.4	13.8	9.4	9.8	10.2	12.3
17	8.5	8.5	8.9	12.3	8.2	9.3	10.4	11.4	13.7	8.5	8.8	10.2	12.2
18	7.4	7.8	8.6	11.8	7.4	8.5	9.6	11.0	13.5	8.3	8.5	8.8	11.9
19	7.7	7.6	8.1	11.6	7.7	8.8	9.5	10.4	13.1	8.4	8.4	8.6	11.7
20	9.1	8.9	9.0	11.3	9.1	9.6	10.1	10.6	12.9	8.8	8.8	8.8	11.4
21	8.8	8.8	8.9	11.2	9.0	9.7	10.1	10.6	12.7	8.8	8.8	8.9	11.3
22	8.5	8.2	8.5	11.2	8.0	8.8	9.6	10.4	12.6	8.5	8.5	8.6	11.1
23	9.1	8.9	9.1	10.9	9.5	9.8	9.9	10.2	12.4	9.7	9.5	9.3	11.0
24	9.4	9.1	9.1	11.0	9.2	9.6	10.0	10.3	12.3	9.2	9.0	9.0	10.9
25	9.3	9.0	9.2	10.9	9.6	9.9	10.2	10.4	12.1	9.8	9.5	9.3	10.9
26	9.1	8.9	9.2	10.9	9.7	10.1	10.2	10.5	12.2	9.7	9.5	9.3	10.9
27	8.6	8.5	8.8	10.8	7.4	8.5	9.3	10.3	12.0	8.3	8.6	8.8	10.8
28	8.2	8.1	8.5	10.8	6.8	7.6	8.4	9.7	11.9	7.1	7.4	7.8	10.8
29	6.1	6.5	7.6	10.5	6.2	7.1	8.2	9.3	11.8	6.5	6.8	7.2	10.6
30	6.7	6.6	7.2	10.3	6.9	7.5	8.1	9.0	11.7	7.0	7.1	7.3	10.4
31	7.1	7.1	7.5	10.0	7.5	8.1	8.5	9.0	11.7	7.3	7.2	7.3	10.2

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE DECEMBRE 19 58

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG/Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.					
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	100		
1	2.2	2.7	3.1	4.0	6.8	1.9	3.1	4.1	5.2	8.2	2.7	3.3	4.4	7.0
2	0.6	1.2	2.2	3.4	6.7	-1.1	1.3	3.1	4.6	8.0	0.5	2.2	3.8	6.9
3	0.5	0.8	1.7	3.0	6.4	-0.9	0.9	2.5	4.1	7.8	0.5	1.8	3.3	6.7
4	0.3	0.6	1.3	2.6	6.1	-2.8	0.1	1.7	3.4	7.4	0.2	1.5	3.0	6.4
5	-0.1	0.3	1.2	2.2	5.9	-1.5	0.0	1.4	3.1	7.2	0.3	1.3	2.8	6.2
6	0.0	0.4	1.0	2.0	5.6	-1.6	0.2	1.5	2.8	6.8	0.6	1.5	2.7	5.9
7	-0.1	0.3	0.9	1.9	5.5	-2.2	-0.2	1.1	2.3	6.5	0.2	1.2	2.6	5.8
8	-0.3	0.0	0.7	1.7	5.3	-2.8	-0.5	0.8	2.3	6.3	0.3	0.9	2.3	5.6
9	-0.1	0.1	0.6	1.7	5.2	-0.4	-0.1	0.8	2.5	6.2	0.1	1.0	2.2	5.4
10	0.0	0.3	0.8	1.7	5.0	0.2	0.1	0.9	2.2	6.0	0.2	1.0	2.2	5.3
11	1.2	1.0	1.0	1.7	4.8	1.2	0.2	1.0	2.0	6.0	0.4	1.1	2.2	5.2
12	2.7	2.3	2.0	2.1	4.7	1.9	1.3	1.4	2.1	5.9	0.9	1.3	2.2	5.1
13	4.1	3.7	3.4	3.0	4.7	3.3	3.4	2.8	2.5	5.9	2.3	1.9	2.5	4.9
14	3.7	3.6	3.8	3.6	5.1	3.9	3.4	3.4	3.2	6.0	2.4	2.2	2.7	4.9
15	3.9	3.8	3.7	3.7	5.3	4.7	4.0	3.6	3.5	6.0	3.0	2.4	2.8	4.8
16	5.1	4.7	4.4	4.2	5.4	5.0	4.9	4.5	4.0	5.9	4.0	3.1	3.3	4.8
17	5.1	4.9	4.8	4.6	5.6	5.8	5.5	5.0	4.5	5.8	4.3	3.5	3.7	4.8
18	4.5	4.5	4.5	4.7	5.7	3.3	4.5	4.7	4.7	5.8	4.0	3.6	3.9	5.0
19	5.5	5.1	4.7	4.8	5.9	6.4	5.7	5.0	4.7	5.9	4.3	3.6	3.9	5.1
20	6.9	6.4	6.1	5.5	6.0	7.4	7.2	6.3	5.3	6.2	6.0	4.8	4.5	5.2
21	6.3	6.1	6.0	5.8	6.2	6.7	6.7	6.2	5.6	6.4	5.5	4.9	4.9	5.3
22	4.4	4.4	4.9	5.2	6.4	4.4	5.2	5.5	5.7	6.5	4.3	4.4	4.8	5.6
23	4.3	4.3	4.4	4.8	6.4	4.5	4.7	5.0	5.3	6.6	3.9	3.8	4.4	5.7
24	3.8	4.0	4.3	4.7	6.3	4.2	4.7	5.0	5.3	6.7	3.6	3.7	4.3	5.7
25	3.0	3.2	3.7	4.3	6.3	3.8	4.3	4.7	5.0	6.6	3.0	3.3	4.1	5.6
26	2.9	3.1	3.5	4.1	6.2	3.0	3.9	4.2	4.7	6.6	3.0	3.1	3.8	5.6
27	3.5	3.4	3.4	3.8	6.0	3.8	4.0	4.0	4.6	6.5	3.2	3.0	3.7	5.5
28	5.6	5.1	4.9	4.4	5.9	6.7	6.2	5.5	5.1	6.5	5.1	4.5	4.2	5.5
29	4.9	4.9	5.1	5.1	6.0	5.1	5.8	5.9	5.4	6.6	4.8	4.5	4.6	5.5
30	5.9	5.6	5.4	5.3	6.2	6.7	6.1	5.9	5.5	6.7	5.4	4.6	4.7	5.6
31	4.4	4.6	4.8	5.2	6.4	5.0	5.6	5.8	5.8	6.8	4.7	4.5	4.8	5.7

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Légende

- ▲ Stations météo. principales
- ◎ " météo. ordinaires
- " pluviométriques
- " météo. particulières
- " pluvio. particulières

Echelle 1:280 000

